

Grade 1

**Home Language
Lesson Plan
Sepedi**

Term 1

A MESSAGE FROM THE NECT

NATIONAL EDUCATION COLLABORATION TRUST (NECT)

Dear Teachers

This learning programme and training is provided by the National Education Collaboration Trust (NECT) on behalf of the Department of Basic Education (DBE)! We hope that this programme provides you with additional skills, methodologies and content knowledge that you can use to teach your learners more effectively.

What is NECT?

In 2012 our government launched the National Development Plan (NDP) as a way to eliminate poverty and reduce inequality by the year 2030. Improving education is an important goal in the NDP which states that 90% of learners will pass Maths, Science and languages with at least 50% by 2030. This is a very ambitious goal for the DBE to achieve on its own, so the NECT was established in 2015 to assist in improving education.

The NECT has successfully brought together groups of people interested in education so that we can work collaboratively to improve education. These groups include the teacher unions, businesses, religious groups, trusts, foundations and NGOs.

What are the learning programmes?

One of the programmes that the NECT implements on behalf of the DBE is the 'District Development Programme'. This programme works directly with district officials, principals, teachers, parents and learners; you are all part of this programme!

The programme began in 2015 with a small group of schools called the Fresh Start Schools (FSS). Curriculum learning programmes were developed for Maths, Science and Language teachers in FSS who received training and support on their implementation. The FSS teachers remain part of the programme, and we encourage them to mentor and share their experience with other teachers. The FSS helped the DBE trial the NECT learning programmes so that they could be improved and used by many more teachers. NECT has already begun this scale-up process in its Universalisation Programme and in its Provincialisation Programme.

Everyone using the learning programmes comes from one of these groups; but you are now brought together in the spirit of collaboration that defines the manner in which the NECT works. Teachers with more experience using the learning programmes will deepen their knowledge and understanding, while some teachers will be experiencing the learning programmes for the first time.

Let's work together constructively in the spirit of collaboration so that we can help South Africa eliminate poverty and improve education!

Contents

MANAGEMENT NOTES	4
THE WEEKLY ROUTINE	6
ASSESSMENT PLAN	12
GROUP GUIDED READING PROGRAMME	22
POSTERS	37
CORE METHODOLOGIES	39
WEEK 1	73
WEEK 2	94
WEEK 3	111
WEEK 4	123
WEEK 5	138
WEEK 6	151
WEEK 7	166
WEEK 8	179
WEEK 10	208
WEEK 11	222

MANAGEMENT NOTES

MANAGEMENT NOTES

Materials and resources provided

In Term 1, the NECT will provide you with the following resources:

ITEM	QUANTITY	NOTES
ITEM	QUANTITY	NOTES
Term 1 Lesson Plan	1	Use this lesson plan to see what to teach on a daily basis. The core methodologies included tell you how to teach each lesson.
Term 1 Tracker	1	Use this document to complete your ATP and Term Planner. Tick off and date each lesson and assessment activity as it is done. Reflect on your teaching.
Term 1 Flashcard Words	1	All flashcard words required are provided. Cut them up and store them in an orderly fashion. Use these flashcards to teach learners 'look and say' words.
Term 1 Mark Sheet	4	Record learners' marks for all assessment activities on these sheets. Keep mark sheets safe in a file or book.
Poster: In the Classroom	1	Use for weeks 3 - 7. Use to teach Listening & Speaking lessons. Use to teach some Writing lessons. Store carefully for next year once the theme is finished.
Poster: At Home	1	Use for weeks 8 - 11. Use to teach Listening & Speaking lessons. Use to teach some Writing lessons. Store carefully for next year once the theme is finished.
Vula Bula Graded Readers	4 x 5	Use these readers for Group Guided Reading lessons. See the Group Guided Reading Programme in the Lesson Plan for 'look and say' words, for pacing, and for comprehension questions.

VULA BULA BOOKS: Term 1 ACCESSION SHEET

- [illegible]

WEEKLY ROUTINE

THE WEEKLY ROUTINE

1. The learning programme follows the same routine every week.
 - This makes it easy for teachers and learners to follow.
 - Learners can prepare for the next activity once they know the routine.
2. The routine is based on the CAPS maximum time for Home Language: 8 hours per week.
3. Please display this routine in your classroom and try to learn it off by heart!

MONDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Introduce sound Learners complete words list	WORD LIST
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 1 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Handwriting 	30 min	Teach new letter formation Learners write letter / words / pattern in books	FORM NEW LETTER
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 2 Learners complete handwriting activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	Pre-read and first read	PRE AND FIRST READ
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

TUESDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound Learners complete activity in DBE book	DBE WORKBOOK
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 3 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Unique writing lesson	
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 4 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	Second read	SECOND READ
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

WEDNESDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 5 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Handwriting 	30 min	Teach / revise letter formation Learners complete activity in DBE Workbook	HANDWRITING SENTENCES
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 6 Learners complete handwriting activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	Post-read	POST READ
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

THURSDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 7 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Unique writing lesson	
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 8 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Listening & speaking 	5 min	Teach new vocabulary using poster OR Hold a discussion using poster	POSTER VOCABULARY / POSTER DISCUSSION
	25 min	Unique listening and speaking lesson	
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

FRIDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group Reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 9 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Learners complete activity in DBE Workbook	DBE WORKBOOK
Group Reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 10 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Listening & speaking 	5 min	Teach learners a rhyme, song or game	RHYME / SONG / GAME
	10 min	Unique listening and speaking lesson	
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY PREPARATION

- It is important to remember that the NECT programme has reduced the need for teachers to PLAN, but that PREPARATION is still required!
 - Consider getting together with your colleagues from the same Grade or Phase, and doing your preparation together.
 - One afternoon per week should be plenty of time to do the preparation required.
 - When doing your preparation, remember to:
1. **Read through the lesson plan** for the week.
 2. Make sure that you **know and understand the methodologies** that must be used. If not, go to the section titled 'Core Methodologies' and revise accordingly.
 3. Next, check which **flashcards** are needed for the phonics, shared reading and group guided reading lessons. Get these flashcards ready as follows:
 - Cut the flashcards out
 - Try to stick them onto cardboard or paper
 - If possible, laminate or cover in plastic
 - Store the flashcards for a lesson together in an envelope, or with a rubber band around them
 4. **Collect any other resources** that you may need, including pictures or real objects.
 5. Check that your **Vula Bula readers** are in order.
 6. Have the correct poster ready for display.
 7. Read through the activities in the **DBE Workbook** that you will complete.
 8. **Practice** doing the Tuesday and Thursday **writing lessons**.
- It is also a good idea to see that your Tracker is up-to-date from the previous week, and that you have completed all activities and ticked them off in the Tracker.
 - Finally, if you are doing any formal assessments that week, read through the rubrics and make sure that you know what to do.

ASSESSMENT PLAN

ASSESSMENT PLAN

1. Mo kotareng ya 1, CAPS e nyaka gore o dire mošomo o tee: MOŠOMO 1.
2. Kgetha ye nngwe le yenngwe ya mešomo ya go theeletša le go bolela gomme o ngwale dipoelo tša yona e le Mošomo wa 1.
3. Kgetha yenngwe ya mešomo ya go ngwala gomme o rekhote bjalo ka Mošomo 1.
4. Diteko tša thutamedumo, go bala le mongwalo le tšona di gona ka karolong ye. Hle dira diteko tše gomme o ngwale dipoelo tša tšona e le Mošomo 1.
5. The SA-SAMS system can also automatically convert the marks to ratings that can be used for school reports.
6. Meputso ka moka e swanetše go lokelwa lenaneong la SA-SAMS. Lenaneo le tla kgona go fetolela le balela meputso go ya ka boima bja yona.
7. Lenaneo le la SA-SAMS le kgona go fetolela meputso go direiti ka bo lona gomme direiti tšeo di ka šomišwa go dira dipego (Direphotho).

MPHATO 1 KOTARA 1 LELEME LA GAE	K1 MONGWALO	K1 GO THEELETŠA LE GO BOLELA	K1 THUTAMEDUMO	K1 GO BALA KA GO ABELANA	K1 GO BA LA KA SEHLOPHA	K1 GO NGWALA	MOLEKO WA PROFENSE
MEPUTSO	10	10	10	10	10	10	10
LETŠATŠI-KGWEDI / BEKE	8		6	7			
1							
2							
3							
4							
5							

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

TIRO 1 MONGWALO

Se se dirwa neng le gona bjang:

1. Mo thutong yenngwe le yenngwe ya mongwalo, leka go sepela sepela ka gare ga barutwana ge ba le gare ba ngwala.
2. Ke moka , ka beke ya 8, tšea dipuku tša barutwana tša mongwalo le tša go ngwala.
3. Lebelela dipuku tša barutwana gomme o feleletše teko ya barutwana o šomiša mothalohlali w aka tlase.
4. Ngwala dipoelo ka gare ga puku ya gago ya kelo.

Lefelo la teko	Ga se tšhwe a kgone		O a kgona		O kgona le go feta	
Ditlhaka	Morutwana ga a tsebe gore dithlaka tše dinnyane ka moka tše a di rutilwego di thoma kae ebile e tšea taetšo efe.. Morutwana o ngwala ka go nanya ebile ga a fetše go ngwala ditlhaka ka moka.	1	Morutwana o tseba gore bontši bja ditlhaka tše nnyane tšeo a di rutilwego di thoma kae ebile di tšea taetšo efe. Morutwana o ngwala ka lebelo leo le lekanetšego ebile o thlamilile ditlhaka tše ntši gabotse.	2-3	Morutwana o tlhama ditlhaka tše nnyane gabotse ka go ela.	4
Mantšu	Morutwana o šoma ka go nanya ebile o sokola go kopolla mantšu le go dira dikgoba gabotse.	1	Morutwana o kopolla mantšu a mantši ka lebelo leo le lekanetšego ebile o dira dikgoba gabotse.	2	Morutwana o kopolla mantšu ka go ela ebile o dira dikgoba gabotse.	3
Lefoko	Morutwana o šoma ka go nanya ebile o sokola go kopolla lefoko le go dira dikgoba tšeo di nepagetšego.	1	Morutwana o kopolla lefoko ka lebelo leo le nepagetšego ebile o dira dikgoba gabotse.	2	Morutwana o kopolla lefoko ka go ela le ka nepagalo.	3

TIRO 1 DITUMAHLAKA

Se se dirwa neng le gona bjang:

1. Dira mošongwana wo ka beke ya 8 ka nako ya thutamedumo.
2. Netefatša gore barutwana ban ale dikhrayone le dipuku tša go gatišetša.
3. Efa barutwana matlakala a go arabela.(Ripa letlakala la go arabela ka bogare)
4. Laela barutwana go ngwala maina a bona ka plokong yeo e rego Leina.
5. Sa go latela, laela barutwana go bea monwana go nomoro ya pele.
 - a. Hlalosa gore o tlo bolela modumo gomme ba swanetše go humana modumo woo kgauswi le nomoro ya pele.
 - b. Ge ba humane modumo,ba swanetše go o khalara ka khrayone.
 - c. Feleletša dipotšišo tša mathomo tše 7 ka mokgwa woo.
6. Sa go latela, laela barutwana go bea menwana go nomoro ya 8.
 - a. Laela barutwana gore o tlo bolela modumo gomme barutwana ba swanetše go ngwala modumo woo mo mothalading go lebana le nomoro ya 8.
 - b. Dira potšišo ya 8 – 14 ka mokgwa wo o swanago.
7. Tšea Collect the learners' answer matlakala a barutwana a go arabela gomme o a swaye.
8. Arola meputso ya barutwana ka 2. Ngwala meputso ya barutwana ka pukung ya kelo.

Dipotšišo:

1. a
 2. o
 3. m
 4. n
 5. i
 6. nuna
 7. alela
 8. orha
 9. ambala
 10. mali
-

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

GRADE 1 TASK 1 PHONICS ANSWER SHEETS

Name:

Name:

1	o	m	m	i	a
2	o	o	n	i	n
3	n	o	o	i	m
4	a	a	m	i	n
5	o	i	m	n	a

1	o	m	n	i	a
2	o	a	m	i	n
3	n	a	o	i	m
4	a	o	m	i	n
5	o	i	m	n	a

6	
7	
8	
9	
10	

6	
7	
8	
9	
10	

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

MOŠOMO 1 GO BALA KA GO ABELANA

Se se dirwa neng le gona bjang:

1. Dira teko ye ka Beke ya 6, ka nako ya go bala ka go abelana.
2. Dira diteko tša morutwana o šomiša mothaloahlali wa ka tlase.
3. Ngwala meputso ka pukung ya gago ya kelo.

Lefelo la kelo	Ga se a tšhwe a kgona		O a kgona		O kgona le go feta	
O theeletša ka kelohloko	Barutwana ba sokola go theeletša ka šedi ge morutiši a bala.	1	Morutwana o theeletša ka šedi ge morutiši a bala.	2	Morutwana o theeletša ka šedi ka dinako ka moka ge morutiši a bala.	3
Pileletšo ya medumo	Morutwana o sokola go lemoga mantšu a 'lebelela o bolele le go bileletša mantšu a thutamedumo.	1	Morutwana o lemoga mantšu a lebelela o bone ebile o kgona go bileletša medumo ya thutamedumo.	2-3	Morutwana o lemoga mantšu ka moka a thutamedumo ebile o kgona go bala bala medumo ka moka ga bonolo ebile ka pejana.	4-5
Tekakwešišo	Morutwana ga a kgone go araba dipotšišo ka molomo.	0	Morutwana o kgona go araba dipotšišo tša go nyaka kgopolo thwii.	1	Morutwana o kgona go araba dipotšišo tša go nyaka kgopolo thwii ebile o kgona go tšea karolo ge go ahlaahlwa dipotšišo tšeo di tswalelegilego..	2

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

MOŠOMO 1 GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA

Se se dirwa neng le gona bjang:

1. Dira teko ye ka beke ya 7, ka nako ya thuto ya go bala ka sehlopha sa go hlahlwa.
2. Laela morutwana wo mongwe le wo mongwe gore a go balele sengwalwa ka go hlaboša.
3. Sa go latela, botšiša bana dipotšišo tše pedi.
4. Botšiša barutwana potšišo e tee ya go nyaka go gopola ka temana. Mohlala:
 - Ke mang...?
 - Ke eng...?
 - Kae...?
5. Botšiša barutwana potšišo e tee ya go bulega ka temana. Mohlala:
 - Na o nagana gore...?
 - Na o ka dira eng ge...?
6. Dira teko go barutwana o šomiša mothaloahlali wa ka tlase.
7. Ngwala meputso ka pukung ya kelo.

Lefelo la kelo	Ga se a tšhwe a kgona		O a kgona		O kgona le go feta	
Go bala ka go ela	Morutwana o palelwa ke go bala gooba o bala lentšu ka šu.	1	Morutwana o kgona go bala bontši bja matlakala ka go ela eupša o fela a ema ga tee goba ga bedi gore a hwetše thušo.	2-3	Morutwana o bala puku ka moka ka go ela e bile o kgona go latela maswao a polelo ge a dutše a bala.	4-5
Bokgoni bja pileletšo ya medumo	Morutwana o palelwa ke go bileletša medumo	1	Morutwana o kgona go bileletša medumo ka bontši	2	Morutwana o bileletša medumo ga bonole ka pejana.	3
Tekakwešišo	Morutwana ga a kgone go araba dipotšišo ka molomo.	0	Morutwana o araba dipotšišo tša kgopolothwii..	1	Morutwana o kgona go araba dipotšišo tša go nyaka kgopolo thwii ebile o kgona go araba dipotšišo tšeo di tswalelegilego.	2

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

MONGWALO MOŠOMO 6 MOTHALOTLHATHLI

O dira se neng le gona bjang:

1. Thutong engwe le engwe ya mongwalo, leka go ngwala le go lekola barutwana ge ba ngwala.
2. Then, mo Bekeng ya 4 tšea dipuku tsa mongwalo le tša go ngwala tša barutwana.
3. Swaya dipuku ge o fetša o dire kelo o šomiša mothalo tlhathli wa ka mo fase.
4. Gatiša meputso ka gare ga puku ya kelo.

Seo se tlogo elwa	Ga se a tšhwe a kgone	O a kgona	O kgonne ka ditlhora			
Dipaterone	Morutwana ga a kgone go kopolla paterone gabotse	0	Morutwana o kopolla paterone gabotse.	1		
Ditlhaka tše dinnyane	Morutwana o ngwala ka go nanya ga a kgone go fetša ditlhaka tse dinnyane gabotse.	1	Morutwana o ngwala ditlhaka tše dinnyane gabotse.	2	Morutwana o ngwala ditlhaka tše dinnyane gabotse ka pela.	3
Ditlhaka tše dikgolo	Morutwana ga a tsebe gore ditlhaka tše dikgolo kamoka di thoma kae le gore di ya ka thoko tše di dife	1	Morutwana o bopa ditlhaka tše dikgolo gabotse ka tsela yeo a rutilwego ka gona.	2	Morutwana o bopa ditlhaka tše dikgolo tše di rutilwego gabonolo ka gona ka pela.	3
Lefoko	Morutwana o soma ka go nanya gomme o sokola go kopolla lefoko ka katologano ye maleba	1	Morutwana o kgona go kopolla lefoko ka lebelo la go bonala gantsi ka katelogano ye e nepagetšego	2	Morutwana o kopolla mafoko gabonolo ka tsela ye e nepagetšego.	3

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

MONGWALO MOŠOMO 7 MOTHALOTLHATHLI

O dira se neng le gona bjang:

1. Thutong engwe le engwe ya mongwalo, leka go ngwala o lekole barutwana ge ba dutše bangwala.
2. Ge o fetša, mo Bekeng ya 8 tšea dipuku tša mongwalo le tša go ngwala tša barutwana.
3. Swaya dipuku ge o fetša o dire kelo o šomiša mothalo tlhathli wa ka mo fase.
4. Gatiša meputso ka gare ga puku ya kelo.

Seo se tlogo elwa	Ga se a tšhwe a kgone	O a kgona	O kgonne ka ditlhora			
Dinomoro	Morutwana o sokola go bopa dinomoro ka tsela ye e nepagetšego gabonolo	0	Morutwana o kgopa go bopa dinomoro ka moka ka tsela ye e nepagetšego gabonolo.	1		
Ditlhaka tse dinnyane	Morutwana ga a tsebe gore ditlhaka tse dinnyane tšeo di rutilwego kamoka di thoma kae le gore di ya ka thoko tse di dife.Morutwana o ngwala ka go nanya ga a fetše ditlhka kamoka gabotse	1	Learner knows the correct starting point and direction for most lower case letters taught. Learners writing speed is adequate and most letters are completed correctly.	2	Learner forms lower case letters taught correctly and fluently.	3
Ditlhaka tse dikgolo	Morutwana ga a tsebe gore ditlhaka tše dikgolo kamoka di thoma kae le gore di ya ka thoko tše di dife	1	Morutwana o bopa ditlhaka tše dikgolo gabotse ka tsela yeo a rutilwego ka gona.	2	Morutwana o bopa ditlhaka tše dikgolo gabonolo ka tsela ye e nepagetšego.	3
Lefoko	Morutwana o šoma ka go nanya gomme o sokola go kopolla lefoko ka katologano ye maleba	1	Morutwana o kgona go kopolla lefoko ka lebelo la go bonala gantši ka katelogano ye e nepagetsego	2	Morutwana o kopolla mafoko gabonolo ka tsela ye e nepagetšego.	3

Marking the Spelling Tests and Keeping a Spelling Graph

Marking the Spelling Test

- a. Spelling Words - award 1 mark for each correctly spelled spelling word.
- b. Dictation – award 1 mark for each correctly spelled word.
- c. The total for each spelling test is a maximum of 15 marks.

Keeping a Graph

- a. Now that your learners know about graphs, get them to draw a spelling graph in their books.
- b. Every week, they must colour in the correct number of blocks to show their result.
- c. Tell them to try and go up every week, or to keep their good marks up!
- d. At the end of the term, show the learners how to analyse their graphs by asking questions such as these:
 - How many spelling tests did you complete this term?
 - What was your highest mark? Which week did you get this in? How did you feel?
 - What was your lowest mark? Which week did you get this in? How did you feel?
 - How many weeks did you get 8 or more?
 - How many weeks did you get 7 or less?
 - Did you enjoy keeping a graph of your results? Why or why not?
- e. The spelling graph must look like this:

MY SPELLING TEST GRAPH								
15								
14								
13								
12								
11								
10								
9								
8								
7								
6								
5								
4								
3								
2								
1								
0								
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

1. The group guided reading programme can be used with:
 - a) **The DBE Workbook**
 - b) The **Vula Bula Series** (provided by the NECT)
 - c) The DBE Graded Readers
 - d) Any other set of reading books that your school may have
2. The programme is structured to help you identify what to do every week. This includes:
 - a) The look and say words that you must teach the learners
 - b) The pages that you must read
 - c) The oral comprehension questions that you must ask the learners
3. In preparation for group guided reading, divide the class into groups.
 - a) Groups must be same ability groups
 - b) Groups should ideally have between 4 and 6 learners
 - c) Do not have more than 10 groups
4. During group guided reading sessions, settle the rest of the class and make sure that they have written work to complete.
5. Also make sure that the rest of the class has access to books or other reading materials for Paired or Independent Reading.
 - a) As learners finish their written work, they should collect a book.
 - b) Teach learners the five finger strategy to use during paired or independent reading.
6. Then:
 - a) Call one group of learners to come and read
 - b) Have one, standard place where learners come and sit with you for group reading
 - c) Have the correct reading books ready, or train learners to bring their DBE Workbooks with them when they are called to read
7. Do the following activities in each group guided reading session:
 - a) Teach the group the 'look and say' words.
 - b) Orientate learners to the text and ask them to predict what the story will be about.
 - c) Tell learners to silently read the text on their own.
 - d) Next, listen to each learner read part of the text aloud.
 - e) Tell the group to read all pages again, this time in silence.
 - f) Ask different learners the questions to check their understanding of the story.

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme: DBE Workbook Series

GRADE 1 TERM 4



WEEK 3

LETŠATŠIKGWEDI:

PUKU:		PUKUTŠHOMO YA 2 DBE	
SEHLOGO:		Bagwera	
MATLAKALA:		26	
LOOK & SAY WORDS:			
bagwera	peke	dieta	tlou
puku	raka	sekipha	seswantšho

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO	DIKARABO
Na mosetsana yo a dutšego tafoleng o bala puku ya mmala wo mobjang?	Talamorogo.
Na mošemane yo a emego ka maoto o apere sekipha sa mmala wo mo bjang?	Serolwane.
Na ke seswantšho sa eng seo se lego leboteng?	Seswantšho sa tlou.
Na pitšana ya maloba e swere maloba a makae?	A mahlano
Na o nagana gore bana ba mo seswantšhong ke bagwera? Efa lebaka.	Karabo ya morutwana ya maleba.

WEEK 4

LETŠATŠIKGWEDI:

PUKU:		PUKUTŠHOMO YA 2 DBE	
SEHLOGO:		Go thuša	
MATLAKALA:		30	
LOOK & SAY WORDS:			
dipuku	katse	bapala	thaere
maloba	nošetša	sehlare	nametše

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO	DIKARABO
Na mošemane o rwele dipuku tše kae?	5
Na mosetsana o nošetša eng?	Maloba
Ke phoofolo efe yeo nametšego ntlwana ya ka godimo?	Ke katse.
Na bana ba bangwe ba dira eng mola ba bangwe ba šoma?	Ba a bapala.
Na ke bana bafe bao o bonago ba thuša mo seswantšhong?	Ke mošemane wa go rwala dipuku le mosetsana wa go nošetša.

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 5			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		PUKUTŠHOMO YA 2 DBE	
SEHLOGO:		Re a bapala	
MATLAKALA:		34	
LOOK & SAY WORDS:			
Rena	namela	mpša	mošemane
bapala	dula	katse	maloba
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na mosetsana yo a dutšego ka fase ga sehlare o dira eng?		O bala puku.	
Na bana ba bangwe ba dira eng?		Ba a bapala.	
Na mošemane wa sekhipha se se serolwane o namela eng?		Tšankeletjimu.	
Ke diruiwaratwa dife tše pedi tšeo o di bonago mo seswantšhong?		Katse le Mpša.	

WEEK 6			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		PUKUTŠHOMO YA 2 DBE	
SEHLOGO:		Re bapala morabaraba	
MATLAKALA:		38	
LOOK & SAY WORDS:			
morabaraba	mohlare	maloba	mpša
kgati	kalela	bolo	Papadi
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na bana bao ba le go mo seswantšhong ba dira eng?		Ba a bapala.	
Na mosetsana o kaletše kae?		Mohlareng.	
Na mosetsana yo a fofago kgati o apere borokgo bja mmala o mo bjang?		Mmala wo serolwane.	
Ke seruiwaratwa sefe seo se khutilego ka morago ga mohlare?		Ke katse.	
Na o bona bana ba bakae mo seswantšhong?		Ba tshela.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 7			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		PUKUTŠHOMO YA 2 DBE	
SEHLOGO:		Ke ya sekolong	
MATLAKALA:		42	
LOOK & SAY WORDS:			
mpša	mosetsana	Itu	lebati
heke	sehlare	leina	lefasetere
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na ke mang yo a yago sekolong?		Ke mosetsana/ ke Itu	
Na mosetsana o šetše ke eng morago?		Ke mpša	
Mmala wa peke ya mosetsana ke wo mo bjang?		Phepholo.	
Na mohlare o nale dienywa tše di bjang ka mmala?		Tše di khwibidu.	
Na wena o apara eng ge o eya sekolong?		Karabo ya morutwana ya maleba.	

WEEK 8			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		PUKUTŠHOMO YA 2 DBE	
SEHLOGO:		Morutiši waka	
MATLAKALA:		46	
LOOK & SAY WORDS:			
morutiši	pese	sehlare	bana
samporele			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na morutiši o swere eng ka letsogong la ngele?		Samporele.	
Na morutiši o swere eng ka letsogong la go ja?		Dipuku.	
Mmala wa pese ke wo mo bjang?		Serolwane.	
Na ngwana yo a bofilego meriri o ka pele goba ka morago?		O pele.	
Na o nagana gore bana ba rata morutiši wa bona? Efa lebaka.		Ee, ba mo thuša go rwala dipuku/ karabo ya morutwana yeo e kwagalago.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 9

LETŠATŠIKGWEDI:

PUKU:

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE

SEHLOGO:

Go opela

MATLAKALA:

54

LOOK & SAY WORDS:

opela

bina

katse

katara

bana

mmogo

moropa

seletšo

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

DIKARABO

Na bana bao ba emego ka pele ba dira eng?

Ba opela/ ba a bina.

Na mošemane wa sekipha sa methaladi o letša seletšo sefe?

Moropa.

Na mošemane yo a emego kgauswi le katse o letša seletšo sefe?

katara

Na wena o rata goopela goba go bina?

Karabo ye nngwe le yenngwe ya morutwana.

Na o nagana gore ke ka lebaka la eng bana bao ba dutšego fase ba phaphatha diatla?

Karabo yeo e kwagalago ya morutwana.

WEEK 10

LETŠATŠIKGWEDI:

PUKU:

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE

SEHLOGO:

Go ya gae

MATLAKALA:

58

LOOK & SAY WORDS:

gae

serolwane

mpša

mootledi

pese

namela

sepela

dula

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

DIKARABO

Na bana ba sepela ka eng go ya gae?

Pese

Na mmala wa pese ke wo mo bjang?

Serolwane.

Na mmala wa peke ya mošemane yo a aperego kepisi ke wo mo bjang?

Talamorogo.

Na bana ba bonala ba thabile goba ba nyamile? Efa lebaka.

Karabo ya marutwana yeo e kwagalago.

Na wena o sepela ka eng go ya gae?

Karabo ya morutwana ya maleba.

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 11			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		PUKUTŠHOMO YA 2 DBE	
SEHLOGO:		Fihla o bolokegile	
MATLAKALA:		62	
LOOK & SAY WORDS:			
sekolo	se	mpša	bolokegile
bose	pese	mootledi	fihla
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na bana bao ba sepelago ka pese ba tšwa kae?		Sekolong	
Na ke mang yo a emetšego ngwana hekeng?		Tate/ Rakgolo	
Na nomoro ya ntlo ya marulelo a makhwibidu ke eng?		Ke 6.	
Na sekolo se bose? Efa lebaka.		Karabo ya morutwana le lebaka.	
Na o nagana gore mootledi o swanetše go otlela bjang gore bana ba fihle ba bolokegile?		Ga botse/ka kelohloko/ karabo yeo e kwagalago ya morutwana.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme: Vula Bula Series

GRADE 1 TERM 4



WEEK 3			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Yoo!	
MATLAKALA:		2-4	
LOOK & SAY WORDS:			
Yoo!	kae	Lesokisi	
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na mošemane o timeditše eng?		Lesokisi	
O le nyaka kae?		Ka khapotong	
Na o bona khunkhwane efe ka khapotong ya mošemane?		Segokgo	
Na dieta tša mošemane ke tše di bjang ka mmala?		Ke tše diso	
Na o nagana gore mošemane o hweditše lesokisi la gagwe? Eng goba Aowa? Go reng o realo?		Karabo yeo e kwagalago ya morutwana	

WEEK 4			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Yoo!	
MATLAKALA:		5-8	
LOOK & SAY WORDS:			
Yoo!	kae	Lesokisi	
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na mošemane o nyakile lesokisi kae gape?		Ka lepokising/ ka kamoreng ya bohlapelo	
Na lepokisi le ka phapopošing efe ya ntlo? o tseba bjang?		Ka kitšhing/ ke bona dibjana,dipitja,phorema	
Na o bona eng ka kamoreng ya bohlapelo?		Meetse,pafo, sesepa,pakete,makhura a go tlola,toulo	
Na mmala wa pakete ke wo mo bjang?		Ke wo mokhwibidu	
Na mošemane o hweditše lesokisi la gagwe kae?		Ka morabeng wa borokgo bja gagwe	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 5			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Yoo!	
MATLAKALA:		2-8	
LOOK & SAY WORDS:			
Yoo!	kae	Lesokisi	
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Ke ka lebaka la eng mošemane are Yoo!		Ka gore o timeditše lesokisi	
Efa mafelo a mabedi ao mošemane a nyakilego lesokisi gona.		Ka khapotong, ka lepokising ,ka kamoreng ya bohlapelo.	
Ke phoofolo efe yeo mošemane a e bonego ka lepokising?		Ke noga	
Na mmala wa lepokisi ke wo mo bjang?		Ke wo motala	
Na mošemane o nagana gore mošemane o ikwa bjang ge a timeditše lesokisi?		o kwa a nyamile, o kwa bohloko, o tšhogile goba karabo yeo e kwagalago ya morutwana.	

WEEK 6			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Bala	
MATLAKALA:		2-4	
LOOK & SAY WORDS:			
lapa	bala	gape	nale
mma	kuku		
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na o nagana gore ke moletlo wa eng mo seswantšhong?		Ke moletlo wa matswalo	
Na Lerato o bala eng?		Diripa tša kuku	
Na Lerato o ile a di bala gape?		Ee	
Ke seruiwa ratwa sefe sseo o se bonago mo tafoleng?		Ke mpša	
Naa wena o rata seruiwaratwa sefe? ke ka lebaka la eng o se rata?		Karabo yeo o kwagalago ya morutwana.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 7

LETŠATŠIKGWEDI:

PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Leeto	
MATLAKALA:		2-8	
LOOK & SAY WORDS:			
tee	tharo	aowa	Bobi
pedi	nne	yaka	

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO	DIKARABO
Na o nagana gore Lerato o rata go bala? go reng o realo?	Ee, o bala gantši
Ke eng seo se lekeleditšwego ka ngwakong mo godimo?	Ke dipalune
Ke Mang yo a boletšego mantšu a" Aowa Bobi, Kuku ye ke yaka".	Ke Lerato
Na o nagana gore batho ba ba lego mo seswantšhong ba thabile?	Ee
Na o ka ikwa bjang ge ba ka se go rekele kuku ka letšatši la gago la matswalo.	Nka ikwa ke nyamile, goba karabo yeo e bolelago ka maikutlo ya morutwana.

WEEK 8

LETŠATŠIKGWEDI:

PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Aowa!	
MATLAKALA:		2-4	
LOOK & SAY WORDS:			
Aowa!	leke	pele	ema
Neo	lebelela		

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO	DIKARABO
Mosetsana ore Neo a seke a dira eng?	A seke a kitima.
Ke ka lebaka la eng mosetsana are Neo a lebelele pele?	Ore a lebelele pele gore a se ke a thulwa ke koloi/thekisi
Na mmala wa koloi/thekisi ke wo mo bjang?	pink
Na re sela mmila ge roboto e le e bjang?	Talamorogo
Na o nagana gore Neo o setše mmila roboto ele ye talamorogo? Go reng o realo	Aowa, ka go bane mosetsana o ile a mokgala gore a seke!

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 9			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Aowa!	
MATLAKALA:		5-8	
LOOK & SAY WORDS:			
bona	nagana	pele	Ee!
adima	nepile		
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Mosetsana ore Neo a se dire eng?		A se lahle matlakala fase	
Ke ka lebaka la eng Mosetsana are Neo adima pele?		Ka gobane Neo o tšea dikhrayone tša gagwe a se a di adima.	
Na mekgwa e mebotse go tšea dilo tša batho o se wa di adima?		Aowa , ga se mekgwa ye mebotse	
Na Neo o nagana eng?		O nagana dilo tšeo batho ba mo kgalaga ka tšona ka mehla/ dikotsi tšeo ba mo lemošago ka mehla.	
Na o nagana gore Neo o ile a fetola mekgwa ya gagwe? go reng o realo?		Ee, Lebaka le lengwe le le lengwe leo le kwagalago.	
Ke eng gape molaetsa goba thuto ya kanegelo ye?		O se ke wa hwa matwa o tla humana seo o se nyakago	

WEEK 10			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Diboego	
MATLAKALA:		2-4	
LOOK & SAY WORDS:			
bopa	diboego	tše	seboego
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Na bana ba bopa eng?		Diboego	
Ke seboego sefe sa mathomo seo bana ba se bopilego?		Ke ovale	
Ke seboego sefe sa bobedi seo bana ba se bopilego?		Ke sediko	
Ke diboegego dife tše pedi tšeo bana ba di bopilego?		Ke dikhutlotharo	
Na wena o kgona go bopa seboego sefe?		Karabo ya morutwana yeo e kwagalago	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 11			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:		Vula Bula	
SEHLOGO:		Dibopego	
MATLAKALA:		5-8	
LOOK & SAY WORDS:			
dikero	mamarela	bona	moka
kera			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	
Ke dibopego dife tše nne tše bana ba di bopilego?		Ke dikhutlonne thwii	
Na bana ba kera dibopego ka eng?		Ka sekero	
Na bana ba mamaretša dibopego ka eng mo pampiring?		Ka semamaretši	
Na bana ba dirile phoofolo efe ka dibopego?		Tlou	
Na wena o nagana gore o ka bopa phoofolo efe ka dibopego? o ka šomiša dibopego dife?		Karabo ya morutwana yeo e kwagalago	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme:

GRADE 1 Term 1



WEEK 1			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:			
SEHLOGO:			
MATLAKALA:			
LOOK & SAY WORDS:			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	

WEEK 2			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:			
SEHLOGO:			
MATLAKALA:			
LOOK & SAY WORDS:			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 3			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:			
SEHLOGO:			
MATLAKALA:			
LOOK & SAY WORDS:			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	

WEEK 4			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:			
SEHLOGO:			
MATLAKALA:			
LOOK & SAY WORDS:			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 5			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:			
SEHLOGO:			
MATLAKALA:			
LOOK & SAY WORDS:			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	

WEEK 6			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:			
SEHLOGO:			
MATLAKALA:			
LOOK & SAY WORDS:			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	


GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 7			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:			
SEHLOGO:			
MATLAKALA:			
LOOK & SAY WORDS:			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	

WEEK 8			
LETŠATŠIKGWEDI:			
PUKU:			
SEHLOGO:			
MATLAKALA:			
LOOK & SAY WORDS:			
TEKATLHALOGANYO:			
DIPOTŠIŠO		DIKARABO	


POSTERS

Weeks 3 – 7: Inside the Classroom




POSTERS


Weeks 8 – 11: At Home



CORE METHODOLOGIES



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: NEW SOUND AND PICTURE MIND MAP
THUTAMEDUMO: MODUMO O MOSWA LE
MMAPAHLOGO WA DISWANTŠHO

O tla hloka:

- Papetlakgadima ya modumo
- Diswantšho tša dilo goba dilo tša nnete tša go thoma ka modumo


Bomolomo:


1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Bolela modumo gararo gomme o laele barutwana gore ba o boeletše.
3. Sa go latela laela barutwana gore ba go lebelele ba go theeletša, ba laetše papetlakgadima ya modumo ge o le gare o e bolela. Bušeletša modumo gararo.
4. Kgopela dihlopha tša go fapana o be o bitše barutwana ba bangwe gore ba bale modumo papetlakgadimeng.
5. Laetša barutwana diswantšho tša dilo goba dilo tša nnete tšeo di thomago ka modumo. Kgopela barutwana gore ba go botše maina a dilo tšeo.
6. Botšiša barutwana ge eba ba gopola mantšu a mangwe ao a thomago ka modumo – bušeletša mantšu ge barutwana ba a bolela o dutše o gatelela modumo.

Go ngwala:

1. Laela barutwana go bula letlakala leo le hlwekilego dipukung tša bona.
2. Ba laetše go ngwala modumo bogareng bja letlakala.
3. Thala dilo tše nne go ya go tše tshelela tšeo di thomago ka modumo go dikologa modumo woo.
4. Barutwana ba swanetše go kopollela mmapahlogo ka dipukung tša bona ntle le lešata.
5. Barutwana ba ka oketša tše dingwe tša diswantšho tša bona mmapahlogong.

Mohlala:





PHONICS: NEW SOUND AND SPELLING WORDS THUTAMEDUMO: MODUMO O MOSWA LE MANTŠU A MOPELETO

O tla hloka:

- Papetlakgadima ya modumo
- Diswantšho tša dilo goba dilo tša nnete tša go thoma ka modumo
- Lenaneo la mantšu a mopeleto leo ngwadilwego letlapeng.

Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Bolela modumo gararo gomme o laele barutwana gore ba o boeletše.
3. Sa go latela laela barutwana gore ba go lebelela le go theeletša, ba laetše papetlakgadima ya modumo ge e le gare o e bolela. Bušeletša modumo gararo.
4. Kgopela dihlopha tša go fapana o be o bitše barutwana ba bangwe gore ba bale modumo papetlakgadimeng.
5. Kgopela dihlopha tša go fapana o be o bitše barutwana ba bangwe gore ba bale modumo papetlakgadimeng.
6. Laetša barutwana diswantšho tša dilo goba dilo tša nnete tše di thomago ka modumo. Kgopela barutwana gore ba go botše maina a dilo tše.
7. Botšiša barutwana ge eba ba gopola mantšu a mangwe ao a thomago ka modumo – bušeletša mantšu ge barutwana ba a bolela o dutše o gatelela modumo.
8. Lebelela lenaneo la mantšu a mopeleto leo le lego letlapeng. Thalela modumo wo re ithutago wona lentšung le lengwe le le lengwe.
9. Bala lenaneo la mantšu le barutwana gomme le bitše medumo gore e kwagaleo be o fe hlalošo ya lentšu le lengwe le le lengwe.

Go ngwala:

1. Laela barutwana go bula letlakala leo le hlwekilego dipukung tša bona.
2. Ba hlalose tše peakanyo ya mantšu a mopeleto ao a lego letlapeng:
 - Sehlogo re se ngwala ka letsogong la ngele godimo.
 - Letšatšikgwedi re le ngwala ka letsogong la go ja godimo.
 - Mantšu a mopeleto a nomorilwe a bile a adilwe ka bokgwari dikholomong tše pedi.
3. Barutwana ba swanetše go kopolla letšatšikgwedi, sehlogo le mantšu a mopeleto ka dipukung tša bona.
4. Ge barutwana ba feditše ka pela, ba swanetše go ithuta mantšu a mopeleto.

CORE METHODOLOGIES

Mohlala:

Mantšu a mopeleto: S

21 Hlakola 2016

1. seeta

2. soba

3. sego

4. seipone

5. sepela

6. sekolo

7. sefero

8. sega

9. seswai

10. seolo



PHONICS: WORD MIND MAPS THUTAMEDUMO: MODUMO O MOSWA LE MMAPAHLOGO WA MANTŠU

O tla hloka:

- Papetlakgadima ya modumo • Diswantšho tša dilo goba dilo tša nnete tša go thoma ka modumo


Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Bušeletša modumo le barutwana: Bolela modumo gararo gomme o laele barutwana gore ba o bušeletše.
3. Sa go latela botša barutwana gore ba lebelele ba Theeletše, ba laetše papetlakgadima ya modumo ge o le gare o bitša modumo. Bušeletša modumo gararo.
4. Botšiša barutwana ge eba ba gopola mantšu a mangwe ao a thomago ka modumo – Botšiša barutwana ge eba ba gopola mantšu a mangwe ao a thomago ka modumo. Bušeletša mantšu o gatelela modumo ge barutwana ba a bolela.


Go ngwala:

1. Laela barutwana go bula letlakala leo le hlwekilego ka dipukung tša bona.
2. Ba laele go ngwala letšatšikgwedi le sehlogo.
3. Sa go latela ,ba laele go ngwala modumo bogareng bja letlakala.
4. Sa mafelelo, laela barutwana go thala mathaladi ye go ya go 6 go tšwa go modumo.
5. Ba swanetše go ngwala lentšu leo le šomišago modumo mafelelong a mothaladi.
6. Ge ba nale nako ba ka thala seswantšho kgauswi le lentšu le lengwe le le lengwe.

Mohlala:



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: DBE WORKBOOK THUTAMEDUMO: PUKUTŠHOMO YA DBE

O tla hloka:


- Papetlakgadima ya modumo
- Dipukutšhomo tša barutwana tša' DBE.

Bomolomo:

1. Anya šedi ya barutwana.
2. Laela dihlopha tša go fapana le barutwana bao o ka ba kgethago go bala modumo papetlakgadimeng.
3. Botšiša barutwana ge eba ba gopola mantšu a mangwe ao a thomago ka modumo.

Go ngwala:

1. Laela barutwana go bula dipukutšhomo tša bona tša DBE mo letlakeng leo le nepagetšego.
2. Barutwana ge se ba swanela go topa pene goba phensele ga bjale – ba swanetše go theeletša ka kelohloko.
3. Hlalosetša barutwana ka kelohloko gore ba tsebe gabotse seo ba se dirago.



PHONICS: SPIDER WORDS THUTAMEDUMO: MANTŠU A SEGOKGO

O tla hloka:

- Modumo wo o ngwadilego ka plokong bogareng bja letlapa.


Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Šupa modumo wo o lego letlapeng gomme o kgopele barutwana ba go fapana gore ba o bale.
3. Kgopela barutwana go bolela mantšu ao a šomišago modumo. (ekaba mathomong goba magareng a lentšu).
4. Ge ba bolela lentšu, ba laetše go le ngwala bjalo ka lentšu la segokgo ba šomiša modumo wo o lego ka plokong.
5. Ba laetše gore ploko ke mmele wa segokgo, mola methaladi le mantšu e le maoto a segokgo.


Go ngwala:

1. Hlwekiša letlapa ntle le modumo wo o lego ka plokong.
2. Laela barutwana go bula sekgobeng se se hlwekilego ka dipukung tša bona.
3. Barutwana ba ngwale letšatšikgwedi le sehlogo se: Mantšu a segokgo, gomme ba thalele.
4. Barutwana ba ngwale mantšu a mane go dikologa mmele wa segokgo. (Ba swanetše go ngwala mantšu a seswai ka gore segokgo se nale maoto a seswai.)

Mohlala:



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: SENTENCES / THUTAMEDUMO: MAFOKO

O tla hloka:

- Lenaneo la mantšu a mopeleto leo le ngwadilwego letlapeng.

Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Laetša barutwana mantšu a mopeleto ao a ngwadilwego letlapeng.
3. Kgopela barutwana ba go fapana go bolela lefoko leo le nago le lentšu la mopeleto.
4. Ngwala lefoko le tee la go tlala letlapeng, o laetše barutwana gore lefoko lethoma ka hlaka e kgolo le feleletša ka khutlo. Thalela lentšu la mopeleto mo lefokong.
5. Botša barutwana gore ba tlile go ngwala mafoko a mararo go ya go a mahlano ao a akaretšago mantšu a mopeleto.
6. Botšiša ge eba ba nyaka thušo go ngwala mantšu a mafoko a bona. Ngwala mantšu ao letlapeng.

Go ngwala:


1. Laela barutwana go bula letlakala leo le hlwekilego ka dipukung tša bona.
2. Barutwana ba swanetše go ngwala letšatšikgweri le sehlogo se: Mafoko a mopeleto gomme ba thalele.
3. Barutwana ba swanetše go ngwala mafoko a bona a mararo go ya go a mahlano ao a akaretšago le mantšu a mopeleto.
4. Mphatong wa 1, barutwana ba swanetše go ngwala lefoko le tee fela.
5. Ba swanetše go thalela mantšu a mopeleto lefokong le lengwe le le lengwe.

Mohlala

Mafoko a Mopeleto

21 Hlakola 2016

1. Ke rata go sepela le mma..
2. Tate o swere selepe.
3. Ke sega pampiri ka sekero.
4. .Lebo o a seleka.
5. Morutiši o swaya dipuku.



PHONICS: BUILDING AND BREAKING WORDS / THUTAMEDUMO: GO AGA LE GO HLAHLAMOLLA MANTŠU.

O tla hloka:

- Lenaneo la mantšu a mopeleto a ngwadilwe letlapeng.
- Sete ya maletere a thutamedumo sehlopheng se sengwe le se sengwe. (a loketšwe ka mekotlaneng)



Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Efa sehlopha se sengwe le se sengwe sete ya maletere a thutamedumo ka mokotlana.
3. Laela barutwana go šoma mmogo le go šielana ka go aga mantšu a mopeleto ao a ngwadilwego letlapeng.
4. Sa go latela, hlwekiša letlapa gomme o laele barutwana go šielana ka go aga mantšu a bona ba šomiša maletere a thutamedumo.
5. Ge barutwana ba agile lentšu ba swanetše go le hlahlamolla ga go le bitša gore medumo e kwagale.
6. Sepela sepela gore o kgone go thuša barutwana moo go hlokagalago.


Go ngwala:

1. Laela barutwana go bula Letlakala leo le hlwekilego ka dipukung tša bona.
2. Barutwana ba swanetše go ngwala letšatšikgwedi le sehlogo se: Go aga mantšu gomme ba thalele.
3. Barutwana ba swanetše go ngwala lenaneo la mantšu a thutamedumo kamoka ao ba kgonneggo go a aga.

MOHLALA:



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: SPELLING TESTS / THUTAMEDUMO: MELEKWANA YA MOPELETO

O tla hloka:

- Mantšu a molekwana wa mopeleto wa beke.
- Peakanyo ya mokgwa wo molekwana wa mopeleto o swanetšego go ngwalwa ka gona e ngwadilwe letlapeng.

Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ruta barutwana go lokiša matlakala a dipuku tša bona gore ba kgone go ngwala molekwana wa mopeleto.
3. Ba swanetše go ngwala sehlogo se: Molekwana wa mopeleto, leletšatšikgwedi godimo mo letlakaleng.
4. Ba swanetše go phutha letlakala ka bogare, ba ngwale dinomoro 1-5 ka mathomong a methalo le 6-10 go ya bogareng bja letlakala.
5. Ge barutwana kamoka ba feditše ditukišetšo, thomang ka molekwana.

Go ngwala:

1. Bitša nomoro ya 1 ka go hlaboša, ke moka o bitše lentšu la mathomo la molekwana wa mopeleto.
2. Barutwana ba swanetše go ngwala lentšu ka bokgwari kgauswi le nomoro ya 1.
3. Ge ba sa kgone go ngwala lentšu ba swanetše go thala mothalwana kgauswi le nomoro.
4. Ka morago ga mantšu a 10, balela barutwana lefoko la piletšo. Ba swanetše go ngwala lefoko ge o le bitša. ba be ba tlatše maswao a polelo.
5. Ge moleko o le gare barutwana ba swanetše go šoma ka setu ebile ba se lebelele mešomo ya ba bangwe.

Go swaya:

- Ka morago ga molekwana botša barutwana gore ba tla swaya dipuku tša bona. • Ba swanetše go šomiša phensele ya mmala ye BOGALE.
- Bitša lentšu la pele gore medumo e kwagale mo molekwaneng wa mopeleto. Ngwala lentšu letlapeng ge o le gare o le bitša ka medumo.
- Laela barutwana go swaya lentšu ge eba le nepagetše goba ba dire sefapano ge eba le fošagetše. Ge lentšu le fošagetše ba swanetše go ngwala le le nepagetšego. • Tšwelapele ka mokgwa wo ka mantšu ka moka.
- Ngwala lefoko la piletšo letlapeng lentšu ka lentšu. Gopotša barutwana ka medumo ge eba go nale mantšu a thutamedumo go tšwa bekeng ya go feta.
- Barutwana ba swanetše go fa nthla ye tee go lentšu le lengwe le lengwe leo le peletilwego gabotse.
- Se se dira palomoka ya meputso e 15 mo molekwaneng.
- Ge le feditše go swaya tšea dipuku tša barutwana gore o kgone go lekola tšwelopele ya bona.

MOHLALA:

Molekwana wa mopeleto

21 Mopitlo 2016

1. seeta

2. soba

3. sego

4. seipone

5. sepela

6. sekolo

7. sefero

8. sega

9. seswai

10. seolo

Piletšo

Ke swere seeta se tee.

CORE METHODOLOGIES



HANDWRITING: GRADE 1 - WRITING A NEW LETTER / MONGWALO: MPHATO 1 - GO NGWALA TLHAKA A NTSHWA


Tsebišo: Mo seripeng sa pele sa Mphato 1, barutwana ba ithuta go ngwala ka dithlaka tše nnyane. Go tloga magareng ga ngwaga, barutwana ba thoma go ithuta ditlhaka tše dikgolo. Mafelelong a ngwaga ba swanetše goba ba šetše ba kgona go ngwala ditlhaka tše dikgolo le tše dinonyane gabotse.

O tla hloka:


- Letlapa le le hlwekilego
- Tšhate ya mongwalo
- Dipuku tša go ngwalela tša go hloka methalo goba tša 17mm
- Diphensele tša mmala tša makhura goba phensele.

Tokišetšo:

1. Lokiša dipuku tša barutwana ka tsela ye:
 - a. Bea puku ka bophara.
 - b. Phuta Letlakala ka bogare o be o le phuthe gape ka bogare gore o be le mameno a mararo.



- a. Ngwala tlhaka e nnyane ka bogolo godimo ka go lanngela mo khutlong ya Letlakala go ya bogareng bja Letlakala.
- b. Lokiša le ditlhaka tše nnyane tše mmalwa go swana le ka mo tlase:



Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Botša barutwana gore o tšile go ba ruta go ngwala modumo wa: a
3. Laela barutwana ba go ngwalla ka letsogo la ngele go phutha matsogo a bona. Ba tla humana sebaka sa bona mo nakong ye e sa fetšego pelo.
 - a. Efa barutwana mokokotlo,emiša letsogo la go ja, ngwala thlaka moyeng ka monwana wa gago.
 - b. Ge o ngwala botša barutwana gore o dira eng.
 - c. Bušeletša tshepetšo ye.
 - d. Bušeletša tshepetšo gararo gape,Kgopela barutwana ba go ngwala ka la mmagoja gore ba go ekiše ba ngwala ka menwana ya gare.
4. Ge o nale barutwana ba go ngwala ka la ngele ,dira se se latelago:
5. Laela barutwana ba go ngwala ka la go ja go phutha matsogo.
 - a. Efa barutwana mokokotlo,emiša letsogo lanngela,ngwala thlaka moyeng ka monwana wa gago.
 - b. Ge o ngwala botša barutwana gore o dira eng.
 - c. Bušeletša ka letsogo lanngela gomme o laele barutwana ba go ngwala ka lanngela go go ekiša.
6. Sa go latela, laela barutwana go ngwala thlaka ka menwana ditafoleng tša bona.
7. Sa mafelelo, laela barutwana go šielana ka go ngwala thlaka mekokotlong ya bona.

Go ngwala:

1. Laela barutwana go bula dipuku tša bona.
2. Rura barutwana go bea monwana wa bona wa gare mo go thomago thlaka e kgolo gomme ba sepetše monwana go šala morago sebopego sa tlhaka sa mmakgonthe.
3. Sa go latela,laetša go ngwala thlaka mo letlapeng.
4. Laela barutwana go šala morago thlaka e kgolo ga mmalwa ba šomiša phensele ya mmala.
5. Laela barutwana go latišiša godimo ga thlaka ya marontho bo šomiša phensele ya mmala.
6. Laela barutwana go ngwala thlaka ya bona e tee.
7. Sepele sepela ka phapošing go lekola ge ebarutwana ba dira se gabotse.
8. Ge barutwana ba kgone go ngwala thlaka e tee gabotse,ba laetše go dira sekgoba ka monwana mo gare ga mantšu, ke moka o ba laele go feleletša methaladi ya dithlaka.
9. Ge nako e dumela tanya šedi ya barutwana.
10. Ngwala lentšu leo le kgethilwego ka bokgwari letlapeng o dutše o hlaloša ge o le ngwala.
11. Barutwana ba swanetše go kopollela lentšu ka dipukung tša bona tša go ngwala.

CORE METHODOLOGIES



HANDWRITING: DBE WORKBOOK MONGWALO: PUKU YA DBE

O tla hloka:

- Letlapa leo le thadilwego methalo la go hlweka.
- Tšhate ya mongwalo
- Dipukutšomo tša barutwana tša DBE

Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Netefatša gore o thadile methalo ya mongwalo letlapeng.
3. Laela barutwana go šetše ka kelohloko ge o ngwala ditlhaka letlapeng.

Go ngwala:

1. Laela barutwana go bula dipuku tša bona tša DBE letlakaleng la maleba.
2. Hlalosetša barutwana seo ba swanetšego go se dira.
3. Laela bautwana go thoma.



READING: LOOK AND SAY WORDS GO BALA: MANTŠU A BALA O BOLELE.

O tla hloka:

- Dipapetlakgadima tša mantšu
- Diswantšho tša dilo goba dilo tša nnete go laetša mantšu(ge go kgonega)
- Matlakala a barutwana a go bala

Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Hlalasetša barutwana gore ba tlile go bala kanegelo le go araba dipotšišo ka kanegelo. 3. Pele re dira seo re swanetše go ithuta mantšu a maswa.
3. Emiša papetlakgadima e tee gomme o bitše lentšu ka go kwagala gabedi. Barutwana ba swanetše go Lebelela ba be ba theeletše.
4. Ge o nale seswantšho goba selo sa nnete laetša barutwana.
5. Mo go hlokagalago,Botšiša barutwana gore lentšu le ra go reng – ere ba go laetše goba ba go hlalošetše.
6. Sa go latela,ere barutwana ba bale lentšu – Kgopela barutwana ka moka,dihlopha tša go fapana goba barutwana ba itšego go bala lentšu.
7. Laela barutwana go Lebelela sebopego,botelele le thlaka ya pele ya lentšu. Ba swanetše go leka go gopola gore lentšu le lebelega bjang. Ba laele go 'tšea seswantšho sa lentšu ka mahlo a bona'.
8. Šomiša mokgwa wona wo go ba ruta mantšu ao a latelago.
9. Ba bontšhe mantšu a mabedi ka go šiedišana,Kgopela barutwana ba go fapana go bala mantšu.
10. Tšwela pele ka mokgwa woo go fihlela mantšu ka moka a mo thutong yeo a felela.
11. Bušeletšang mantšu gape.
12. Gatelela mantšu ao a palelago barutwana kudu.

CORE METHODOLOGIES



READING: PHONIC DECODING GO BALA: PILELETŠO YA MEDUMO

1. Go bileletša medumo ke go bitša medumo ya lentšu.
2. Ge morutwana a bala a palelwa ke lentšu le le itšego, mo kgopele go bitša medumo ya lentšu leo.
3. Thuša morutwana ka modumo wa mathomo ge a sokola.
4. Morago ga gore a bitše medumo ka moka ka go nanya, mo kgopele gore a bitše ka lebelonyana.
5. Šomiša matsogo a gago go laetša morutwana gore o swanetše go 'hlakantšha medumo' go fihlela a ekwa lentšu.

Mohlala:

- a. Morutwana ga a kgone go bala 'sepetlele'.
 - b. Mo kgopele go bitša medumo.
 - c. Mo thuše ka modumo wa mathomo, 'S'.
 - d. Mo thuše go e bitša ka go nanya: s.....e.....p.....e.....tl.....e.....l.....e
 - e. Mo kgopele go le bitša gape ka pejana: s...e...p...e...tl...e...l...e
 - f. Šomiša matsogo a gago go laetša gore o swanetše go hlakantšha medumo, mo kgopele gore a leke go e bala gape ka lebelo: se...pe...tle...le
 - g. gape: sepe.tle..le
 - h. Lentšu: sepetlele
6. Mekgwa ye mengwe ya go thuša ka pileletšo ya medumo e akaretša:
 - a. Go Kgopela morutwana go bala Seripa se tee sa lefoko hlakano, gomme a bileletše medumo ya Seripa se sengwe.
 - b. Go Lebelela mathomoa morumokwano, Ka mohlala: kg-o-ma
 - c. Thuša barutwana go kgaoganya lentšu le le telele ka dinoko.
 7. Temošo: Go boima go ithuta ka mokgwa wo. Efa barutwana thušo e ntši mathomong, o seke wa fela pelo, gape o ba fe sebaka se se ntšhi sa go itlhabolla.



READING: SHARED READING / GO BALA: GO BALA KA GO ABELANA

Temošo:

- Go bala ka go abelana ke ge babadi ba bala sengwalwa sa go swana. E ka ba puku e kgolo, eka ba sengwalwa sa go tlwaelega, go swana le puku ya DBE.
- Maikemišetšo a go bala ka go abelana ke go dira gore mmadi a kwe kanegelo go swana le ka mokgwa wo motho wa go kgona go bala a ka e kwago ka gona.
- Se se ra gore o kgothaletše barutwana go go latela kanegelo, go e kwešiša le go nagana ka batšeakarolo ba kanegelo.
- Barutwana ba tla ithuta go bala ba se ba gopola, ge ba ekwa o bala le ge ba bona mantšu letlakaleng.
- O swanetše go šomiša go bala ka go abelana gape go ruta bana popopolelo le mantšu a maswa. O ka dira se ka phošo, ge o bona dika tša popopolelo moo le balago gona. Ka mohlala, o ka laetša ka fao lediri le fetogago go laetša lebaka.

O tla hloka:

1. Dipapetlakgadima tša mantšu a bala o bolele
2. Sengwalwa sa go bala

Bomolomo:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Bušeletša mantšu a dipapetlakgadima.
3. Laela barutwana go bula dipuku tša bona tša DBE letlakaleng la maleba.
4. Laela barutwana go Lebelela leina la kanegelo le diswantšho.
5. Botšiša barutwana gore ba nagana gore kanegelo e bolela ka eng ge ba lebeletše diswantšho.
6. Ere barutwana ba hwetša mantšu a dipapetlakgadima temaneng.
7. Ke moka o bale temana gararo ka mokgwa wo:
 - a. GO BALA LA PELE: Laetša barutwana go bala gabotse ka go hlaboša gomme barutwana ba latele ka dipukung tša bona.
 - b. Mafelelong a sengwalwa, efa barutwana motsotso go nagana ka sengwalwa, gomme o ba botšiše maikutlo a bona ka sengwalwa. Ka mohlala: Na o ratile kanegelo goba aowa? Ke ka lebaka la eng? Ke mang yo a ratago go mpotša?
 - c. GO BALA LA BOBEDI: Balela kanegelo godimo gape, eupša nakong ye o laele barutwana gore ba bale le wena. Balela godimo ka lebelo la nnete la go bala – o seke wa bala ka go nanya ka baka la barutwana.
 - d. Mafelelong a Letlakala goba Seripa se sengwe le se sengwe, ahlaahla le barutwana gore o kgone go ba thuša go oketša tlotlontšu, tekatlhaologanyo, le dibopego tša popopolelo (maswaodikga, tšhomišo ya polelo, bj.bj.)
 - e. GO BALA LA BORARO: Laela dihlopa tša go fapana tša barutwana le barutwana ba itšego go bala sengwalwa ka go hlaboša le wena.
 - f. Feleletša ka mošomo o mongwe le o mogwe wa ka morago ga go bala. O ka Kgopela barutwana gore ba go hlalose tše kanegelo ka dihlopha goba ba diragatše dikarolo tše dingwe tša kanegelo. O ka Botšiša dipotšišo tša bothata tšeo di ka tsošago Poledišano. Ka mohlala: Na o nagana gore go lokile go tšea dilo tšeo e sego tša rena? Na o nagana gore ke neng moo go lokilego legona ke ka lebaka la eng o realo?

CORE METHODOLOGIES

- g. Barutwana ba bangwe ka moka ba swanetše go latela ba lebeletše ka dipukung tša bona ka nako tšohle.
- h. Feleletša ka go Botšiša barutwana gore ba thabetše kanegelo na le gore ke ka baka la eng ba e thabetše goba ba se ba e thabela.
- 8. Dira se maitemogelo a mabotse go barutwana ka mehla. Ba rete ge ba lekile. Dumelela barutwana gore ba ipshine ka kanegelo.
- 9. Aga boitshepo barutwaneng ka ge se e le karolo ya bohlokwa ge o ithuta go bala.



READING: GROUP GUIDED READING

GO BALA: GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA

Tsebišo:

- Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa ke ge barutwana ba balela morutiši ka dihlophana tše nnyane.
- Maikemišetšo a mokgwa wo wa go bala ka go hlahlwa ke go thuša morutiši gore a kgone go šoma le sehlopha se se nnyane go ba ruta mekgwana ya go bala gabotse.
- Se se ra gore o beye barutwana ka dihlophana tša bao a nago le BOKGONI BJA GO SWANA – Barutwana bao ba lego sehlopheng ba swanetše go ba le bokgoni le mathata a go fapana.
- Se se tla ra gore ge o thuša morutwana o TEE o ba thuša KA MOKA.

Otla hloka:

- Dipapetlakgadima tša mantšu a bala o bolele
- Sengwalwa sa go bala
- Dipotšišo tša tekakwešišo tša bomolomo
- Puku ya gago ya kelo.

Bomolomo:

1. Netefatša gore barutwana ba tseba gore ba wela sehlopheng sefe – efa sehlopha se sengwe le se sengwe leina.
2. Bitša sehlopha go tla lefelong la go bala. Se e swanetše go ba sekgoba ka phapošing moo o ka dulago le sehlopha sa barutwana wa be wa kgona go bona barutwana ba bangwe ka moka ka phapošing.
3. Ruta barutwana go tla ka pela sekgobeng sa go bala le gore ba tle le dipuku tša bona tša DBE.
4. Dula le sehlopha ka sediko.
5. Ruta barutwana mantšu a go bala o bolele.
6. Botšiša barutwana gore ba nagana gore kanegelo e bolela ka eng ge ba lebeletše diswantšho le leina la kanegelo.
7. Balela sengwalwa godimo. Barutwana ba swanetše go latela ka mahlo ka dipukung tša bona ge o bala.
8. Ke moka theeletša morutwana yo mongwe le yo mongwe ge a bala sengwalwa ka bo yena.
9. Ge bana ba bala, šetša mekgwana yea e šomišago ya bala. Ba thuše ka mekgwa ya go bileletša mantšu, go gopa mantšu a go bala o bolele, go bala gabotse le ka kwešišo.
10. Botšiša morutwana yo mongwe le yo mongwe potšišo go lekola gore na o kwešiša kanegelo.
11. Reta barutwana ge ba lekile gore o tle o kgone go aga boitshepo bja bona.
12. Ngwala dintlha tša tšwelopele ka morutwana ka pukung ya gago ya kelo.
13. Ge morutwana wo mongwe le wo mongwe a badile, laela barutwana go bala sengwalwa Labobedi. Ba swanetše go dira se ka go bala sengwalwa gape ka setu.
14. Ke moka, o ba botšiše dipotšišo tša semolao tša tekakwešišo.
15. Gopola: go bala ka kwešiša go bohlokwa!

CORE METHODOLOGIES



READING: PAIRED AND INDEPENDENT READING GO BALA: GO BALA KA BOBEDI LE GO BALA KA NNOŠI

1. Go bala ka bobedi le go bala ka nnoši go ga direga nako yenngwe le yenngwe mo letšatšing, ge ngwana a feditše mošomo wa gagwe goba ge morutiši a nale sebakanyana seo a ka se šomišago.
2. Go tleleletša seo o ka tlwaetša barutwana go bala ka bobedi gob aka nnoši ge o theeditše ban aba bangwe ba bala ka sehlopa. Barutwana ba swanetše go rutwa gape gore ge ba feditše mošomo wa bona ba kgone go emelela gomme ba tšee puku ba bale le mogwera goba bannoši ka setu.
3. Ba ka bala pukutšhomo ya DBE, puku ya sehlopha goba puku yenngwe le yenngwe yeo e lego gona ya go kgahliša gore bana ba bale.
4. Leka go kgetha dipuku o di bee lefelong le tee, gape ruta barutwana go emelela ka seto go ya go kgetha puku le go e bušetša moo ba e hweditšego ge ba fetša.
5. Ruta barutwana mokgwa wa go šomiša menwana e mehlano ge ba nyaka thušo ka go bala ka bobedi goba ka nnoši:
 - Monwana wa mogogorupa: tlogela lentšu gomme o bale go fi hla mafelelong a lefoko.
 - Monwana wa pele: lebelela seswantšho
 - Monwana wa bobedi: lebelela lentšu o bone gore ga go na seripana se sengwe sa lentšu seo o se tsebago. • Monwana wa boraro: bitša medumo ya lentšu
 - Monwana wa bone: kgopela thušo ka go bala lentšu goba ka go nyaka hlalošo ya lentšu.



READING: READ-ALOUDS / GO BALA: GO BALELA GODIMO

1. A go na nako yeo e beilwego ya go balela godimo.
2. Leka go humana sebaka mo letšatšing sa go balela godimo barutwana ba theeditše. E ka pele ga letena, pele sekolo se etšwa, ge barutwana ba thala seswantšho gob aba khalara.
3. Kgetha puku yeo barutwana bat la thabelago go theeletša, eka ba le moanegwa wa go kgahliša, kanegelo e ba ele ye bose goba ya go segiša.
4. Tanya šedi ya barutwana pele o thoma go bala gomme o ba tlwaetše go theeletša ka setu ge o ba balela.
5. Bala gabotse ka lentšu lago hlaboša.
6. Laetša barutwana diswantšho ge le gare o ba balela. Netefatša gore barutwana ka moka ba bona diswantšho.
7. Ge o le gare o bala, botšiša barutwana dipotšišo go lekola kwešišo ya bona. Gopola go phatlalatša dipotšišo tša gago gabotse.
8. Mafelelong a letlakala goba seripa, ahlaahla le barutwana go leka go aga tlotlontšu ya bona, go lekola kwešišo, go ba thuša ka popopolelo le go šomiša maswaodikga gabotse.
9. Ge o bala kanegelo e telele, o seke wa tlogela nako e telele go feta pele o bolela le barutwana ka ge se se ka dira barutwana gore ba lebale kanegelo.
10. Šomiša sebaka se go dira gore barutwana ba rate dikanegelo

CORE METHODOLOGIES



LISTENING & SPEAKING

DITHUTO TSA GO THEELETSA LE GO BOLELA

Dinako tsa go theeletsa le go bolela di fetogile. O nale dinako tseo di latelago tsa Dithuto tse.

Labone: Metšotšo ye 30

Labohlano: Metšotšo ye 15

O tla tswelapele o dira Dithuto ka modukologo wa beke tse pedi. Somisa nako ka mokgwa wo o latelago:

Beke 1 Labone:	5 metšotšo	Morumokwano/kosa/ papadi
	10 metšotšo	Theeletsa barutwana he ba dira mosongwana wa teko
	15 metšotšo	Theeletsa barutwana ba dira mosongwana wa teko
Beke 1 Labohlano:	5 metšotšo	Mosomo wa phoustara
	10 metšotšo	Theeletsa barutwana ba dira mosongwana wa teko
Beke 2 Labone:	5 metšotšo	Morumokwano/kosa/papadi
	25 metšotšo	Theeletsa barutwana ba dira Mosomo wa teko.
Beke 1 Labohlano:	5 metšotšo	Mosomo wa phoustara
	10 metšotšo	Theeletsa barutwana ba dira mosongwana wa teko

O nale metšotšo ye 60 go theeletsa barutwana ka moka ba dira mosongwana wa teko.

Leka go somisa bokgoni bja go theeletsa morutwana wa go feta o tee ka nakwana moo go kgonegago.

Gape leka go somisa nako yeo barutwana ba dirago Mosomo ka nosi go theeletsa barutwana ba mmalwa ba dira mosongwana wa teko.



LISTENING & SPEAKING: POSTERS / GO THEELETŠA LE GO BOLELA: DIPHOUSTARA

Tsebišo:

- O tla dira mošomo wa phoustara metsotso e 10 ya mathomo ya Thuto ka bo Labone.
- Beke e nngwe, le tla ahlaahla phoustara.
- Beke ye tlogo, o tla ruta barutwana mantšu a maswa go tšwa phoustareng.

O tla hloka:

- Phoustara ye e kgethilwego
- Lenaneo la dipotšišo tša go ahlaahla / mantšu a maswa / ditaetšo

Tokišetšo ya mešomo ya phoustara:

- Lokiša phapoši ka tsela yeo e lego gore barutwana ba ka tla moo ba bonago phoustara ka moka.
- Fega phoustara ka kelohlolo o netefatše gore e a bonagala.
- Bitša barutwana gore ba tle ba dule fase ntle le lešata. Opela le bona goba le dire thaloko ya go dira gore ba tle ka pela ntle le lešata.

Go ahlaahla phoustara:

1. Laela barutwana go Lebelela phoustara ke kelohlolo.
2. Ba hlalositše gore o tle go Botšiša potšišo, ge ba kgona go e eraba ba emiše matsogo.
3. Botšiša potšišo o theeletše dikarabo tša barutwana ba mmalwa.
4. Ge barutwana ba kgonne karabo ba rete, ge ba lekile ba botše o be o botšiše dipotšišo tša go nyakolla go feta, ge ba paletšwe ba botše o be o ba leboge gore ba lekile. Botšiša morutwana wo mongwe.
5. Botšiša barutwana ba itšego gore ba arabe dipotšišo.
6. Phatlalatša dipotšišo tša gago. Se se ra gore o phatlalatše dipotšišo tša gago ka phapošing. Botšiša barutwana ba go fapana.
7. Laela barutwana go šoma ka bobedi. Ba botšiše dipotšišo tša go bulega tšeo di se nago karabo e tee. Laela barutwana go ahlaahla dipotšišo le bagwera ba bona.
8. Homotša barutwana gomme o ba kgopele gore ba go botše dikarabo tša bona tšeo ba bego ba di ahlaahla ka bobedi ka bobedi.
9. Netefatša gore o hlalosa gore dipotšišo tše di bulegilego ga di na karabo e tee ya nnete. Barutwana ba swanetše go no fahlela dikarabo tša bona.

Mantšu a phoustara:

1. Lokiša lenaneo la mantšu a maswa.
2. Laela barutwana go Lebelela phoustara ka kelohlolo.
3. Botša barutwana gore o tle go bolela lentšu gomme o nyaka yo mongwe a go laetše lentšu leo mo phoustareng.
4. Bolela lentšu la mathomo gomme o dumelele bana ba e ka bago ba babedi go go laetša lentšu leo mo phoustareng.
5. Botšiša barutwana gore ba ka hlalosa lentšu leo naa? Dumelela barutwana ba babedi go araba.

CORE METHODOLOGIES

6. La mafelelo, Kgopela barutwana go šoma ka bobedi gomme ba šomiša lentšu leo lefokong. Bafe nakonyana ya go boledišana gomme o kgopele para e tee goba tše pedi go go botša mafoko a bona.
7. Laetša barutwana go ngwala lentšu leo mo letlapeng.
8. Tšwela pele ka mantšu a mangwe ao a lego mo lenaneong ka tsela yona ye.



LISTENING & SPEAKING: GAMES, SONGS, RHYMES / GO THEELETŠA LE GO BOLELA: DIPAPADI/DIKOŠA/ MERUMOKWANO

Tsebišo:

- O tla dira mešongwana wa papadi/koša/morumokwano ka metsotso e 10 ya mathomo ya Thuto ka bo Labohlano.

O tla hloka:

- Papadi,koša goba morumokwano wo o kgethilwego

Ditokišetšo tša mešongwana kamoka:

- Homotša barutwana ba dule ditafoleng tša bona goba lefelelong leo le bulegilego go ya ka mošongwan wo o tlogo dirwa.

DIPAPADI

1. Raloka papadi yeo e kgothaletša barutwana go tseba polelo ka mokgwa wa go ipshina.
2. Hlalosa melao ya papadi ka kelohloko gore barutwana ba tsebe gore ba swanetše go dira eng.
3. O ka raloka papadi ya polelo ya gago goba ye nngwe ya tše di latelago:

Simon ore:

- Barutwana ba latela tiro ya morutiši ge are, 'Simon ore dira se' kemoka a dira tiro.
- Barutwana ga ba ekiše tiro ya morutiši ge are, 'Dira sela' kemoka a dira tiro.
- Ge morutwana a ka šutha ge morutiši are 'Dira sela', Morutwana yoo o tšwele papading.

Ke ile lebenkeleng ka reka.

- Beakanya barutwana ka didiko tša bana ba 10.
- Kgetha moetapele wa sehlopha – ngwana yoo a nago le kgopolo e kaone le bokgoni bja boetapele.
- Gopotša barutwana ka dilo tšeo ba di bonego phoustareng. Ba botše gore ba tlo raloka papadi ya go reka ka phoustara.
- Moetapele o swanetše go bolela gore o rekile selo se se itšego, Ka mohlala: 'Ke ile lebenkeleng ka reka letšoba.'
- Yoo a lego kgauswi le moetapele o tla re ke rekile dilo tše pedi. Ka mohlala: 'Ke ile lebenkeleng ka reka letšoba le lerotse.'
- Yo a latelago o tlare ke rekile dilo tše 3. Ka mohlala 'Ke ile lebenkeleng ka reka letšoba, lerotse le mongatse'
- Ge o mongwe mo sehlopheng a lebala selo, o tšwile papading.
- Tšwelang pele go fihlela go šala motho o tee. Motho yoo ke yena a thopilego sefoka.
- Dipotšišo tše 20 • Raloka papadi ye le bana kamoka ka phapošing. Morutiši o swanetše go laola papadi.
- Dira morutwana o tee 'Mogopodi'. Mogopodi o nagana ka motho ,lefelo le selo (tšeo di tsebago ke batho ka moka).
- Barutwana ba bangwe ba Botšiša dipotšišo go leka go kamaka gore selo seo ke eng, Mogopodi

CORE METHODOLOGIES

- o araba fela ka gore 'ee goba 'aowa'.
- Batho bao ba kamakago ba swanetše go leka go kamaka motho, lefelo goba selo seo ka makga a 20 fela.
- Motho yoo a kgonnago go humana karabo ya nnete eba Mogopodi yo a latelago.



LISTENING & SPEAKING: ASSESSMENT ACTIVITIES / GO THEELETŠA LE GO BOLELA: MEŠOMO YA DITEKO.

Tsebišo:

- Bekeng tše dingwe le tše dingwe tše pedi le tla dira diteko tše di fapanego le barutwana.
- Se se ra gore o nale dithuto tše 4 go theeletša morutwana yo mongwe leyo mongwe ge a dira mošomo.
- Le ge Thuto yenngwe le yenngwe e fapana go nale mekgwa yeo o swanetšego go e latela ka mehla. Yona ke ye:
 1. Tanya šedi ya barutwana.
 2. Ba botše gore re tšile go dira se mo thutong ye. Mohlala: Lehono re tšile go bolela ka maitemogelo a rena.
 3. Thoma ka go šupetša barutwana go swana le ka dithuto tša go ngwala. Ere:
 - Hmm, Nka bolela ka eng? (Tswalela mahlo gomme o dire eke o a nagana.)
 - Ke a tseba! Ke tla go botša ka leeto laka la go ya lebenkeleng ka Mokibelo.
 - Ke tla go botša seo se diregilego pele, sa go latela le seo se diregilego mafelelong.
 - Sa pele, Ke nametše thekisi ya go ya toropong le mme ka Mokibelo mesong.
 - Ke moka, ra ya lebenkeleng la dieta ba nthekelela dieta tše di swa. Ke diteki tše dišweu tša Adidas, e bile ke a di rata!
 - Sa bofelo, mma o nthekelele senwamaphodi le phae. Re ile ra dula phakeng ra ja matena a rena.
 4. Sa go latela, Hlalosetša barutwana gore mošomo woo ke eng. Ere:
 - Bjale nagana ka maitemogelo a gago.
 - Mpotše dilo tše tharo.
 - Mpotše gore go diregile eng pele.
 - Mpotše gore sa go latela go diregile eng.
 - Mpotše gore la mafelelo go diregile eng.
 5. Ke moka, efa barutwana mekgwa ya go ba thuša Tšwetša pele tsebo ya bona ya polelo. Ka Mohlala:
 - Leka go ema gabotse ge o bolela lena.
 - Tseba gore o tšile go reng – O seke wa dira ‘ummm’ or ‘aaahhh’.
 - Bolela gabotse ka lentšu la go kwagala.
 6. Sa mafelelo, Botša barutwana gore ba tla bolela neng le wena. Ka Mohlala:
 - Ke nyaka gore ka moka ga lena le ye ditafoleng tša lena le ye go tšwela pele ka mošomo wa lena wa go ngwala.
 - Ke moka ke tla le biletša tafoleng yaka ka o tee ka o tee.
 - Morutwana wo mongwe le wo mongwe o tla hwetša sebaka sa go mpotša ka maitemogelo a gagwe.
 - Gopolang go šoma ka setu.


Dira se maitemogelo a mabotse go barutwana. Ba rete ge ba lekile. Aga boitshepo bja bona ka go dira gore ba tshephe gore seo ba se bolelago se bohlokwa.

WRITING STRATEGIES

PROCESS WRITING AND WRITING STRATEGIES

TSHEPETŠO YA GO NGWALA LE MAANO A GO NGWALA

Go tloga go Mphato wa pele, re ruta barutwana gore go ngwala ke tshepetšo. Ka mo fase go nale kakaretšo ye bonolo ya tshepetšo ya go ngwala:



1. Mo NECT, go nale MAANO A GO NGWALA ao re a šomišago kgafetša kgafetša.
2. Re nyaka gore barutwana ba tlwaele go šomiša maano ka go itiriša.
3. Re šomiša maano a gore barutwana ba tle ba be le boitshepo bja gore ba kgona go ngwala.
4. Re laetša barutwana gore go na le magato a tatelano ao ba swanetšego go a latela ka mehla ge ba ngwala.
5. Re ruta barutwana gore, ge ba latela magato a, Ba tla ngwala ka katlego!
6. Bala maano ao a latelago:



TEACHERS MODEL WRITING FIRST / MORUTIŠI O DIRA TŠHUPETŠO YA GO NGWALA

1. Morutiši o swanetše gore a dire tšhupetšo pele ka phapošing – o swanetše go laetša barutwana seo ba swanetšego go se dira.
2. Se se dira gore morutwana a kwešiša mošomo bokaone.
3. Morutiši o swanetše go bitša leano le lengwe le lengwe la go ngwala ka leina ge a le gare a dira tšhupetšo.



WRITERS THINK BEFORE THEY WRITE / BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA

1. Go ngwala ke go bea dikgopolo tša gago letlakaleng.
2. Se se ra gore bangwadi ba swanetše gore ba nagana pele ba tšea sephetho sa gore ba ngwala ka ga eng.
3. Se se ra gore ga go na 'karabo' ya nnete le yeo e sego ya nnete ge o ngwala – Mongwadi yo mongwe le yo mongwe o swanetše go tla ka dikgopolo tša gagwe.



WRITERS WRITE WHAT THEY KNOW / BANGWADI BA NGWALA SEO BA SE TSEBAGO

1. Bangwadi ba swanetše go hlohloletšwa go ngwala ka maphelo a bona le maitemogelo a bona ka ge se se dira motho gore e be mongwadi yo mokaone.
2. Re swanetše go ruta barutwana gore maphelo a bona a bohlokwa ebile go swanetše gore ba ngwale ka ona

WRITING STRATEGIES



WRITERS ZOOM IN TO SMALLER MOMENTS / BANGWADI BA GODIŠA MOTSOTSWANA O TEE

1. Bangwadi ba swanetše go kgothaletšwa gore ba se ke ba ngwala ditaba tša go hlakahlakana.
2. Ba ka upše ba kgethe karolwana ennyane ya kanegelo gomme ba ngwale ka yona ka botlalo.
3. Se se ba bonolo go mongwadi gomme se thuša gore mongwadi a atlege mo go ngwaleng.



WRITERS PLAN BEFORE THEY WRITE / BANGWADI BA NA LE LEANO LA GO NGWALA

1. Ge dilo ka moka di ŠUPEDITŠWE barutwana, ba swanetše go thoma ka tshepetšo ka .
2. Bongwadi bjo bo botse ka moka bo a lokišetšwa.
3. Maano a go itokiša a akaretša: Go ngwala lenaneo; go feleletša mmapahlogo; go araba dipotšišo; bj. bj.



WRITERS DRAW A LINE FOR EACH WORD / BANGWADI BA THALA MOTHALADI GO EMELA LENTŠU LE LENGWE LE LE LENGWE.

1. Bangwadi ba swanetše go tšea sephetho sa lefoko leo ba ratago go le ngwala gomme ba le bolelele godimo.
2. Bangwadi ba swanetše go bala gore ke mantšu a makae mo lefokong gomme ba thale methalo go emela lentšu le lengwe le le lengwe.
3. Methalo e swanetše go thalwa go tloga go lanngela go ya go la goja lego tloga godimo go ya fase.
4. Methalo e swanetše go lekanetšwa le botelele bja mantšu.
5. Dikgoba di swanetše go tlogelwa bogareng bja mantšu.
6. Mongwadi o swanetše go lokela khutlo mafelelong a lefoko.
7. Ge methalo e šetše e thadilwe, mongwadi a ka thoma go lokela mantšu ao a a tsebago goba medumo ya mathomo pele a Kgopela thušo.



WRITERS USE RESOURCES TO WRITE WORDS / BANGWADI BA ŠOMIŠA DITHUŠATHUTO

1. Bangwadi ba swanetšego rutwa gore ba se botšiše morutiši mantšu ka moka ao ba sa a tsebego.
2. Ba swanetše go šomiša dithušathuto tše dingwe pele go leka go ngwala mantšu: Ba ka šomiša mantšu ao a lego leboteng, dipukuntšu tša bona, mantšu a mopeleto goba ba thušane le barutwana ba bangwe ka phapošing.



WRITERS SAY WORDS SLOWLY LIKE A TORTOISE / BANGWADI BA BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU

1. Ruta barutwana go bitša mantšu ao ba sa a tsebego ka go nanya, gore ba kgone go theeletša medumo ya go fapana.
2. Ge ba ekwa modumo, ba swanetše ba o ngwale fase.
3. Ba kano se pelete mantšu gabotse, eupša ke mathomo a go a go leka go ngwala mantšu ao ba sa a tsebego.
4. Ka mohlala, Ee e ka ngwalwa bjalo ka e. Morutiši a ka tuta morutwana go tloga fao gore a kgone go ngwala mopeleto wa maleba.



WRITERS ADD DETAILS / BANGWADI BA TLALELETŠA DINTLHA

1. Mo mabakeng a go fapafapana mo kanegelong, bangwadi ba ka fela ba Tlaleletša dintlha.
2. Dintlha di dira gore sengwalwa se kgahliša.
3. Dintlha tšeo e ka ba mahlaodi goba mahlathi.
4. Bangwadi ba go thoma ba ka Tlaleletša dintlha seswantšhong.

WRITING STRATEGIES



WRITERS READ WHAT THEY WRITE / BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWADILEGO

1. Ruta barutwana go balela seo ba se ngwadilego godimo.
2. Ge ba le gare ba dira seo, ba swanetše go lebelela gore ga se ba tlogela mantšu a mangwe.
3. Ba swanetše go leka go lebelela gore peakanyo ya mantšu ke ya maleba.
4. Bangwadi ba ka balela godimo ba ipalela goba ba balela yo mongwe.
5. Go ba le batheeletši (bao e ka bago bamphato wa gago) go dira gore go ngwala go be le morero wa mmakgonthe



WRITERS SELF-EDIT / BANGWADI BA RULAGANYA KA BO BONA

1. Bangwadi ba šomiša lenaneo la go rulaganya go rulaganya mošomo wa bona.
2. Lenaneo la thulaganyo le swanetše go hlalosešwa bangwadi gabotse.
3. Bangwadi ba swanetše go rutwa go phošolla diphošo tšeo ba di humanago.



WRITERS PEER EDIT / BANGWADI BA RULAGANYA KA SETHAKA

1. Bangwadi ba swanetše go fana le bathušani ka bona dingwalwa tša bona gore ba kgone go thušana go ntšhana diphošo ba šomiša lenaneo leo ba le filwego.
2. Sa mathomo, hlalosa lenaneo la thulaganyo ka kelohloko.
3. Sa go latela, hlalosešwa barutwana gore ba swanetše go lokiša bjang diphošo tšeo ba di humanago.
4. Dithaka di swanetše go šomana le dintlha ka moka mo lenaneong leo.



WRITERS REWRITE THE FINAL TEXT / BANGWADI BA NGWALA GAPE, BA NGWALA SENGWALWA LA MAFELELO

1. Ge dintlha di okeditšwe le diphošo di lokišitšwe, bangwadi ba swanetše go Ngwalolla sengwalwa gape.
2. Re swanetše go ruta barutwana go ikgantšha ka mošomo wa bona gomme ba ngwalolle ka bothakga le ka kelohloko.



TEACHERS AND WRITERS ENCOURAGE WRITERS / BARUTIŠI BA HLOHLOLETŠA BANGWADI

1. Karolo e kgolo ya go ba mongwadi wa go atlega ke go aga boitshepo.
2. Barutiši ga se ba swanela go nyamiša goba go tsentšhetša barutwana ba bangwe mahlo.
3. Bangwadi ba swanetše go ithuta go thekgana le go hlohloletšana le bathušani ka bona – go swanetše go ba le moya wa go tshepana le go thušana ka phapošing.



WRITERS TURN AND TALK / RETOLOGA/SOKOLOGA O BOLELE

1. Bangwadi ba swanetše go sokologa ba bolele le bathušani ka bona mabapi le seo ba se ngwalago.
2. Barutwana ba swanetše go rutwa go fana sebaka gore ba bolele.
3. O ka kgopela barutwana gape gore ba nyakišiše se sengwe go barutwana ba bangwe, mohlala: botša mothušani wa gago gore o tla ngwala ka eng.

WRITING STRATEGIES



THUMBS UP, THUMBS DOWN / MONWANA WA MOGOGORUPA GODIMO, MONWANA WA MOGOGORUPA FASE

1. Ka nako e nngwe le e nngwe, morutiši a ka kgopela bangwadi gore ba lekole se sengwe.
2. Ge se nepagetše, mongwadi goba mothušani a ka iša 'monwana wa mogogorupa godimo'.
3. Ge se fošagetše, mongwadi goba mothušani a ka iša 'monwana wa mogogorupa fase'.
4. Ke moka morutiši a ka lebelela gore ke mang yo a nyakago thušo.



HOLD MINI CONFERENCES / SWARA KHONFERENSE YE NNYANE

1. Morutiši o ya go sehlopha se sa barutiši gomme a swara khonferense ennyane gore a kgone go bona gore ba dirile eng le gore a ka ba thuša bjang.
2. Barutwana ba ithuta ka go theeletšana le go theeletša ge morutiši a efa barutwana ba bangwe dipoelo.



WRITERS USE THEIR MEMORIES TO WRITE WORDS/ BARUTWANA BA ŠOMIŠA MEGOPOLO YA BONA GO NGWALA MANTŠU

1. Bangwadi ba swanetše go ithuta go se kgopele morutiši go ngwala mantšu kamoka ao ba sa a tsebego.
2. Bangwadi ba swanetše go rutwa go leka go gopola mantšu ao ba ithutilego ona le go ngwala mantšu ao go tšwa megopolong ya bona.

WEEK 1

ORIENTATION

PROGRAMME

Nine-tenths of
education is
encouragement.

Anatole France

WEEK 1

ORIENTATION PROGRAMME



Morning Oral Work

Šomiša sebaka se go ithuta maina a barutwana ba ka phapošing ya gago gape le barutwana ba ithute maina a ba bangwe.

1. Šupa morutwana o tee.
2. Thuša morutwana go phaphathela leina la gagwe.
(Morutwana le morutiši ba phaphathela DINOKO tša leina la gagwe, go swana le: Bu-si-si-we)
3. Barutwana ka moka ba phaphathela dinoko tša leina la morutwana.

BUŠELETŠA LE BARUTWANA BA 8-12. Netefatša gore morutwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša sebaka GATEE mo bekeng.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Humana mokgwa wa TLWAELO WA GO ABA DIPUKU ka phapošing.

O tla hloka go nagana ka gore:

1. Na dipuku di dula kae?
2. Na dipuku di bewa bjang? (Re akanya gore o ka bea dipuku ka DIHLOPHA goba ka METHALADI, gore go be bonolo go di aba.)
3. Na o tla ba barutwana dipuku neng mo gare ga thuto? (Mathomong a thuto goba ge o feditše go dira TŠHUPETŠO.)
4. Na o tla fa bana dipuku bjang? (Re nagana gore o nyake BATHUŠI BA DIPUKU bao ba tlogo fa dihlopha dipuku tša bona.)
5. Na o tla TŠEA bjang dipuku?

1. Kgetha BALEBELEDI BA DIPUKU lehono.
2. Ithuteng go PHATLALATŠA DIPUKU.
3. Laela barutwana gore ba bule LETLAKALA LA PELE LEO LE HLWEKILEGO gomme KAPEJANA ba ngwale letšatšikgwedi.
4. Ithuteng go TŠEA dipuku.



Group Guided Reading

15 min



Ka nako ye, o swanetše go ruta barutwana gore ba dire eng ge le šoma ka dihlopha tše nnyane. Barutwana ba swanetše go šoma ntle le LEŠATA ba le madulong a bona. Ba swanetše go tšwela pele ba šoma gomme ge ba nale potšišo ba dire LEŠAKANA go karolo yeo ba nago le potšišo go yona. Šomiša sebaka se gape go go ruta barutwana gore ba dire eng ge ba FEDITŠE. Barutwana ga se ba SWANELA go dula ba sa tsebe gore ba dire eng? O swanetše go kgetha gore barutwana ba dire eng ge ba feditše. Ba ka:

- Ngwala KA TOKOLOGO.
- Kgetha puku mo SEKHUTLONG SA GO BALA.
- Ba ka bala goba ba dira mošomo go tšwa go pukutšhomo ya DBE.

Pele ga mošongwana wo, o tla swanela go netefatša gore barutwana ba Ngwadile Maina a bona a PELE felotsoko moo ba ka a bonago. E ka ba ka pele ga puku ya moithuti, ka gare ga puku goba letlakaleng. Barutwana ba ba ntši ba tla be bas a kgone go ngwala maina a bona ka fao ba swanetše go kgona go kopolla mošongwana wo.

1. Hlalosa gore lehono o tla šoma le sehlophana se se nnyane.
2. Ge o le gare o šoma, barutwana ba tla šoma bannoši ntle le lešata.
3. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA pele.
4. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA a PELE gararo.
5. HLALOSA gore barutwana ba swanetše go dira eng ge ba feditše KA PELA.
6. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
7. Ge barutwana ba le gare ba šoma, dira teko ya gago ya SEHLOPHA SE SENNYANE.

Beke ye e tlogo o tla bea bana ka DIHLOPHANA TŠE NNYANE TŠA GO BALA go ya ka bokgoni bja bona bja go bala. Beke ye o tla swanela ke go dira diteko tša bana ka moka ka phapošing. Arola bana ka dihlopha tše hlano tša go lekana, gomme o dire diteko go SEHLOPHA SE TEE.

1. Dira ditekolo GO SEHLOPHA SE SENYENYANE SA BARUTWANA o šomiša medumo ya maletere le mantšu a lesome a tlwaelo goba a go tšwelela kgafetša kgafetša: a, yo, le, ge, ke, ka, ya, ye, yena, yona, bona.
2. Laela barutwana go bula ALFABETE FRIEZE Ka gare ga LETLAKALA LA KA GARE la pukutšhomo ya 1 ya DBE.
3. Bitša morutwana yo mongwe le yo mongwe. Kgetha maletere a mangwe le a mangwe godimo ga ALFABETE FRIEZE.
4. Kgopela barutwana go bolela modumo woo liletere leo le o dirago.

5. Laetša barutwana mantšu a 5 a go tšwelela kgafetša kgafetša.
6. Kgopela barutwana go bala mantšu.
7. LEKOLA BARUTWANA GO YA KA BOKGONI BJA BONA BJA GO BALA O ŠOMIŠA MOTHALOHLAHLI WO O LATELA:

Morutwana ga a tsebe medumo ya maletere goba mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo e mmalwa ya maletere. Morutwana yo ga a lemoge mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mangwe. Morutwana ga a lemoge mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši goba o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši ebile o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.
Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 1.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 2.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 3.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 4.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 5.



Handwriting

30 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithala ka letšatši la bona la pele sekolong.
2. Šomiša TŠHUPETŠO go ithala ka letšatši la gago la pele sekolong.
3. Efa barutwana dipuku tša bona.
4. Efa barutwana metsotso e 5 gore ba ithale.
5. Hlalosetša barutwana gore ba swanetše go ba BA NGWALA NAKO YE KA MOKA.
6. Ge barutwana ba feditše ba ka oketša go seswantšho sa bona.
7. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE. Laela barutwa go hlalosetša moagišane wa bona seswantšho sa bona.
8. Laela barutwana go boya ka moka SEHLOPHENG SE SEGOLO.
9. Bitša barutwana ka otee ka o tee gomme ba go hlalosetše gore baagišane ba bona ba reng.
10. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go tšwela pele ba ngwala ka nako ye ba e filwego ka moka, go šoma ka noši le go SOKOLOGA O BOLELE.



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko a latelago letlapeng:

Barutwana bao ba rategago,

Leina la ka ke (NGWALA LEINA LA GAGO).

1. Kgopela morutwana o tee go tla go šupa lentšu la MATHOMO leo le swanetšego go balwa letlapeng.
2. Bala : Barutwana bao ba rategago,
3. Kgopela morutwana go tla go šupa lentšu leo le swanetšego go balwa go LATELA.
4. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala mafoko ka go ela.
5. Laela barutwana gore ba bale mafoko LE WENA.



Read Aloud

- *Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana gore ba swanetše go dira eng ka nako ya go bala ka go abelana. Ge barutwana ba dula mmeteng ka nako ya go bala ka go abelana, ba rute gore o nyaka ba dula bjang mmeteng. O ka nyaka ba dura ba ferile seseka, ba beile matsogo diropeng, ba lebeletše morutiši.*
- *Ge barutwana ba dula ditafoleng tša bona, ba hlalositše gore ga ba hloke diphensele le dipuku. Ba hloka fela go theeletša ntle le lešata, ba bee matsogo a bona tafoleng gomme mahlo a bona a be pukung.*

1. Kgetha kanegelo e kopana ya boleta.
2. Balela barutwana LEINA la kanegelo gomme o ba hlalositše gore dikanegelo di nale maina.
3. Hlalosa gore moanegwa ke motho goba phoofolo ka kanegelong. Botšiša barutwana: Ke bo mang batšeakarolo ka mo kanegelong?



Morning Oral Work

Šomiša sebaka se go ithuta maina a barutwana ba ka phapošing ya gago gape le barutwana ba ithute maina a ba bangwe.

1. Šupa morutwana o tee.
2. Thuša morutwana go phaphathela leina la gagwe.
(Morutwana le morutiši ba phaphathela DINOKO tša leina la gagwe, go swana le: Bu-si-si-we)
3. Barutwana ka moka ba phaphathela dinoko tša leina la morutwana.

BUŠELETŠA LE BARUTWANA BA 8-12. Netefatša gore morutwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša sebaka GATEE mo bekeng.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Ithuteng mokgwa wa tlwaelo wa go PHATLALATŠA DIPUKU ka phapošing ya lena.

1. BITŠA BALEBELEDI BA DIPUKU.
2. Ithuteng go PHATLALATŠA DIPUKU.
3. Laela barutwana go bula LETLAKALA LA PELE LEO LE SE AGO SELO.
4. Gopotša barutwana gore gego nale mošomo wa go ngwala ba swanetše go bula letlakala la pele leo le sego la ngwalelwa ka dipukung tša bona..
5. Ithuteng go TŠEA dipuku.



Group Guided Reading

15 min



Ka nako ye, o swanetše go ruta barutwana gore ba dire eng ge le šoma ka dihlopha tše nnyane. Barutwana ba swanetše go šoma ntle le LEŠATA ba le madulong a bona. Ba swanetše go tšwela pele ba šoma gomme ge ba nale potšišo ba dire LEŠAKANA go karolo yeo ba nago le potšišo go yona. Šomiša sebaka se gape go go ruta barutwana gore ba dire eng ge ba FEDITŠE. Barutwana ga se ba SWANELA go dula ba sa tsebe gore ba dire eng? O swanetše go kgetha gore barutwana ba dire eng ge ba feditše. Ba ka:

- Ngwala KA TOKOLOGO.
- Kgetha puku mo SEKHUTLONG SA GO BALA.
- Ba ka bala goba ba dira mošomo go tšwa go pukutšhomo ya DBE.

Pele ga mošongwana wo, o tla swanela go netefatša gore barutwana ba Ngwadile Maina a bona a PELE felotsoko moo ba ka a bonago. E ka ba ka pele ga puku ya moithuti, ka gare ga puku goba letlakaleng. Barutwana ba ba ntši ba tla be bas a kgone go ngwala maina a bona ka fao ba swanetše go kgona go kopolla mošongwana wo.

1. Hlalosa gore lehono o tla šoma le sehlophana se se nnyane.
2. Ge o le gare o šoma, barutwana ba tla šoma bannoši ntle le lešata.
3. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA pele.
4. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA a PELE gararo.
5. HLALOSA gore barutwana ba swanetše go dira eng ge ba feditše KA PELA.
6. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
7. Ge barutwana ba le gare ba šoma, dira teko ya gago ya SEHLOPHA SE SENNYANE.

Beke ye e tlogo o tla bea bana ka DIHLOPHANA TŠE NNYANE TŠA GO BALA go ya ka bokgoni bja bona bja go bala. Beke ye o tla swanela ke go dira diteko tša bana ka moka ka phapošing. Arola bana ka dihlopha tše hlano tša go lekana, gomme o dire diteko go SEHLOPHA SE TEE.

8. Dira ditekolo GO SEHLOPHA SE SENYENYANE SA BARUTWANA o šomiša medumo ya maletere le mantšu a lesome a tlwaelo goba a go tšwelela kgafetša kgafetša: a, yo, le, ge, ke, ka, ya, ye, yena, yona, bona.
9. Laela barutwana go bula ALFABETE FRIEZE Ka gare ga LETLAKALA LA KA GARE la pukutšhomo ya 1 ya DBE .
10. Bitša morutwana yo mongwe le yo mongwe. Kgetha maletere a mangwe le a mangwe godimo ga ALFABETE FRIEZE.
11. Kgopela barutwana go bolela modumo woo lletere leo le o dirago.
12. Laetša barutwana mantšu a 5 a go tšwelela kgafetša kgafetša.
13. Kgopela barutwana go bala mantšu.
14. LEKOLA BARUTWANA GO YA KA BOKGONI BJA BONA BJA GO BALA O ŠOMIŠA MOTHALOHLAHLI WO O LATELA:

Morutwana ga a tsebe medumo ya maletere goba mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo e mmalwa ya maletere. Morutwana yo ga a lemoge mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mangwe. Morutwana ga a lemoge mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši goba o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši ebile o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.
Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 1.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 2.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 3.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 4.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 5.



Handwriting

30 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithala le mogwera.
2. Šomiša TŠHUPETŠO go ithala le mogwera.
3. Efa barutwana dipuku tša bona.
4. Efa barutwana metsotso e 5 gore ba ithale le mogwera.
5. Hlalosetša barutwana gore ba swanetše go ba BA NGWALA NAKO YE KA MOKA.
6. Ge barutwana ba feditše ba ka oketša go seswantšho sa bona.
7. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE. Laela barutwa go hlalose tša moagišane wa bona seswantšho sa bona.
8. Laela barutwana go boya ka moka SEHLOPHENG SE SEGOLO.
9. Bitša barutwana ka otee ka o tee gomme ba go hlalose tše gore baagišane ba bona ba reng.
10. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go tšwela pele ba ngwala ka nako ye ba e filwego ka moka ,go šoma ka noši le go SOKOLOGA O BOLELE.



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko a latelago letlapeng:

Barutwana bao ba rategago,

Leina la ka ke (NGWALA LEINA LA GAGO).

1. Kgopela morutwana o tee go tla go šupa lentšu la MATHOMO leo le swanetšego go balwa letlapeng.
2. Bala : Barutwana bao ba rategago,
3. Kgopela morutwana go tla go šupa lentšu leo le swanetšego go balwa go LATELA.
4. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala mafoko ka go ela.
5. Laela barutwana gore ba bale mafoko LE WENA.



Read Aloud

- *Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana gore ba swanetše go dira eng ka nako ya go bala ka go abelana. Ge barutwana ba dula mmeteng ka nako ya go bala ka go abelana, ba rute gore o nyaka ba dula bjang mmeteng. O ka nyaka ba dura ba ferile seseka, ba beile matsogo diropeng, ba lebeletše morutiši.*
 - *Ge barutwana ba dula ditafoleng tša bona, ba hlalositše gore ga ba hloke diphensele le dipuku. Ba hloka fela go theeletša ntle le lešata, ba bee matsogo a bona tafoleng gomme mahlo a bona a be pukung.*
1. Kgetha kanegelo e kopana ya boleta.
 2. Balela barutwana LEINA la kanegelo gomme o ba hlalositše gore dikanegelo di nale maina.
 - Hlalosa gore moanegwa ke motho goba phoofolo ka kanegelong. Botšiša barutwana: Ke bo mang batšeakarolo ka mo kanegelong



Morning Oral Work

Šomiša sebaka se go ithuta maina a barutwana ba ka phapošing ya gago gape le barutwana ba ithute maina a ba bangwe.

1. Šupa morutwana o tee.
2. Thuša morutwana go phaphathela leina la gagwe.
(Morutwana le morutiši ba phaphathela DINOKO tša leina la gagwe, go swana le: Bu-si-si-we)
3. Barutwana ka moka ba phaphathela dinoko tša leina la morutwana.

BUŠELETŠA LE BARUTWANA BA 8-12. Netefatša gore morutwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša sebaka GATEE mo bekeng.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Ithuteng mokgwa wa tlwaelo wa go PHATLALATŠA DIPUKU ka phapošing ya lena.

1. BITŠA BALEBELEDI BA DIPUKU.
2. Ithuteng go PHATLALATŠA DIPUKU.
3. Laela barutwana go bula LETLAKALA LA PELE LEO LE SE AGO SELO.
4. Gopotša barutwana gore gego nale mošomo wa go ngwala ba swanetše go bula letlakala la pele leo le sego la ngwalelwa ka dipukung tša bona..
5. Ithuteng go TŠEA dipuku



Group Guided Reading

15 min



Ka nako ye, o swanetše go ruta barutwana gore ba dire eng ge le šoma ka dihlopha tše nnyane. Barutwana ba swanetše go šoma ntle le LEŠATA ba le madulong a bona. Ba swanetše go tšwela pele ba šoma gomme ge ba nale potšišo ba dire LEŠAKANA go karolo yeo ba nago le potšišo go yona. Šomiša sebaka se gape go go ruta barutwana gore ba dire eng ge ba FEDITŠE. Barutwana ga se ba SWANELA go dula ba sa tsebe gore ba dire eng? O swanetše go kgetha gore barutwana ba dire eng ge ba feditše. Ba ka:

- Ngwala KA TOKOLOGO.
- Kgetha puku mo SEKHUTLONG SA GO BALA.
- Ba ka bala goba ba dira mošomo go tšwa go pukutšhomo ya DBE.

Pele ga mošongwana wo, o tla swanela go netefatša gore barutwana ba Ngwadile Maina a bona a PELE felotsoko moo ba ka a bonago. E ka ba ka pele ga puku ya moithuti, ka gare ga puku goba letlakaleng. Barutwana ba ba ntši ba tla be bas a kgone go ngwala maina a bona ka fao ba swanetše go kgona go kopolla mošongwana wo.

1. Hlalosa gore lehono o tla šoma le sehlophana se se nnyane.
2. Ge o le gare o šoma, barutwana ba tla šoma bannoši ntle le lešata.
3. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA pele.
4. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA a PELE gararo.
5. HLAŁOSA gore barutwana ba swanetše go dira eng ge ba feditše KA PELA.
6. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
7. Ge barutwana ba le gare ba šoma, dira teko ya gago ya SEHLOPHA SE SENNYANE.

Beke ye e tlogo o tla bea bana ka DIHLOPHANA TŠE NNYANE TŠA GO BALA go ya ka bokgoni bja bona bja go bala. Beke ye o tla swanela ke go dira diteko tša bana ka moka ka phapošing. Arola bana ka dihlopha tše hlano tša go lekana, gomme o dire diteko go SEHLOPHA SE TEE.

8. Dira ditekolo GO SEHLOPHA SE SENNYANE SA BARUTWANA o šomiša medumo ya maletere le mantšu a lesome a tlwaelo goba a go tšwelela kgafetša kgafetša: a, yo, le, ge, ke, ka, ya, ye, yena, yona, bona.
9. Laela barutwana go bula ALFABETE FRIEZE Ka gare ga LETLAKALA LA KA GARE la pukutšhomo ya 1 ya DBE .
10. Bitša morutwana yo mongwe le yo mongwe. Kgetha maletere a mangwe le a mangwe godimo ga ALFABETE FRIEZE.
11. Kgopela barutwana go bolela modumo woo lletere leo le o dirago.
12. Laetša barutwana mantšu a 5 a go tšwelela kgafetša kgafetša.
13. Kgopela barutwana go bala mantšu.
14. LEKOLA BARUTWANA GO YA KA BOKGONI BJA BONA BJA GO BALA O ŠOMIŠA MOTHALOHLAHLI WO O LATELA:

Morutwana ga a tsebe medumo ya maletere goba mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo e mmalwa ya maletere. Morutwana yo ga a lemoge mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mangwe. Morutwana ga a lemoge mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši goba o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši ebile o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.
Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 1.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 2.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 3.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 4.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 5.



Handwriting

30 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithala ba dira se sengwe le mogwera.
2. Šomiša TŠHUPETŠO go ithala o dira se sengwe le mogwera.
3. Efa barutwana dipuku tša bona.
4. Efa barutwana metsotso e 5 gore ba ithale ba dira se sengwe le mogwera.
5. Hlalosetša barutwana gore ba swanetše go ba BA NGWALA NAKO YE KA MOKA.
6. Ge barutwana ba feditše ba ka oketša go seswantšho sa bona.
7. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE. Laela barutwa go hlalosešša moagišane wa bona seswantšho sa bona.
8. Laela barutwana go boya ka moka SEHLOPHENG SE SEGOLO.
9. Bitša barutwana ka otee ka o tee gomme ba go hlalosešše gore baagišane ba bona ba reng.
10. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go tšwela pele ba ngwala ka nako ye ba e filwego ka moka ,go šoma ka noši le go SOKOLOGA O BOLELE



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko a latelago letlapeng:

Barutwana bao ba rategago,

Leina la ka ke (NGWALA LEINA LA GAGO).

1. Kgopela morutwana o tee go tla go šupa lentšu la MATHOMO leo le swanetšego go balwa letlapeng.
2. Bala : Barutwana bao ba rategago,
3. Kgopela morutwana go tla go šupa lentšu leo le swanetšego go balwa go LATELA.
4. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala mafoko ka go ela.
5. Laela barutwana gore ba bale mafoko LE WENA.



Read Aloud

- *Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana gore ba swanetše go dira eng ka nako ya go bala ka go abelana. Ge barutwana ba dula mmeteng ka nako ya go bala ka go abelana, ba rute gore o nyaka ba dula bjang mmeteng. O ka nyaka ba dura ba ferile seseka, ba beile matsogo diropeng, ba lebeletše morutiši.*
 - *Ge barutwana ba dula ditafoleng tša bona, ba hlalositše gore ga ba hloke diphensele le dipuku. Ba hloka fela go theeletša ntle le lešata, ba bee matsogo a bona tafoleng gomme mahlo a bona a be pukung.*
1. Kgetha kanegelo e kopana ya boleta.
 2. Balela barutwana LEINA la kanegelo gomme o ba hlalositše gore dikanegelo di nale maina.
 - Hlalosa gore moanegwa ke motho goba phoofolo ka kanegelong. Botšiša barutwana: Ke bo mang batšeakarolo ka mo kanegelong?



Morning Oral Work

Šomiša sebaka se go ithuta maina a barutwana ba ka phapošing ya gago gape le barutwana ba ithute maina a ba bangwe.

1. Šupa morutwana o tee.
2. Thuša morutwana go phaphathela leina la gagwe.
(Morutwana le morutiši ba phaphathela DINOKO tša leina la gagwe, go swana le: Bu-si-si-we)
3. Barutwana ka moka ba phaphathela dinoko tša leina la morutwana.
 - BUŠELETŠA LE BARUTWANA BA 8-12. Netefatša gore morutwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša sebaka GATEE mo bekeng.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Ithuteng mokgwa wa tlwaelo wa go PHATLALATŠA DIPUKU ka phapošing ya lena.

1. BITŠA BALEBELEDI BA DIPUKU.
2. Ithuteng go PHATLALATŠA DIPUKU.
3. Laela barutwana go bula LETLAKALA LA PELE LEO LE SE AGO SELO.
4. Gopotša barutwana gore gego nale mošomo wa go ngwala ba swanetše go bula letlakala la pele leo le sego la ngwalelwa ka dipukung tša bona..
5. Ithuteng go TŠEA dipuku.



Group Guided Reading

15 min



Ka nako ye, o swanetše go ruta barutwana gore ba dire eng ge le šoma ka dihlopha tše nnyane. Barutwana ba swanetše go šoma ntle le LEŠATA ba le madulong a bona. Ba swanetše go tšwela pele ba šoma gomme ge ba nale potšišo ba dire LEŠAKANA go karolo yeo ba nago le potšišo go yona. Šomiša sebaka se gape go go ruta barutwana gore ba dire eng ge ba FEDITŠE. Barutwana ga se ba SWANELA go dula ba sa tsebe gore ba dire eng? O swanetše go kgetha gore barutwana ba dire eng ge ba feditše. Ba ka:

- Ngwala KA TOKOLOGO.
- Kgetha puku mo SEKHUTLONG SA GO BALA.
- Ba ka bala goba ba dira mošomo go tšwa go pukutšhomo ya DBE.

Pele ga mošongwana wo, o tla swanela go netefatša gore barutwana ba Ngwadile Maina a bona a PELE felotsoko moo ba ka a bonago. E ka ba ka pele ga puku ya moithuti, ka gare ga puku goba letlakaleng. Barutwana ba ba ntši ba tla be bas a kgone go ngwala maina a bona ka fao ba swanetše go kgona go kopolla mošongwana wo.

1. Ge o le gare o šoma, barutwana ba tla šoma bannoši ntle le lešata.
2. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA pele.
3. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA a PELE gararo.
4. HLALOSA gore barutwana ba swanetše go dira eng ge ba feditše KA PELA.
5. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
6. Ge barutwana ba le gare ba šoma, dira teko ya gago ya SEHLOPHA SE SENNYANE.

BALA go ya ka bokgoni bja bona bja go bala. Beke ye o tla swanela ke go dira diteko tša bana ka moka ka phapošing. Arola bana ka dihlopha tše hlano tša go lekana, gomme o dire diteko go SEHLOPHA SE TEE.

7. Dira ditekolo GO SEHLOPHA SE SENYENYANE SA BARUTWANA o šomiša medumo ya maletere le mantšu a lesome a tiwalelo goba a go tšwelela kgafetša kgafetša: a, yo, le, ge, ke, ka, ya, ye, yena, yona, bona.
8. Laela barutwana go bula ALFABETE FRIEZE Ka gare ga LETLAKALA LA KA GARE la pukutšhomo ya 1 ya DBE.
9. Bitša morutwana yo mongwe le yo mongwe. Kgetha maletere a mangwe le a mangwe godimo ga ALFABETE FRIEZE.
10. Kgopela barutwana go bolela modumo woo lletere leo le o dirago.
11. Laetša barutwana mantšu a 5 a go tšwelela kgafetša kgafetša.
12. Kgopela barutwana go bala mantšu.
13. LEKOLA BARUTWANA GO YA KA BOKGONI BJA BONA BJA GO BALA O ŠOMIŠA
MOTHALOHLAHLI WO O LATELA:

Morutwana ga a tsebe medumo ya maletere goba mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo e mmalwa ya maletere. Morutwana yo ga a lemoge mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mangwe. Morutwana ga a lemoge mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši goba o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši ebile o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.
Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 1.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 2.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 3.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 4.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 5.



Handwriting

30 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ba malapa a bona.
2. Šomiša TŠHUPETŠO go thala ba lapa la gago.
3. Efa barutwana dipuku tša bona.
4. Efa barutwana metsotso e 5 gore ba thale ba lapa la bona.
5. Hlalosetša barutwana gore ba swanetše go ba BA NGWALA NAKO YE KA MOKA.
6. Ge barutwana ba feditše ba ka oketša go seswantšho sa bona.
7. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE. Laela barutwa go hlalosešša moagišane wa bona seswantšho sa bona.
8. Laela barutwana go boya ka moka SEHLOPHENG SE SEGOLO.
9. Bitša barutwana ka otee ka o tee gomme ba go hlalosešše gore baagišane ba bona ba reng.
10. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go tšwela pele ba ngwala ka nako ye ba e filwego ka moka, go šoma ka noši le go SOKOLOGA O BOLELE.



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko a latelago letlapeng:

Barutwana bao ba rategago,

Leina la ka ke (NGWALA LEINA LA GAGO).

1. Kgopela morutwana o tee go tla go šupa lentšu la MATHOMO leo le swanetšego go balwa letlapeng.
2. Bala : Barutwana bao ba rategago,
3. Kgopela morutwana go tla go šupa lentšu leo le swanetšego go balwa go LATELA.
4. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala mafoko ka go ela.
5. Laela barutwana gore ba bale mafoko LE WENA.



Read Aloud

- *Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana gore ba swanetše go dira eng ka nako ya go bala ka go abelana. Ge barutwana ba dula mmeteng ka nako ya go bala ka go abelana, ba rute gore o nyaka ba dula bjang mmeteng. O ka nyaka ba dura ba ferile seseka, ba beile matsogo diropeng, ba lebeletše morutiši.*
 - *Ge barutwana ba dula ditafoleng tša bona, ba hlalositše gore ga ba hloke diphensele le dipuku. Ba hloka fela go theeletša ntle le lešata, ba bee matsogo a bona tafoleng gomme mahlo a bona a be pukung.*
1. Kgetha kanegelo e kopana ya boleta.
 2. Balela barutwana LEINA la kanegelo gomme o ba hlalositše gore dikanegelo di nale maina.
 - Hlalosa gore moanegwa ke motho goba phoofolo ka kanegelong. Botšiša barutwana:Ke moanegwa ofe yoo o mo ratilego kudu ka mo kanegelong.



Morning Oral Work

Šomiša sebaka se go ithuta maina a barutwana ba ka phapošing ya gago gape le barutwana ba ithute maina a ba bangwe.

1. Šupa morutwana o tee.
2. Thuša morutwana go phaphathela leina la gagwe.
(Morutwana le morutiši ba phaphathela DINOKO tša leina la gagwe, go swana le: Bu-si-si-we)
3. Barutwana ka moka ba phaphathela dinoko tša leina la morutwana.

BUŠELETŠA LE BARUTWANA BA 8-12. Netefatša gore morutwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša sebaka GATEE mo bekeng.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Ithuteng mokgwa wa tlwaelo wa go PHATLALATŠA DIPUKU ka phapošing ya lena.

1. BITŠA BALEBELEDI BA DIPUKU.
2. Ithuteng go PHATLALATŠA DIPUKU.
3. Laela barutwana go bula LETLAKALA LA PELE LEO LE SE AGO SELO.
4. Gopotša barutwana gore gego nale mošomo wa go ngwala ba swanetše go bula letlakala la pele leo le sego la ngwalelwa ka dipukung tša bona..
5. Ithuteng go TŠEA dipuku



Group Guided Reading

15 min



Ka nako ye, o swanetše go ruta barutwana gore ba dire eng ge le šoma ka dihllopha tše nnyane. Barutwana ba swanetše go šoma ntle le LEŠATA ba le madulong a bona. Ba swanetše go tšwela pele ba šoma gomme ge ba nale potšišo ba dire LEŠAKANA go karolo yeo ba nago le potšišo go yona. Šomiša sebaka se gape go go ruta barutwana gore ba dire eng ge ba FEDITŠE. Barutwana ga se ba SWANELA go dula ba sa tsebe gore ba dire eng? O swanetše go kgetha gore barutwana ba dire eng ge ba feditše. Ba ka:

- Ngwala KA TOKOLOGO.
- Kgetha puku mo SEKHUTLONG SA GO BALA.
- Ba ka bala goba ba dira mošomo go tšwa go pukutšhomo ya DBE.

Pele ga mošongwana wo, o tla swanela go netefatša gore barutwana ba Ngwadile Maina a bona a PELE felotsoko moo ba ka a bonago. E ka ba ka pele ga puku ya moithuti, ka gare ga puku goba letlakaleng. Barutwana ba ba ntši ba tla be bas a kgone go ngwala maina a bona ka fao ba swanetše go kgona go kopolla mošongwana wo.

1. Hlalosa gore lehono o tla šoma le sehlophana se se nnyane.
2. Ge o le gare o šoma, barutwana ba tla šoma bannoši ntle le lešata.
3. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA pele.
4. Hlalosa gore barutwana ba tla ngwala MAINA A BONA a PELE gararo.
5. HLALOSA gore barutwana ba swanetše go dira eng ge ba feditše KA PELA.
6. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
7. Ge barutwana ba le gare ba šoma, dira teko ya gago ya SEHLOPHA SE SENNYANE.

Beke ye e tlogo o tla bea bana ka DIHLOPHANA TŠE NNYANE TŠA GO BALA go ya ka bokgoni bja bona bja go bala. Beke ye o tla swanela ke go dira diteko tša bana ka moka ka phapošing. Arola bana ka dihlopha tše hlano tša go lekana, gomme o dire diteko go SEHLOPHA SE TEE.

8. Dira ditekolo GO SEHLOPHA SE SENYENYANE SA BARUTWANA o šomiša medumo ya maletere le mantšu a lesome a tlwaelo goba a go tšwelela kgafetša kgafetša: a, yo, le, ge, ke, ka, ya, ye, yena, yona, bona.
9. Laela barutwana go bula ALFABETE FRIEZE Ka gare ga LETLAKALA LA KA GARE la pukutšhomo ya 1 ya DBE .
10. Bitša morutwana yo mongwe le yo mongwe. Kgetha maletere a mangwe le a mangwe godimo ga ALFABETE FRIEZE.
11. Kgopela barutwana go bolela modumo woo lletere leo le o dirago.
12. Laetša barutwana mantšu a 5 a go tšwelela kgafetša kgafetša.
13. Kgopela barutwana go bala mantšu.
14. LEKOLA BARUTWANA GO YA KA BOKGONI BJA BONA BJA GO BALA O ŠOMIŠA MOTHALOHLAHLI WO O LATELA:

Morutwana ga a tsebe medumo ya maletere goba mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo e mmalwa ya maletere. Morutwana yo ga a lemoge mantšu a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mangwe. Morutwana ga a lemoge mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši goba o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.	Morutwana yo o tseba medumo ya maletere a mantši ebile o lemoga mantšu a mantši a go tšwelela kgafetša kgafetša.
Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 1.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 2.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 3.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 4.	Ke nagana gore morutwana o swanetše go ya sehlopheng sa 5.



Handwriting

30 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithala ba le ka gae.
2. Šomiša TŠHUPETŠO go ithala o le ka gae.
3. Efa barutwana dipuku tša bona.
4. Efa barutwana metsotso e 5 gore ba ithale ba le ka gae.
5. Hlalosetša barutwana gore ba swanetše go ba BA NGWALA NAKO YE KA MOKA.
6. Ge barutwana ba feditše ba ka oketša go seswantšho sa bona.
7. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE. Laela barutwa go hlalose tša moagišane wa bona seswantšho sa bona.
8. Laela barutwana go boya ka moka SEHLOPHENG SE SEGOLO.
9. Bitša barutwana ka otee ka o tee gomme ba go hlalose tše gore baagišane ba bona ba reng.
10. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go tšwela pele ba ngwala ka nako ye ba e filwego ka moka, go šoma ka noši le go SOKOLOGA O BOLELE.



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko a latelago letlapeng:

Barutwana bao ba rategago,

Leina la ka ke (NGWALA LEINA LA GAGO).

1. Kgopela morutwana o tee go tla go šupa lentšu la MATHOMO leo le swanetšego go balwa letlapeng.
2. Bala : Barutwana bao ba rategago,
3. Kgopela morutwana go tla go šupa lentšu leo le swanetšego go balwa go LATELA.
4. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala mafoko ka go ela.
5. Laela barutwana gore ba bale mafoko LE WENA.



Read Aloud

- *Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana gore ba swanetše go dira eng ka nako ya go bala ka go abelana. Ge barutwana ba dula mmeteng ka nako ya go bala ka go abelana, ba rute gore o nyaka ba dula bjang mmeteng. O ka nyaka ba dura ba ferile seseka, ba beile matsogo diropeng, ba lebeletše morutiši.*
 - *Ge barutwana ba dula ditafoleng tša bona, ba hlalositše gore ga ba hloke diphensele le dipuku. Ba hloka fela go theeletša ntle le lešata, ba bee matsogo a bona tafoleng gomme mahlo a bona a be pukung.*
1. Kgetha kanegelo e kopana ya boleta.
 2. Balela barutwana LEINA la kanegelo gomme o ba hlalositše gore dikanegelo di nale maina.
 - Hlalosa gore moanegwa ke motho goba phoofolo ka kanegelong. Botšiša barutwana: Ke bo mang batšeakarolo ka mo kanegelong?

WEEK 2

ORIENTATION PROGRAMME **WEEK 2**

ORIENTATION PROGRAMME

Attitude is a small thing
that makes a big difference.

Winston Churchill



Δ Morning Oral Work

Ruta mokgwa o MOSWA WA GO TANYA ŠEDI ya barutwana, go swana le:

Ge o ekwa lentšu laka phaphatha gatee!

(Pha)

Barutwana ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.

1. Ithute go šomiša mokgwa wa go tanya šedi.
2. Laela barutwana go boledišana le baagišane ba bona.
3. Ge ba ekwa "GE O EKWA LENTŠU LAKA PHAPHATHA GATEE" ba swanetše go EMIŠA GO BOLELA.
4. Ba PHAPHATHE GATEE.
5. Ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithuta go theeletša modumo wa mathomo wa maina a bona.
2. Hlalosa gore o tla bolela modumo.
3. Barutwana ba swanetše ba theeletše ka kelohloko.
4. Ge barutwana ba ekwa modumo woo maina a bona a thomago ka wona, ba emelele.
5. Ere barutwana bao ba emego ba bolele maina a bona ka go hlaboša.
6. Phošolla barutwana bao ba emego ba sa swanela.
7. Lebelela ka phapošing gore ga gona bana ba bangwe bao ba swanetšego go ba ba eme.
8. Dira se ka medumo ye 3-4 ya go thoma.
9. Netefatša gore ge beke e fela o swanetše go ba o biditše medumo ka moka ya go thoma maina a bana ba ka phapošing.



Group Guided Reading

15 min



Lehono o tla swanela go bea barutwana ga dihlopha tša go BALA KA GO HLAHLWA. Go bohlokwa gore barutwana bas eke ba tseba boemo bja sehlopha seo ba lego go sona. Barutwana ga se ba swanela go tseba gore dihlopha di arogantšwe go ya ka bokgoni bja bona bja go bala. Berekiša maina a dihlopha a go swana le mebala, diboepo goba diphoofolo esego maina ao a hlalosago boema bja sehlopha.

1. Botša barutwana gore ba sehlopheng sefe?
2. Bitša leina la sehlopha se sengwe le se sengwe. Laela barutwana ba sehlopha seo gore ba emelele.
3. Bušetša go fihlela barutwana ba tseba gore ba sehlopheng sefe. Efa BARUTWANA mošomo wa go šoma ka noši.
4. Hlalosa gore lehono barutwana ba tla:

- Bula pukutšomo 1 ya DBE letlakala 5.
- Ngwala letšatšikgwediWrite. (HLALOSA GORE SE SE DIRWA BJANG! Ngwala letšatšikgwedi mo letlapeng. Hlalosa gore barutwana ba swanetše go ngwala se ka lebelo ka dipukung tša bona.)
- Ripa mapokisana ao a nago le matsogo le maoto.
- Mamaretša matsogo le maoto gabotse ka gare ga pukutšhomo ya gago.

5. Ithuteng mokgwa wa TLWAELO WA GO PHATLALATŠA DIPUKU.
6. GOPOTŠA BARUTWANA gore ba dire eng ge ba FEDITŠE KA PELA.
7. Ge barutwana ba hweditše dipuku tša bona, bitša SEHLOPHA SE TEE SA GO BALA.
8. Bala letlakala la 10 ka gare ga pukutšhomo 1 ya DBE yeo e rego: Ithute leina la gago.
9. Bala dialfabete le sehlopha se sennyane.
10. Thuša barutwana mo sehlopheng se sennyane go dira mošomo wo olego letlakaleng la 10.



Handwriting

30 min

1. Botšiša barutwana gore: na ba nagana gore melao ya phapoši e swanetše go ba efe?
2. Ngwala dikakanyo tša barutwana.
3. Tšeang sepetho sa melao ka moka ga lena.
4. Ngwala melao e mebotse, yeo e hlalosago gore bana ba swanetše go dira eng KA MEHLA, go swana le:
 - Barutwana ba latela ditaelo.
 - Barutwana ba šomiša mantšu a mabotse.
 - Barutwana ba šomiša mantšu go lokiša mathata.
 - Barutwana ba leka ka maatla ka mehla.
 - Barutwana ke ba bonolo mebeleng ya bona.

Ngwala melao ye pampiring gomme o e fege moo bana KA MOKA bat la go e BONA.



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko ao a latelago letlapeng:

Barutwana ba rategago,

Dumelang! Lehono ke (Letšatšikgwedi). Re nale melao ye meswa ya phapoši. Na o ikwa bjang ka melao ya rena?

1. Kgopela morutwa o tee go tla go bala lentšu la MATHOMO.
2. Bala: Barutwana ba rategago.
3. Kgopela morutwan o tee go tla go šupa lentšu la go latela leo le swanetšego go balwa.
4. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala mafoko ka go ela.
5. Laela barutwana gore ba bale mafoko LE WENA.
6. Botšiša barutwana: le ikwa bjang ka melao ya rena?
7. Theeletša dikarabo tša barutwana.



Read Aloud

1. Botšiša barutwana: Na re swanetše go dira eng ka nako ya go balela godimo?
2. Netefatša gore barutwana ba tseba seo se letetšego go bona.
3. Kgetha kanegelo e bonolo.
4. Mafelelong a kanegelo, kgopela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE le moogišane ka moanegwa yoo ba mo ratago kanegelong.



Morning Oral Work

Ruta mokgwa o MOSWA WA GO TANYA ŠEDI ya barutwana, go swana le:

Ge o ekwa lentšu laka phaphatha gatee!

(Pha)

Barutwana ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.

1. Ithute go šomiša mokgwa wa go tanya šedi.
2. Laela barutwana go boledišana le baagišane ba bona.
3. Ge ba ekwa "GE O EKWA LENTŠU LAKA PHAPHATHA GATEE" ba swanetše go EMIŠA GO BOLELA.
4. Ba PHAPHATHE GATEE.
5. Ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithuta go theeletša modumo wa mathomo wa maina a bona.
2. Hlalosa gore o tla bolela modumo.
3. Barutwana ba swanetše ba theeletše ka kelohloko.
4. Ge barutwana ba ekwa modumo woo maina a bona a thomago ka wona, ba emelele.
5. Ere barutwana bao ba emego ba bolele maina a bona ka go hlaboša.
6. Phošolla barutwana bao ba emego ba sa swanela.
7. Lebelela ka phapošing gore ga gona bana ba bangwe bao ba swanetšego go ba ba eme.
8. Dira se ka medumo ye 3-4 ya go thoma.
9. Netefatša gore ge beke e fela o swanetše go ba o biditše medumo ka moka ya go thoma maina a bana ba ka phapošing.



Group Guided Reading

15 min



1. GOPOTŠA barutwana gore ba sehlopheng sefe.
2. Bitša leina la sehlopha se sengwe le se sengwe
3. Laela barutwana ba mo sehlopheng gore ba emeka maoto.
4. Bušeletša go fihlela bana ba TSEBA gore ba sehlopheng sefe.
5. Efa barutwana mošongwana wa motho ka noši.
6. Hlalosa gore lehono barutwana ba tla:
7. Bula pukutšhomo 1 ya DBE letlakala 6.
8. Gatiša letsogo la NNGELE.
9. Khalara letsogo / kgabiša letsogo.
10. Ithuteng mokgwa wa TLWAELO WA GO PHATLALATŠA DIPUKU.
11. GOPOTŠA BARUTWANA gore ba dire eng ge ba FEDITŠE KA PELA.
12. Ge barutwana ba hweditše dipuku tša bona, bitša

SEHLOPHA SE TEE SA GO BALA.

13. Bala letlakala la 10 ka gare ga pukutšhomo 1 ya DBE yeo e rego: Ithute leina la gago.
14. Bala di alfabete le sehlopha se sennyane.
15. Thuša barutwana mo sehlopheng se sennyane go dira mošomo wo olego letlakaleng la



Handwriting

30 min

1. Gopotša barutwana gore maabane, le kwane ka melao ye meswa ya phapoši.
2. Balela barutwana melao ya ka phapošing.
3. Hlalosa gore lehono, barutwana bat la lebelela MOLAO wa 1.
4. Barutwana ba swanetše go thala seswantšho sa go laetša gore ba kwešiša molao woo bjang.
5. Šomiša TŠHUPETŠO go thala letlapeng seo molao woo o se bolelago go wena.
6. Efa barutwana metsotso ye 10 go thala.
7. Hlalosa gore barutwana ba swanetše go tšwela pele ba NGWALA NAKO YE KA MOKA.
8. Ge barutwana ba feditše, ba ka oketša dithalweng tša ba be ba ngwala mafoko a bona!
9. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE.
10. Laela barutwana gore ba hlalose tše moogišane wa bona sethalwa sa bona.
11. Kgopela barutwana go boya sehlopeng SE SEGOLO.
12. Bitša barutwana gore ba tle ba go botše gore baagišane ba bona ba be ba re eng?
13. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go TŠWELAPELE BA ŠOMA ka nako yeo ya go šoma ka moka, Go šoma ka noši le go SOKOLOGA BA BOLELE.



Shared Reading

15 min

Ngwala lefoko leo le latelago letlapeng:

Barutwana ba rategago,

Dumelang! Lehono ke (Letšatšikgwedi). Sipho ga a kgone go dula a iketla. O raga tafola. Kgomotso ga a kgone go dira mošomo wa gagwe. Na Kgomotso o swanetše go dira eng?

1. Kgopela morutwa o tee go tla go bala lentšu la MATHOMO.
2. Bala: Barutwana ba rategago.
3. Kgopela morutwana o tee go tla go šupa lentšu la go latela leo le swanetšego go balwa.
4. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala mafoko ka go ela.
5. Laela barutwana gore ba bale mafoko LE WENA.
6. Botšiša barutwana: Na Kgomotso o swanetše go dira eng?
7. Theeletša dikarabo tša barutwana.



Read Aloud

1. Botšiša barutwana: Na re swanetše go dira eng ka nako ya go balela godimo?
2. Netefatša gore barutwana ba TSEBA seo se letetšwego go bona.
3. Kgetha kanegelo ye bonolo.
4. Mo magareng ga kanegelo botšiša dipotšišo tša go swana le: Na o nagana gore Limphe o tla wa mohlareng? RUTA BARUTWANA MENWANA GODIMO/MENWANA FASE.
5. Mafelelong a kanegelo botšiša barutwana gore ke eng yeo o e ratago yeo e diregileng ka kanegelong?
6. Laela barutwana gore BA SOKOLOGE BA BOLELE gomme ba botše moagišane ka karolo yeo ba e ratago ya kanegelo.



Morning Oral Work

Ruta mokgwa o MOSWA WA GO TANYA ŠEDI ya barutwana, go swana le:

Ge o ekwa lentšu laka phaphatha gatee!

(Pha)

Barutwana ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.

1. Ithute go šomiša mokgwa wa go tanya šedi.
2. Laela barutwana go boledišana le baagišane ba bona.
3. Ge ba ekwa “GE O EKWA LENTŠU LAKA PHAPHATHA GATEE” ba swanetše go EMIŠA GO BOLELA.
4. Ba PHAPHATHE GATEE.
5. Ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithuta go theeletša modumo wa mathomo wa maina a bona.
2. Hlalosa gore o tla bolela modumo.
3. Barutwana ba swanetše ba theeletše ka kelohlolo.
4. Ge barutwana ba ekwa modumo woo maina a bona a thomago ka wona, ba emelele.
5. Ere barutwana bao ba emego ba bolele maina a bona ka go hlaboša.
6. Phošolla barutwana bao ba emego ba sa swanela.
7. Lebelela ka phapošing gore ga gona bana ba bangwe bao ba swanetšego go ba ba eme.
8. Dira se ka medumo ye 3-4 ya go thoma.
9. Netefatša gore ge beke e fela o swanetše go ba o biditše medumo ka moka ya go thoma maina a bana ba ka phapošing.



Group Guided Reading

15 min



1. GOPOTŠA barutwana gore ba sehopheng sefe.
2. Bitša leina la sehlopha se sengwe le se sengwe
3. Laela barutwana ba mo sehlopheng gore ba emeka maoto.
4. Bušeletša go fihlela bana ba TSEBA gore ba sehlopheng sefe.
5. Efa barutwana mošongwana wa motho ka noši.
6. Hlalosa gore lehono barutwana ba tla:
7. Bula pukutšhomo 1 ya DBE letlakala 7.
8. Gatiša letsogo la GO JA.
9. Khalara letsogo / kgabiša letsogo.
10. Ithuteng mokgwa wa TLWAELO WA GO PHATLALATŠA DIPUKU.
11. GOPOTŠA BARUTWANA gore ba dire eng ge ba FEDITŠE KA PELA.
12. Ge barutwana ba hweditše dipuku tša bona, bitša SEHLOPHA SE TEE SA GO BALA.
13. Bala letlakala la 10 ka gare ga pukutšhomo 1 ya

DBE yeo e rego: lthute leina la gago.

14. Bala dialfabete le sehlopha se sennyane.

15. Thuša barutwana mo sehlopheng se sennyane go dira mošomo wo olego letlakaleng la 10.



Handwriting

30 min

1. Gopotša barutwana gore maabane, le kwane ka melao ye meswa ya phapoši.
2. Balela barutwana melao ya ka phapošing.
3. Hlalosa gore lehono, barutwana bat la lebelela MOLAO wa 2.
4. Barutwana ba swanetše go thala seswantšho sa go laetša gore ba kwešiša molao woo bjang.
5. Šomiša TŠHUPETŠO go thala letlapeng seo molao woo o se bolelago go wena.
6. Efa barutwana metsotso ye 10 go thala.
7. Hlalosa gore barutwana ba swanetše go tšwela pele ba NGWALA NAKO YE KA MOKA.
8. Ge barutwana ba feditše, ba ka oketša dithalweng tša ba be ba ngwala mafoko a bona!
9. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE.
10. Laela barutwana gore ba hlalositše moogišane wa bona sethalwa sa bona.
11. Kgopela barutwana go boya sehlopheng SE SEGOLO.
12. Bitša barutwana gore ba tle ba go botše gore baagišane ba bona ba be ba re eng?
13. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go TŠWELAPELE BA ŠOMA ka nako yeo ya go šoma ka moka, Go šoma ka noši le go SOKOLOGA BA BOLELE.



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko ao a latelago letlapeng:

Barutwana bao ba rategago.

Dumelang! Lehono ke (Letšatšikgwedi). Jabu le Nick ke bagwera. Ka letšatši le lengwe, Jabu a botša Nick “o lešilo”. Nick o ikwa a befetšwe. Na o swanetše go dira eng?

1. Morutwana o tee go tla go šupa lentšu la MATHOMO mo lefokong.
2. Bala: Barutwana ba rategago.
3. Kgopela morutwana o tee go tlaletlapeng a šupe lentšula go LATELA leo le swanetšego go balwa..
4. Laela barutwana gore ba theeletše. Bala mafoko ka go ELA.
5. Laela barutwana gore ba bale mafoko le WENA.
6. Bitša DIHLOPHA tša go FAPANA gore di tle di bale molaetša.
7. Botšiša barutwana: Na o swanetše go dira eng?
8. Theeletša diphetolo tša barutwana.



Read Aloud

1. Botšiša barutwana: Na re swanetše go dira eng ka nako ya go balela godimo?
2. Netefatša gore barutwana ba TSEBA seo se letetšwego go bona.
3. Lehono a re bolele gore o swanetše go dira eng ge yo mongwe a BOLELA LE WENA ka nako ya go balela godimo.
4. Ge o mongwe a bolela le wena o swanetše go bolela ka sehebehebe ore: “ O tla mpotša ka morago!”
5. Laela barutwana go ithuta go hebetša bare” O tla mpotša ka morago”
6. Kgetha kanegelo e bonolo.
7. Mo magareng ga kanegelo botšiša dipotšišo tša go swana le: Na o nagana gore o tla tšwelela molekong? RUTA BARUTWANA MENWANA GODIMO/MENWANA FASE.
8. Mafelelong a kanegelo botšiša barutwana gore ke eng yeo o e ratago yeo e diregileng ka kanegelong?
9. Laela barutwana gore BA SOKOLOGE BA BOLELE gomme ba botše moagišane ka karolo yeo ba e ratago ya kenegelo.



Morning Oral Work

Ruta mokgwa o MOSWA WA GO TANYA ŠEDI ya barutwana, go swana le:

Ge o ekwa lentšu laka phaphatha gatee!

(Pha)

Barutwana ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.

1. Ithute go šomiša mokgwa wa go tanya šedi.
2. Laela barutwana go boledišana le baagišane ba bona.
3. Ge ba ekwa “GE O EKWA LENTŠU LAKA PHAPHATHA GATEE” ba swanetše go EMIŠA GO BOLELA.
4. Ba PHAPHATHE GATEE.
5. Ba swanetše go dula madulong a bona ntle le *lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši*.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithuta go theeletša modumo wa mathomo wa maina a bona.
2. Hlalosa gore o tla bolela modumo.
3. Barutwana ba swanetše ba theeletše ka kelohloko.
4. Ge barutwana ba ekwa modumo woo maina a bona a thomago ka wona, ba emelele.
5. Ere barutwana bao ba emego ba bolele maina a bona ka go hlaboša.
6. Phošolla barutwana bao ba emego ba sa swanela.
7. Lebelela ka phapošing gore ga gona bana ba bangwe bao ba swanetšego go ba ba eme.
8. Dira se ka medumo ye 3-4 ya go thoma.
9. Netefatša gore ge beke e fela o swanetše go ba o biditše medumo ka moka ya go thoma maina a bana ba ka phapošing.



Group Guided Reading

15 min



1. GOPOTŠA barutwana gore ba sehlopheng sefe.
2. Bitša leina la sehlopha se sengwe le se sengwe
3. Laela barutwana ba mo sehlopheng gore ba emeka maoto.
4. Bušeletša go fihlela bana ba TSEBA gore ba sehlopheng sefe.
5. Efa barutwana mošongwana wa motho ka noši.
6. Hlalosa gore lehono barutwana ba tla:
7. Bula pukutšhomo 1 ya DBE letlakala 9.
8. Ngwala letšatšikgwedi.
9. Šala paterone ya marontho morago.
10. Ithuteng mokgwa wa TLWAELO WA GO PHATLALATŠA DIPUKU.
11. GOPOTŠA BARUTWANA gore ba dire eng ge ba FEDITŠE KA PELA.

12. Ge barutwana ba hweditše dipuku tša bona, bitša SEHLOPHA SE TEE SA GO BALA.
13. Bala letlakala la 10 ka gare ga pukutšhomo 1 ya DBE yeo e rego: lthute leina la gago.
14. Bala di alfabete le sehlopha se sennyane.



Handwriting

30 min

1. Gopotša barutwana gore maabane, le kwane ka melao ye meswa ya phapoši.
2. Balela barutwana melao ya ka phapošing.
3. Hlalosa gore lehono, barutwana bat la lebelela MOLAO wa 3.
4. Barutwana ba swanetše go thala seswantšho sa go laetša gore ba kwešiša molao woo bjang.
5. Šomiša TŠHUPETŠO go thala letlapeng seo molao woo o se bolelago go wena.
6. Efa barutwana metsotso ye 10 go thala.
7. Hlalosa gore barutwana ba swanetše go tšwela pele ba NGWALA NAKO YE KA MOKA.
8. Ge barutwana ba feditše, ba ka oketša dithalweng tša ba be ba ngwala mafoko a bona!
9. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE.
10. Laela barutwana gore ba hlalose tše moogišane wa bona sethalwa sa bona.
11. Kgopela barutwana go boya sehlopeng SE SEGOLO.
12. Bitša barutwana gore ba tle ba go botše gore baagišane ba bona ba be ba re eng?
13. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go TŠWELAPELE BA ŠOMA ka nako yeo ya go šoma ka moka, Go šoma ka noši le go SOKOLOGA BA BOLELE.



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko ao a latelago letlapeng:

Barutwana bao ba rategago.

Dumelang! Lehono ke (Letšatšikgwedi). Nomsa le peter ba dutše kgauswi le kgauswi. Nomsa o utswa phensele ya Peter. Peter ore: “tliša!” eupša Nomsa ga a nyake. Peter o nyaka go betha Nomsa. Na o swanetše go dira eng?

1. Kgopela morutwana o tee go tla go šupa lentšu la MATHOMO mo lefokong.
2. Bala: Barutwana ba ba rategago,
3. Kgopela morutwana go tla go bala lentšu le le LATELAGO.
4. Kgopela morutwana go tla gomme a dire sediko go LEFOKO LE LETELELE.
5. Kgopela morutwana go tla gomme a dire sediko go LEFOKO LE LEKOPANA.
6. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala lefoko ka go ela.
7. Laela barutwana go bala mafoko LE WENA.
8. Botšiša barutwana: Na o swanetše go dira eng?
9. Theeletša dikarabo tša barutwana.



Read Aloud

1. Botšiša barutwana: Na re swanetše go dira eng ka nako ya go balela godimo?
2. Netefatša gore barutwana ba TSEBA seo se letetšwego go bona.
3. Lehono a re bolele gore o swanetše go dira eng ge yo mongwe a BOLELA LE WENA ka nako ya go balela godimo.
4. Ge o mongwe a bolela le wena o swanetše go bolela ka sehebehebe ore: "O tla mpotša ka morago!"
5. Laela barutwana go ithuta go hebetša bare" O tla mpotša ka morago"
6. Kgetha kanegelo e bonolo.
7. Mo magareng ga kanegelo botšiša dipotšišo tša go swana le: Na o nagana gore o tla tšwelela molekong? RUTA BARUTWANA MENWANA GODIMO/MENWANA FASE.
8. Mafelelong a kanegelo botšiša barutwana gore ke eng yeo o e ratago yeo e diregileng ka kanegelong?
9. Laela barutwana gore BA SOKOLOGE BA BOLELE gomme ba botše moagišane ka karolo yeo ba e ratago ya kanegelo.



Morning Oral Work

Ruta mokgwa o MOSWA WA GO TANYA ŠEDI ya barutwana, go swana le:

Ge o ekwa lentšu laka phaphatha gatee!

(Pha)

Barutwana ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.

1. Ithute go šomiša mokgwa wa go tanya šedi.
2. Laela barutwana go boledišana le baagišane ba bona.
3. Ge ba ekwa "GE O EKWA LENTŠU LAKA PHAPHATHA GATEE" ba swanetše go EMIŠA GO BOLELA.
4. Ba PHAPHATHE GATEE.
5. Ba swanetše go dula madulong a bona ntle le lešata gomme mahlo a bona a be go morutiši.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla ithuta go theeletša modumo wa mathomo wa maina a bona.
2. Hlalosa gore o tla bolela modumo.
3. Barutwana ba swanetše ba theeletše ka kelohloko.
4. Ge barutwana ba ekwa modumo woo maina a bona a thomago ka wona, ba emelele.
5. Ere barutwana bao ba emego ba bolele maina a bona ka go hlaboša.
6. Phošolla barutwana bao ba emego ba sa swanela.
7. Lebelela ka phapošing gore ga gona bana ba bangwe bao ba swanetšego go ba ba eme.
8. Dira se ka medumo ye 3-4 ya go thoma.
9. Netefatša gore ge beke e fela o swanetše go ba o biditše medumo ka moka ya go thoma maina a bana ba ka phapošing.



Group Guided Reading

15 min



1. GOPOTŠA barutwana gore ba sehlopheng sefe.
2. Bitša leina la sehlopha se sengwe le se sengwe
3. Laela barutwana ba mo sehlopheng gore ba eme ka maoto.
4. Bušeletša go fihlela bana ba TSEBA gore ba sehlopheng sefe.
5. Efa barutwana mošongwana wa motho ka noši.
6. Hlalosa gore lehono barutwana ba tla:
7. Bula pukutšhomo 1 ya DBE letlakala 11.
8. Ngwala letšatšikgwedi.
9. Šala paterone ya marontho morago. Dira dipaterone ka moka mo
10. Letlakaleng.
11. Ithuteng mokgwa wa TLWAELO WA GO PHATLALATŠA DIPUKU.
12. GOPOTŠA BARUTWANA gore ba dire eng ge ba FEDITŠE KA PELA.

13. Ge barutwana ba hweditše dipuku tša bona, bitša SEHLOPHA SE TEE SA GO BALA.
14. Bala letlakala la 10 ka gare ga pukutšhomo 1 ya DBE yeo e rego: lthute leina la gago.
15. Bala di alfabete le sehlopha se sennyane.



Handwriting

30 min

1. Gopotša barutwana gore maabane, le kwane ka melao ye meswa ya phapoši.
2. Balela barutwana melao ya ka phapošing.
3. Laela barutwana go kgetha molao woo ba o ratago go feta.
4. Barutwana ba swanetše go thala seswantšho sa go laetša gore ba kwešiša molao woo bjang.
5. Šomiša TŠHUPETŠO go thala letlapeng seo molao woo o se bolelago go wena.
6. Efa barutwana metsotso ye 10 go thala.
7. Hlalosa gore barutwana ba swanetše go tšwela pele ba NGWALA NAKO YE KA MOKA.
8. Ge barutwana ba feditše, ba ka oketša dithalweng tša ba be ba ngwala mafoko a bona!
9. Laela barutwana gore ba SOKOLOGE BA BOLELE.
10. Laela barutwana gore ba hlalose tše moogišane wa bona sethalwa sa bona.
11. Kgopela barutwana go boya sehlopeng SE SEGOLO.
12. Bitša barutwana gore ba tle ba go botše gore baagišane ba bona ba be ba re eng?
13. Maikemišetšo a thuto ye ke go ruta barutwana go TŠWELAPELE BA ŠOMA ka nako yeo ya go šoma ka moka, Go šoma ka noši le go SOKOLOGA BA BOLELE.



Shared Reading

15 min

Ngwala mafoko ao a latelago letlapeng:

Barutwana bao ba rategago.

Dumelang! Lehono ke (Letšatšikgwedi). Gugu le Bonga ba theeditše kanegelo ya go balela godimo. Bonga o nyaka go bolela le Gugu. Gugu o nyaka go theeletša kanegelo. Na o swanetše gore a dire eng?

1. Kgopela morutwana o tee go tla go šupa lentšu la MATHOMO mo lefokong.
2. Bala: Barutwana ba ba rategago,
3. Kgopela morutwana go tla go bala lentšu le le LATELAGO.
4. Kgopela morutwana go tla gomme a dire sediko go LEFOKO LE LETELELE.
5. Kgopela morutwana go tla gomme a dire sediko go LEFOKO LE LEKOPANA.
6. Laela barutwana gore ba THEELETŠE. Bala lefoko ka go ela.
7. Laela barutwana go bala mafoko LE WENA.
8. Botšiša barutwana: Na o swanetše go dira eng?
9. Theeletša dikarabo tša barutwana.



Read Aloud

1. Botšiša barutwana: Na re swanetše go dira eng ka nako ya go balela godimo?
2. Netefatša gore barutwana ba TSEBA seo se letetšwego go bona.
3. Lehono a re bolele gore o swanetše go dira eng ge yo mongwe a BOLELA LE WENA ka nako ya go balela godimo.
4. Ge o mongwe a bolela le wena o swanetše go bolela ka sehebehebe ore: "O tla mpotša ka morago!"
5. Laela barutwana go ithuta go hebetša bare" O tla mpotša ka morago"
6. Kgetha kanegelo e bonolo.
7. Mo magareng ga kanegelo botšiša dipotšišo tša go swana le: Na o nagana gore o tla tšwelela molekong? RUTA BARUTWANA MENWANA GODIMO/MENWANA FASE.
8. Mafelelong a kanegelo botšiša barutwana gore ke eng yeo o e ratago yeo e diregileng ka kanegelong?
9. Laela barutwana gore BA SOKOLOGE BA BOLELE gomme ba botše moagišane ka karolo yeo ba e ratago ya kanegelo.

WEEK 3



The more that you read, the more things you will know.
The more that you learn, the more places you'll go.

Dr Seuss



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound a
15 min

Phonic Words

aba bala bana naba aga



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter a
30 min

Handwriting Words

ala baba

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 28



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

leihlo khuru molomo tsebe nko
lenao mokokotlo sejabana



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 27

Sound tl

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemisetšo

Barutwana bat la kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša

Dilo tšeo di nyakegago

Letlapa le tšhoko

Dipuku tša barutwana le dikryone

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge ele gore barutwana ba ditafoleng tša bona kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Ge o supetsa barutwana:

1. Botša barutwana gore lehono, bat la fetoga ba be bangwadi.
2. Hlalosa gore bangwadi ba šomiša lephephe le dikroyone go laodiša kanegelo.
3. Halosa gore BANGWADI BA NGWALA SEO BA SE TSEBAGO.
4. Hlalosa gore BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
5. E re: lehono ke tla šomiša lephephe le dikroyone go laodiša ka letšatši la mathomo sekolong. Ke ngwala ka nna ka gobane KE SEO KE SE TSEBAGO.
6. Somiša TSHUPETŠO go bontšha barutwana gore ba ngwale bjang ka letšatši la bona la mathomo sekolong.
7. Lehono o tla thala fela seswantšho—o ka se tlaleletše mantšu.


Ditaelo tša Bomolomo:

1. E re: Bjale ke sebaka sa lena sa go ba bangwadi.
2. Lehono le tla NGANA PELE LE NGWALA.
3. Gopola, o swanetše go ngwala ka wena ka lebaka la gore BANGWADI BA NGWALA KA SEO BA SE TSEBAGO.
4. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
5. Hlalosa gore bangwadi ba swanetše go humana letlakala la mathomo leo le sego la ngwalela selo.

Go ngwala:

1. Sepela o kgonthišiša gore barutwana ba mo letlakaleng la maleba.
2. Botša barutwana gore ba thome go thala diswantšho tša bona.
3. Sepela ka phaphošing o feleletše KHONFERENSE E NNYANE
4. Ge o dutše o sepela sepela, HLOHLOLETŠA BARUTWANA. Karolo engwe ya bohlokwa ya go ngwala ke go aga/ bjala boitshepo mo barutwaneng. Ba swanetše go kwa ba lokologile go ngwala.
5. Ge barutwana ba ba thadile metsotso ye e ka ba go e20, ba laele gore ba eme. Ge thuto e fela, tšea dipuku tša barutwana.

EXAMPLE





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4
15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Mmele
MATLAKALA: 4



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwe, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound a
15 min

Phonic Words

aba baba bua bea bana



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter b
30 min

Handwriting Words

bela bona

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 52



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6
15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE

SEHLOGO: Mmele

MATLAKALA: 4

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Na leihlo le mo karolong efe ya mmele?

Na motho o nale mahlo a makae?

Na motho o šomiša eng go sepela?

Na ditsebe ke tša go dira eng?

Na ge motho a gobetše leleme le meno a ka kgona go bolela ? Efa lebaka?

DIKARABO

Hlogo

A mabedi

Maoto

Theeletša

Aowa, ka gore leleme le meno di re thuša go bolela.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 50, 51

Sound a

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemisetso

Barutwana ba tla kgona go :

- Thala seswantšho ba kgona go fetisa molaetsa
- Bolela ka seswantšho go fetisa mohlala

Dilo tšeo di nyakegago:

- Dipuku tša barutwana mo go thadilwego mošomo wa Labobedi
- Sethalwa sa gago sa Labobedi, se thadilwe mo letlapeng

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana .
2. Ge e le gore barutwana ba ditafoleng tša bona kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Ge o šupetša barutwana:

1. Lehono re tla ithuta selo se sengwe se se swa seo bangadi ba se dirago: BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWALAGO.
2. Lehono re tla lebelela dithalwa tša rena gomme ra laodišetša phaphoši seo re se thadilego.
3. Šupa sethalwa. Šomiša TSHUPETŠO go hlaloseša barutwana ka sethalwa sa gago

Taelo ya bomolomo:

1. Botša barutwana gore ka se sebaka ba tla bala seo ba se ngwadilego ka phaphošing ka gobane BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWADILEGO.
2. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
3. Kgopela barutwana go bula sethalwa sa ka Labobedi.
4. Kgopela barutwana ba 2-3 go ithaopa go bala sengwalwa sa bona.
5. Ge moithaopi o mongwe le o mongwe a feditše, kgopela phaphoši gore e mmethela matsogo. Se se dira gore ba kgone go ba le boitshepo.
6. Ge nako esa le gona bitša barutwana ba bangwe go abelana ka seo ba se ngwadilego.
7. Kgopela barutwana go bethela morutwana o mongwe le o mongwe matsogo ge a feditše.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KA GARE GA

PHAPHOŠI

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Poledišano (Dipotšišo le Dikarabo)

1. Naa o bona bašemane ba ba kae? (5)
2. Naa o bona banenyana ba ba kae? (4)
3. Mmala wa digaretene ke o mo bjang? (Serolwana)
4. Naa mošemane wa mo mmeteng o dira eng? (O a bala.)
5. Naa morutiši o dira eng? (O kgadimola bana ba bangwe.)
6. Ke ka lebaka la eng morutiši a dira se? (Ka gobane ba kitima ka phaphošing.)

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound a

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 29, 53



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 4

Week Four Week Four

Teach with passion, commitment and kindness, and you will change lives.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound l

15 min

Phonic Words

Ila Ila Ila Ila Ila Ila



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter l

30 min

Handwriting Words

Ila Ila

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 104



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

ngele lenao mošemane khwibidu
letsogo mosetsana talamorogo



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 102, 103

Sound ph

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Ngwala sehlogo sa seswantšho

Dilo tse di nyakegago:

Letlapa le tšhoko

Dipuku tša barutwana le dikryone

Go itoišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge e le gore barutwana ba ditafoleng tša bona, kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Ge o šupetša barutwana:

1. Botša barutwana gore lehono, ba tla ngwana ka selo seo se ba diragaletšego seko long.
2. Hlalosa gore ba tla ngwala ka bo bona, ka gobane BANGWADI BA NGWALA KA SE BA SE TSEBAGO.
3. Hlalosa gore o tla nagana ka selo se se go diragalele pele ga ge o thoma go ngwala ka lebaka la gore BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
4. E re: Ke a tseba, ke tla mgwale le mogwera waka ka ntle.
5. Šomiša TŠHUPETŠO go thala maitemogelo a gago.
6. Ka boripa hlalosa gore lehono, bangwad ba tla tlaleletša mantšu go sethalwa sa bona, ka lebaka la gore BANGWADI KA MEHLA BA TLALELETŠA MANTŠU.
7. E re: Lehono o tla tlaleletša ka sehlogo sa “nna” go seo o se ngwadilego.

8. Šomiša TŠHUPETŠO go bontsha gore sehlogo se tlaleletswa bjang. Kgonthišiša gore O THALA MOTHALO GO EMELA LENTŠU LE LENGWE LE LE LENGWE.

Ditaelo tša bomolomo:

1. E re: Bjale ke sebaka sa lena go ba bangwadi.
2. Lehono o tla NAGANA PELE O NGWALA.
3. Gopola gore o swanetše go ngwalaa ka wena ka lebaka la gore BANGWADI BA NGWALA KA SEO BA SE TSEBAGO.
4. GOpola gape gore lehono o tla tlaleletša ka sehlogo sa “nna” ka lebaka la gore BANGWADI KA MEHLA BA TLALELETŠA MANTŠU.
5. EFA BARUTWANA DIPUKU
6. Hlalosa gore barutwana ba swanetse go humana letlakala le leswa la mathomo ka gare ga dipuku tša bona.

Go ngwala:

1. Sepela o lekola gore barutwana ka moka ba butše letlakala le le nepagetšego.
2. Botša barutwana go thoma go thala diswantšho tša bona.
3. Sepela ka phaphošing o feleleletše KHONFERENSE E NNYANE.
4. Ge o dutse o sepela HLOHLOLETŠA BARUTWANA. Karolo engwe ya bohlokwa ya go ngwala ke go aga/bjala boitshepo mo barutwaneng. Ba swanetse go kwa ba tshutshemetso ya go ngwala.
5. Ge barutwana ban a le metsotso e 20 ba thala ba botse ba eme. Ge thuto e fela tsea dipuku tsa barutwana.

Go swaya:

1. Ngwala seo o se lemogilego ka mogwa wa go hlohloletša barutwana. Se e kaba naledi, sefahlego sa go bontšha lethabo go ba mantšu bjalo ka : O šomile gabotse
2. Somiša mothalotlhathli go ela seo morutwana o mongwe le o mongwe a se tsebago.
3. Gatiša meputso le dipoelo pukung ya Kelo.
4. Gape, o ngwale dintlha le dilo tšeo di sa go fetišigo gabotse ka bokgoni bja morutwana ba go ngwala.

Seo se tlogo go elwa	Ga se a tšhwe a kgona		O a kgona/O tšweletše		O kgonne ka ditlhora	
Tshomiso ya sebaka/ sekgoba	Morutwana o palelwa ke go šomiša sekgoba ka tsela ya maleba. Seswntšho ke se sennyane goba ga se mo magareng ga letlakalae. Goba sehlogo ga se se ngwadiwe lefelong la maleba mo letlakaleng.	0	Morutwana o kwešiša botse gore o swanetše go šia sekgoba. Seswntšho ga se se se nnyane, se mo magareng ga letlakala. Sehlogo se dutše goba se ngwadilwe ka fase goba kgauswi le seswantšho.	1		
Mošomo: Diswantšho	Seswantšho ga se se felele goba se hloka dintlha	1	Seswantšho se feleletše ebile se na le dintlha	2	Seswantšho se feleletše, se na le dintlha ebile se bontšha seo se diragalago.	3
Mosomo: Sehlogo	Sehlogo se fošagetse goba kopollotswe ka tsela ye e fosagetsego.	1	Sehlogo se feleletse.	2	Sehlogo se feleletše e bile se nepagetše. Morutwana o šomišitše methaladi go arogantsha mantšu. Sehlogo se ngwadilwe mo sebakeng sa maleba.	3
Mošomo: bokgoni bja go hlola mabotse.	Morutwana o kopotše letlapeng goba morutwaneng wo mongwe.	1	Morutwana o nale kgopolo ya gagwe. Morutwana o laetša bokgoni ge a thala le ge a ngwala.	2	Morutwana o nale kgopolo ya gagwe ebile o nale bokgoni bja maleba ge a thala le ge ngwala lefoko.	3

EXAMPLE





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Ngele le Mmagoja
MATLAKALA: 8



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound d

15 min

Phonic Words

dula duba duma dila dira



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter d

30 min

Handwriting Words

dieta ditela

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 76



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Ngele le Mmagoja
MATLAKALA: 8

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Na letsogo la ngele ke le le bjang mo seswantšhong?

Na letsogo la go ja ke le le bjang mo seswantšhong?

Na ngwana yo a lego mo seswantšhong o apere sekipha se se bjang?

Na o ngwala ka letsogo lefe?

Na leoto leo o ratago go raga ka lona ke lefe?

DIKARABO

Khwibidu

Talamorogo

Khwibidu

Karabo ya morutwana ya maleba.

Karabo ye nngwe le yenngwe ya morutwana.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 74, 75

Own Choice

Sound d

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Bolela ka seswantšho go fetiša molaetša
- Bala sehlogo mo matlakaleng a bona

Dilo tše di nyakegago:

Dipuku tša barutwana ka sethalwa sa ka Labobedi

Sethalwa sa ka Labobedi, se thadilwe mo letlapeng

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge e legore barutwana ba ditafoleng tša bona, kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Go šupetša barutwana:

1. Beke ya go feta, re ithutile ka BANGWADI LE DINGWALWA TŠA BONA.
2. Lehono re tla balela bagwera b arena sengwalwa s arena.
3. Re tla dira se re šomiša SOKOLOGA/RETOLOGA O BOLELE.
4. Go hlagiša SOKOLOGA O BOLELE, kgopela morutwana o tee gore a tle ka pele ga phaphoši le puku ya gagwe.
5. Hlalosetša that o mongwe le o mongwe wa mphato o tla humana sebaka go laodiša sengwalwa sa gagwe.
6. Hlalosetša sengwalwa sag ago go morutwana yo a tlilego ka pele ga phaphoši.
7. Ka morago efa morutwana sebaka sa go hlalosetša ka sengwalwa goba sethalwa sa gagwe.

Ditaelo tša Bomolomo:

1. EFA BARUTWANA DIPUKU.
2. Kgopela barutwana go bula sethalwa sa bona go tšwa thutong ya Labobedi.
3. Botša barutwana gore ka se sebaka, bat la balela mogwera wa gagwe sengwalwa ka gobane BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWALAGO.
4. Hlalosetša barutwana gore ba swanetše go SOKOLOGA BA BOLELE le motho o a lego kgauswi le bona, go swana le ka
5. mokgwa o dirilego ka gona.
6. Kgopela barutwana go SOKOLOGA BA BOLELE, sepela ka phaphošing. Theeletša seo barutwana ba se boelago gomme o botšiše dipotšišo.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KA GARE GA

PHAPHOŠI

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Vocabulary

Tlotlontšu (Lenano la mantšu a maswa a tlotlontšu)

1. Alfabeto
2. Mokotlana wa mo setulong
3. Naledi
4. Selee
5. Boiphemelo mebilen

Dipolelo:

Ge thuto le fela, barutwana ba tla:

- Be ba ithutile go hlalosa selo se sengwe ka mmala , bogolo, boima le sebopego.
- Ba hlalositše selo ka mmala, boima, le sebopego.
- Ba ithutile ba itlwaeditše bokgoni ba go bolela.
- Ba theeditše ba mphato ba hlalosa selo.

Dilo tšeo re swanetsego go ba le tsona:

- Lepokisi la go ba le:
 - a.Dilo tša ka phaphošing a lena. Mohlala: phensele, lephephe, puku, motshene, rula, raba, sekgomaretši, dikero, porase ya go penta, tšhoko, sesepa, thaolo, sehlophana sa dinotlolo, lepokisana la dikrayone, bj bj.
 - b.Dilo tša go tšwa ka ntle ga phaphoši. Mohlala: kotana, letlakala, leswika, setena, bojwang, kota, letšoba, bj bj.

Tlhalošo ya thuto:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge e le gore barutwana ba mo di tafoleng tša bona, kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.
3. Hlalosetša barutwana gore ka nako e ngwe re nyaka go hlalosetša motho o mongwe ka selo se sengwe se re se bonego, efela ba ka se kgone go se bona.
4. Botšiša barutwana ge eba seo se ile sa ba hlagela.E ka no ba e le koloi ya mabaibai, kuku ya go tsefa, goba roko ya maemo a godimo. E re o mongwe wa barutwana a fetole.
5. Sa go latela, botša barutwana gore go boleta go hlalosetša motho ge e le gore re na le mantšu a a nepagetšego.
6. 6. Lehono re tla tlwaetša go šomiša mantšu ao a nepagetšego go botša bagwera b arena ka selo se sengwe.
7. Šupa goba supetsa seo o se hlalosago ka mmala,bogolo goba bonnyane ba sona,boima, sebopego, le dintlha tše dingwe tšeo o ka dinaganago.Mohlala:
 - a. Tafola ya ka ke ye tsothwa. Ke e kgolo e bile e a imela.E bopegile bjalo ka khutlonnetharo. E betlilwe gabotse.
 - b. Galase ye ga e na mmala.Ke ennyane e bile ga e imele.Ke nkgokolo. Ga e ngwape e bile e a phadima.
8. Sa go latela, botša barutwana gore o tliilo raloka papadi.
9. Barutwana ba swanetše go tla ka pele ga phaphoši ka nako e tee.
10. Ba swanetše go obelela ka gare ga lepokisi, ba ntshe selo se sengwe. Ba swanetše go botša phaphoši ka sona.
11. Barutwana ba bangwe ka phaphoši ba swanetše go lemoga gore selo seo se hlalositšwe gabotse gabotse naa.Ge e le gore go nale dintlha tšeo e le go gore ga se di hlaloswe, barutwana ba ka phaphošing ba ka tlaleletša dintlha mafelelong.
12. Hlalosetša phaphoši ge e le gore ke nako ya bona ya go tsea karolo, ba swanetše go bolela godimo ba kwagale, ba le ke go ema kgenhle ba se ke ba šutašuta.
13. Hlalosetša phaphoši gore go ba swanetše go dula ka setu ba theeletše motho yo a bolelago.

Go swaya:

1. Šomiša mothlotlhatlhi wa ka mo fase go ela morutwana o mongwe le o mongwe.
2. Gatiša meputso ka gare ga puku ya Kelo.
3. Gape, tšea dintlha tšeo di sa go fetišego gabotse tšeo o nago le tšona ka bokgoni bja morutwana go theeletša le go bolela.

WEEK 4 THURSDAY

Seo se tlogo go elwa	Ga se a tšhwe a kgona		O a kgona/O tšweletše		O kgonne ka ditlhora	
Bokgoni ka kakaretšo ba go bolela	Go bothata go kwa morutwana ka ge a eya kwa le kwa kudu a sa dudišege	0	Morutwana o a kwagala mo nakong e ntši o eme thwii ga aye kwa le kwa.	1	Morutwana obolela gabotse, o a kwagala o bolela ka go bontšha maikutlo. Morutwana o eme thwii ga a ye kwa le kwa.	2
Mošongwana Dilo tše di nyakagegago: mmala, bogolo le bonnyane, boima.	Morutwana o hlalosa selo se se tee goba tše pedi gabotse	1-2	Morutwana o hlalosa dilo tše tharo gabotse	3-4	Morutwana o hlalosa dilo tše nne goba tše hlano gabotse.	5-6
Bokgoni bja go theeletsa	Morutwana o hlola lešata gantši goba o šitiša barutwana ba bangwe ge ba bolela.	0	Morutwana o na le nako ye a rasago ka yona goba a sitisa barutwana ba bangwe ge ba bolela.	1	Morutwana o ho-motše nako e ntši, o hlwaile tsebe o dutše ka setu ge ba bangwe ba bolela.	2

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 3 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgweedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound l, d

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 77, 105



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better.

Week 5 W
Week 5 W

[illegible][illegible][illegible]



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound e

15 min

Phonic Words

lee bela abela bela beela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter e

30 min

Handwriting Words

epa ema

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 36



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

tlase ntle gare kgorometša lepokisi
morago dula godimo



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 34, 35

Sound e

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Kopolla lefoko le tee la ditaba leo le ngwadilwego mo letlapeng gabotse

Dilo tše di nyakegago:

Letlapeng le tšhoko

Dipuku tša barutwana le dikryone

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge e le gore barutwana ba ditafoleng tša bona kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Ge o šupetša barutwana:

1. Botša barutwana gore lehono, ba tla ngwala ka selo se se diragetšego gae.
2. Ba hlalose tše gore bat la ngwala ka seo se ba diragetšego, ka gobane BANGWADI BA NGWALA KA SEO BA SE TSEBAGO.
3. Hlalosa gore ba swanetše go nagana ka selo seo se ba ditagaletšego pele ba ngwala, ka gobane BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
4. E re: Ke a tseba, Ke tla ngwala ka nako ye ke thušago mma go apea dijo tša letena.
5. Hlalosa gore o tla kgetha selo se tee se se nnyane sa maatlakgogedi seo se diragetšego ke o dutše o thuša bommago, ka gobane BANGWADI BA GODIŠA MOTSOTSWANA O TEE.
6. E re: Ke a tseba! Ke thušitše mma go hudua pitša.
7. Šomiša TŠHUPETŠO go thala maitemogelo a gago.

8. Hlalosa gore, lehono, bangwadi bat la tlaleletša lentšu mo sethalweng sa bona, ka gobane BANGWADI BA TLALELETŠA MANTŠU.
9. E re: Lehono o tla kopolla lefoko le “O ke nna.”
10. Šomiša TŠHUPETŠO go bontšha barutwana go tlaleletša lefoko. Kgonthišiša go THALA MOTHALADI GO EMELA LENTŠU LE LENGWE LE LENGWE.

Ditaelo tsa Bomolomo:

1. E re: Bjale ke nako ya gore le fetoge bangwadi.
2. Lehono le tla NAGANA PELE LE NGWALA.
3. Nagana ka selo se se tee se se nnyane seo se go diragaletšo ge o le gae, ka gobane BANGWADI BA GODIŠA MOTSOTSWANA O TEE .
4. Gopola, o swanetše go ngwala ka wena ka lebaka la gore BANGWADI BA NGWALA SEO BA SE TSEBAGO.
5. Kgopela barutwana ba tswalele mahlo a bona ba nagane.
6. Kgopela barutwana ba 2-3 go abelana ka dikakanyo tša bona le phaphoši.
7. EFA BARUTWANA DIPUKU.
8. Hlalosa gore bangwadi ba swanetše go humana letlakala la mathomo leo le sego la ngwalelwa selo.

Go ngwala:

1. Sepela sepela o lekola gore barutwana ba mo letlakaleng le le nepagetšego.
2. Botša barutwana go thala diswantšho tša bona.
3. Sepele ka phaphošing o feleletše KHONFERENSE YE NNYANE.
4. Gopotša barutwana go kopolla lefoko mo maphepheng a bona, ka lebaka la gore BANGADI KA MEHLA BA TLALELETŠA MANTŠU.
5. Ge o dutše o sepela, HLOHLOLETŠA BARUTWANA. Karolo engwe ya bohlokwa ya go ngwala ke go aga/bjala moya wa boitshepo mo barutwaneng. Ba swanetše go ikwa ba lokilogile go ngwala.

Ge barutwana ba na le metsotso e 20 ba thala ba botše ba eme. Ge thuto e fela tšea dipuku tša barutwana.

Go swaya:

1. Ngwala seo o se lemogilego ka mogwa wa go hlohloletša barutwana. Se e kaba naledi, sefahlego sa go bontšha lethabo go ba mantšu bjalo ka : O šomile gabotse
2. Šomiša mothalotlhathli go ela seo morutwana o mongwe le o mongwe a se tsebago.
3. Gatiša meputso le dipoelo pukung ya Kelo.
4. Gape, o ngwale dintlha le dilo tšeo di sa go fetišigo gabotse ka bokgoni bja morutwana ba go ngwala.

Seo se tlogo go elwa	Ga se a tšhwe a kgona		O a kgona/O tšweletše		O kgonne ka ditlhora	
Tšhomišo ya sebaka/ sekgoba	Morutwana o palelwa ke go šomiša sekgoba ka tsela ya maleba. Seswantšho ke se sennyane goba ga se mo magareng ga letlakala. Goba sehlogo ga se se ngwadiwe lefelong la maleba mo letlakaleng.	0	Morutwana o kwešiša botse gore o swanetše go sia sekgoba. Seswantšho ga se se se nnyane, se mo magareng ga letlakala. Sehlogo se dutše goba se ngwadilwe ka fase goba kgauswi le seswantšho.	1		
Mošomo: Seswantšho	Seswantšho ga se se felele goba se hloka dintlha	1	Seswantšho se feleletše ebile se na le dintlha.	2	Seswantšho se feleletše, se na le dintlha ebile se bontšha seo se diragalago.	3
Mošomo: Sehlogo/ Lefoko	Lefoko le fosagetše goba le kopollotšwe ka tsela ye e fosagetšego.	1	Lefoko le feleletse. Mantšu a se a kgao-gantšhwe ke methalo goba mantšu ga se a kopollwe ka tsela ye e nepagetšego.	2	Lefoko le feleletše ebile le nepagetše. Morutwana o šomišitše methaladi go arogantšha mantšu. Sehlogo goba lefoko di ngwadilwe mo mo sebakeng se se nepagetšego	3
Mošomo: bokgoni bja go hlola mabotse.	Morutwana o kopollotše letlapeng goba morutwaneng wo mongwe.	1	Morutwana o nale kgopolo ya gagwe. Morutwana o laetša bokgoni ge a thala le ge a ngwala.	2	Morutwana o nale kgopolo ya gagwe ebile o nale bokgoni bja maleba ge a thala le ge ngwala lefoko.	3

EXAMPLE





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2
DBE

SEHLOGO: Ba go kae?

MATLAKALA: 12-13



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound m

15 min

Phonic Words

mala alamela mela medu emela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter m

30 min

Handwriting Words

maoto molala

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 56



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE

SEHLOGO: Ba go kae?

MATLAKALA: 12-13

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Na mošemane wa mo seswantšhong sa pele o dutše kae?

Na mošemane yo a dutšeng hleng gay o mongwe o apere kepise ye bjang ka mmala?

Na mosetsana yo a kgorometšago yo mongwe ka morago o apere borokgo bja mmala wo mo bjang?

Na mosetsana wa go dula go dula godimo ga setulo o apere dieta tše di bjang?

Na mosetsana yo a lego ka pele ga setulo o apere dieta goba gase a apara dieta?

DIKARABO

Ka tlase ga lepokisi.

Talamorogo.

Pinki.

Tše dintsho.

Ga se a apara dieta.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound m

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kona go:

- Thala seswantšho go fetiš a molaetša molaetša
- Bolela ka seswantšho go fetiša molaetša
- Bala mafoko ao ba a ngwadilego

Dilo tše di nyakegago:

Dipuku tša barutwana mo ba thadilego ka Labobedi

Sethalwa sa gago sa ka Labobedi, se thadilwe mo letlapeng

Go itokisetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge e le gore barutwana ba ditafoleng tša bona kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Go šupetša barutwana:

1. Beke ya go feta, re ithutile gore BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWALAGO.
2. Lehono re tla balela mogwera wag ago sengwalwa sa gago.
3. Re tla dira se re šomiša go SOKOLOGA LE GO BOLELA go swana le beke ya go feta.
4. Kgopela morutwana o tee a tle ka pele ga phaphoši ka puku ya gagwe.
5. Hlalosa gore o mongwe le o mongwe o tla humana sebaka go 'bala'ka sengwala sa gagwe.
6. Hlalosetša morutwana o a tlilego ka pele ga phaphoši sengwalwa sa gago.
7. Ge o fetsa, efa morutwana sebaka sa gago hlalosetša sethalwa sa gagwe.

Ditaelo tša bomolomo:

1. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BARUTWANA.
2. Kgopela barutwana go bula dithalwa tša ka Labobedi.
3. Botša barutwana gore bjale, bat la balela mogwera wa gagwe sengwalwa sa gagwe ka gobane BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWADILEGO.
4. Hlalosetša barutwana gore ba swanetše go SOKOLOGA LE GO BOLELA le motho yo a lego kgauswi le yena, bjalo ka ge o dirile.
5. Ge barutwana ba SOKOLOGA LE GO BOLELA, sepela ka phaphošing. Theeletša seo barutwana ba se bolelago gomme o botšiše dipotšišo.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KA GARE GA

PHAPHOŠI

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Poledišano (Dipotšišo le Dikarabo)

1. Ke eng seo o se bonago ka mo phaphošing ye e sego gona ka phaphošing ya lena? (Mpša, patla ya krikhete le dikgwele, digaretene, phoustara ya boiphemelo mebileng, sinki, bj bj.)
2. Naa o ka rata go ba le phaphoši ya go swana le ye? (Karabo engwe le engwe ya maleba.)
3. Ke ka lebaka la eng goba ke ka lebaka la eng go se bjale? (Karabo engwe le engwe ya maleba.)
4. O nagana bana ba mo tafoleng ba dira eng? (Ba raloka ka dibapadišwa mo santeng.)
5. Naa o rata go dira seo? Ke ka lebaka la eng? (Karabo engwe le engwe ya maleba.)

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound e, m

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 37, 57



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 6

**WE
EK**

6

If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse.

Jim Rohn



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound i
15 min

Phonic Words

ila ima imela dira madi



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter i
30 min

Handwriting Words

ipona ithuta

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 44



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

founu nose moropa koloi vuvuzela
mpša pula sefofane



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 42, 43

Sound i

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Go fana ka dikakanyo tša go ngwala ka go abelana
- Go theeletša dikakanyo tša barutwana ba bangwe

Dilo tšeo o swanetšego go ba le tšona:

- Phoustara : Ka gare ga phaphoši
- Pampiri ya tšhate ya kanegelo

Go itokišetša:

1. Lekeletša phoustara mo barutwana kamoka ba ka kgonago go e bona.
2. Tanya šedi ya barutwana.
3. Ge e le gore barutwana ba mo ditafoleng tša bona, kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga ditafole tša bona.

Ge o šupetša barutwana:

1. Botša barutwana: Lehono le tla theeletša le go hlama kanegelo ka phoustara.
2. Šupetša barutwana moanegwathwadi o a ralokago ka dipololoko godimo ga mmete.
3. E re: o ke Lesedi. Ke tla le anegela kanegelo ye ke e HLAMILEGO ka Lesedi.
4. Balela phaphoši kanegelo ya phaphoši gomme o hlabose lentšu: *Lesed o feditše mosomo wa gagwe ka pela. "Agaa!" gwa nagana Lesdi, "Ke raloka ka dipoloko!" O ntshitse dipoloko a human sebaka mo a ka ralokelago gona mo mmeteng. O ile a thoma go paka dipololoko gabotse. Ge a ntše a pakelela pololoko ya mafelelo kua godimo, wa mphato wa gagwe Mpho, a tloga mo a dutšeng ka lebelo a kitimela ntlwaneng ya boithomelo. O be a se a lebelo mo a yago gona a thula Lesedi. Ruthu! Tora/sehloa sa gagwe sa phuhlamela fase.*

Poledišano ya Bomolomo:

1. Botša barutwana: Re fetša go bala kanegelo ka Lesedi. Gonabjale re tla hlama kanegelo ka selo se se kgahlišago ka phoustara. Re tla dira se mmogo.
2. Gopotša barutwana gore ba emiše letsogo ge ba nyaka go bolela.
3. Kgopela barutwana: Ke eng selo sa maatlakgogedi seo o se bonago mo phoustareng?
4. Theeletša dikakanyo tsa barutwana.
5. Šoma mmogo le barutwana, kgetha selo seo o tlogo go ngwala ka sona. Mohlala: Bana ba ba kitimakitimago.
6. Kgopela barutwana go fa bana maina (bao ba kitimago) le morutiši.
7. Kgopela barutwana go nagana ka seo se diragetšego pele bana ba thoma go raloka.
8. E re barutwana ba fane ka dikakanyo tša bona.
9. Tšea sephetho ka ka lefoko la mathomo. Mohlala: "Mrs Moeng o boditše Kgomotso le Tumi gore ba thale mmapahlogo." Biletša lefoko godimo.
10. THALA MOTHALADI GO EMELA LENTŠU LE LENGWE LE LE LENGWE.
11. Bolela godimo seo o se naganago le seo o se dirago.
12. Mohlala: Ke tla thoma lefoko la ka mo mothalong o (šupa mothalo wa mathomo), ka gobane ka mehla re ngwala go tloga ka letsogong la ngele go ya ka lehlakoreng la go ja, le go tloga godimo o theogela fase. Ke thoma ka hlaka e kgolo ka gobane ka mehla re thoma ka tlhaka e kgolo. Bjale ke ngwala 'o' le 'h'. E ba le ga ka tsela ye 'Moh'. Ke swanetše go šia sekgoba ke ye mo mothalading pele ke thoma lentšu la go latela...ke Moeng. Moeng- (gatelela modumo wa mathomo) MMMoeng. Moeng e thoma ka /m/ ke a tseba e thoma ka tlhaka ya M. Gonabjale ke tla ngwala 'o'. Ke modumo o fe wa go latela o re o kwago? Eng, ke 'e' – re thutile modumo o beke ya go feta, naa ga go bjalo?
13. Ngwala mantšu mo mothalading o mongwe le o mongwe, o bolela godimo.
14. Bala lefoko, o šupa lentšu le lengwe le le lengwe ge o ntše o bala: Moh. MoengoboditšeKgomotsoleTumigothaladimmapahlogo.
15. Botšiša barutwana: Ke ka lebaka la eng ba se ditafoleng tša bona?
16. E re barutwana ba go fapafapana ba abelane ka dikakanyo.
17. Tšea sephetho ka lefoko la bobedi. Mohlala: "Tšhipi e letše Kgomotso le Tumi ba fofela godimo." Biletša lefoko le godimo.
18. Ge o šetše o tšeere sephetho ka mafoko, šupetša barutwana gore ba ngwale mafoko bjang, ba šomiša dikgato gape go tloga 8-14.
19. Botšiša barutwana: Ke eng sa go latela seo o naganang gore se tla diragala.
20. E re barutwana ba go fapafapana ba abelane ka dikakanyo.
21. Tšea sephetho ka lefoko la mafelelo. Mohlala: "Mrs Moeng o be a kwatile. O boditše Kgomotso le Tumi go hlwekiša phaphoši." Balela lefoko godimo.
22. Ge o šetše o tšeere sephetho ka mafoko, laetša barutwana go ngwala mafoko o šomiša gape dikgato 8 - 14.
23. Ge le feditše, balang kanegelo kamoka ga lena.
24. Gopotša barutwana gore BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWALAGO.
25. HLOHLOLETŠA BARUTWANA o ba rete ge ba kgonne go ihlamela kanegelo.
26. Lekeletša kanegelo ye e feleletšego mo nkhutlwaneng ya go bala.

Go swaya:

1. Šomiša mothalothlatlhi o ka mo fase go lekola morutwana o mongwe le o mongwe .
2. Gatiša dipelo pukung ya Kelo.
3. Gape, o ngwale dintlha le dilo tšeo di sa go fetišego gabotse ka bokgoni bja morutwana ba go ngwala.

Seo se tlogo go elwa	Ga se a tšhwe a kgona		O a kgona/O tšweletše		O kgonne ka ditlhora	
Mošomo: O fana ka dikakanyo tša kanegelo	Morutwana ga a iteke go go fana ka dikakanyo tša kanegelo	1-2	Morutwana o a iteka go fana kaa dikakanyo tša kanegelo efela dikgopolo tša ka mehla a se a ihlamele tšona goba ga se tša maleba.	3-4	Morutwana o mafolofolo, o tšeya karolo mo thutong. O fana ka dikakanyo tšeo a ihlametšego tšona ebile di maleba..	5
Bokgoni bja go theeletša:	Morutwana o dula a rasa goba o šitiša barutwana ba bangwe go bolela.	0	Morutwana o na le go rasa goba o na le go šitiša barutwana ba bangwe go bolela	1	Morutwana o dula a homotše nakong e ntši. O hlwaya tsebe, o dula ka setu ge ba bangwe ba bolela.	2
Mošomo: bokgoni bja go hlola mabotse.	Morutwana o kopotše letlapeng goba morutwaneng wo mongwe.	1	Morutwana o nale kgopolo ya gagwe. Morutwana o laetša bokgoni ge a thala le ge a ngwala.	2	Morutwana o nale kgopolo ya gagwe ebile o nale bokgoni bja maleba ge a thala le ge ngwala lefoko.	3

EXAMPLE

Moh Moeng o poditše
Kgomotso le Tumi gore ba
thale mmapa - hlogo. Tšhipi e
lotše Kgomotso le Tumi ba
fofela godimo. Moh Moeng o
be a kwatile. O poditše
Kgomotso le Tumi go
hlwekisa phaphoši.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Na e dira lešata
le le bjang?
MATLAKALA: 14



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound r

15 min

Phonic Words

rera reile meriri iri rema



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter r

30 min

Handwriting Words

reka reila

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE

SEHLOGO: Na e dira lešata le le bjang?

MATLAKALA: 14

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Na mpša e dira le lebjang?

Na moropa o dira lešata le lebjang?

Na nose e dira lešata le le bjang?

Na mmala wa thekisi ke wo mo bjang?

Na monna yo a relago thuthuthu o apere eng hlogong?

DIKARABO

Hauhau!

Dum dum!

Zzzzzzz!

Khwibidu

Helemete.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound r

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša

Dilo tše dinyakegago:

- Phoustara: Ka gare ga phaphoši
- Dipuku tša barutwana le dikryone
- Kanegelo ya sengwalwa sa go abelana go tšwa thutong ya Labobedi

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge e le gore barutwana ba ditafoleng tša bona, kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Ditaelo tša Bomolomo:

1. Botša barutwana gore lehono, ba tla theeletša kanegelo yeo phaphoši e engwadilego ka Labobedi.
2. Barutwana ba swanetše go kgetha karolo e tee ya kanegelo ba ratago kudu go ngwala ka yona.
3. Barutwana ba swanetše go theeletša kanegelo gabotse.
4. Balela sengwalwa sa go abelana godimo ka phaphošing.

Go šupetša barutwana:

1. E re: Ke swanetše go humana karolo yeo ke e ratago kudu ya kanegelo pele ke ngwala, ka gobane BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA
2. Kgetha lefoko le tee go tšwa kanegelong, go swana : "Moh Moeng o boditše Kgomoetso and Tumi go thala mmaphahlogo
3. E re: Ke tla ngwala ka Kgomoetso le Tumi ba thala mmaphahlogo
4. Šomiša TŠHUPETŠO go thala seswantšho ka lefoko go tšwa kanegelong.

Go ngwala:

1. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
2. Botša barutwana go nagana ka seo ba tla go go ngwala ka sona, BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
3. Kgopela barutwana ba 2-3 go ithaopa go abelana seo ba tlogo go ngwala ka sona.
4. Laela barutwana go thoma go ngwala.
5. Ge barutwana ba dutše ba ngwala, sepela ka phaphošing o feleletše KHONFERENSE E NNYANE.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KA GARE GA

PHAPHOŠI

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Vocabulary

Tlotlontšu (Lenano la mantšu a maswa a tlotlontšu)

1. Sutukheisi
2. Sebjanatsopa
3. Poraše ya go penta
4. Bokgabo
5. Moriti

Dipolelo:

- Ge thuto le fela barutwana ba tla:
- Ba be ithutile go hlalosa maikutlo ka se se hlagilego, gomme ba fa mabaka a maikutlo ao.
- Ba abelane ka maikutlo a bona a letšatši la mathomo sekolong.
- Ba ithutile ebile ba itlwaeditše bokgoni ba go bolela.
- Ba theeditše ba mphato ba abelana ka maikutlo a bona a letšatši la mathomo sekolong.

Dilo tšeo o swanetšego go ba le tšona:

- Maitemogelo a gago ao o a beakantšhitšego
- Mothalotlhatlhi le puku ya gago ya kelo

Tlhalošo ya thuto:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. E ba le poledišano ka maikutlo – botšiša barutwana gore ke eng seo se ba thabišang, ke e seo se ba nyamišago.
3. Halolosa barutwana gore o nyaka o mongwe le o mongwe wa bona gore ba ikwele bjang ka letšatši la bona la mathomo sekolong, le gore ke ka lebaka la eng ba bile le maikutlo ao.
4. Laetša barutwana se ka go ba fa /abelana ka mohlala wa gago. Gatelelela mantšu ao a bontšhago maikutlo a gago:
 - Ka letšatši la mathomo sekolong ke be ke thabile kudu go hlakana le wena.
 - Ke be thabile ka lebaka la gore ke rata go hwetša barutwana ba baswa ba mphato wa 1.
 - Ke tshwenyegile ba ba bangwe ba lena ba tla ikwa ba nyamile e bile ba lla, ka gobane a ke rata go bona bana ba ba nyamilego.
 - Ke be be nyamile ka gobane ke tlogetše bomma ba lwala kua gae.
5. Gopotša barutwana gore ba swanetše go ema ka go lokologa bas a šute šute, ba bolele godimo gomme ba hlaboše lentšu gore batho kamoka ba kgone go kwa.
6. Gape hlalose tša barutwana gore ba swanetše go ba le polane ya seo ba tla go go se bolela gore ba se ke ba ipoeletša.
7. La mafelelo, kgopela barutwana go dula ka setu ba theeletše ge barutwana ba bangwe ba bolela.

Go swaya:

1. Šomiša mothalotlhatlhi wa ka mo fase go ela morutwana o mongwe le o mongwe.
2. Gatiša meputso ka gare ga puku ya Kelo.
3. Gape, tšea dintlha tšeo di sa go fetišigo gabotse tšeo o nago le tšona ka bokgoni bja morutwana go theeletša le go bolela.

Seo se tlogo go elwa	Ga se a tšhwe a kgona	O a kgona/O tšweletše	O kgonne ka ditlhora			
Bokgoni ka kakaretšo ba go bolela	Go bothata go kwa morutwana o ya kwa le kwa o ipoeletša gantši.	1	Morutwana o a kwagala o eme ka go otloga ga a ye kwa le kwa. Morutwana ga a ipoeletše le ga tee.	2	Morutwana o bolela gabotse ebile o kwagala botse. Morutwana o eme ka go otloga e bile ga aye kwa le kwa. Morutwana ga a boeletše seo a se boletšego.	3
Mošongwana-na Dilo tše di nyakegago: hlaloso ya maikutlo le mabaka a maikutlo ao.	Morutwana o hlalosa ntlha e tee ya maikutlo ka lebaka. Goba morutwana o hlalosa maikutlo ka dintlha tše pedi , eupša ga a fe lebaka.	1-2	Morutwana o hlalosa maikutlo a mabedi a fahlela ka mabaka. Goba morutwana o hlalosa maikutlo a mararo goba go feta efela ga a fe mabaka.	3-4	Morutwana o hlalosa mabaka a mararo goba go go feta a fahlela ka mabaka.	5-6
Bokgoni bja go theeletša	Morutwana o hlola lešata gantši goba o šitiša barutwana ba bangwe ge ba bolela.	0	Morutwana o na le nako ye a rasgo ka yona goba a šitiša barutwana ba bangwe ge ba bolela.	1	Morutwana o ho-motše nako e ntši, o hlwaile tsebe o dutše ka setu ge ba bangwe ba bolela.	2

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound i, r

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 45, 73



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 7



I facilitate thinking. I engage minds. I listen
to questions. I encourage risk. I support
struggle. I cultivate dreams. I learn everyday.
I teach.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound o
15 min

Phonic Words

Oma olela opela opa molomo



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter o
30 min

Handwriting Words

otla omiša

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 32



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

mabottlelo lebone bela katse dibjana
meetse aene mankgwari



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 30, 31

Sound o

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Ngwala lefoko o šomiša tlhakamodumo yeo le ithutilego ka yona.

Dilo tše di nyakegago:

Letlapa le tšhoko

Dipuku tša barutwana le dikryone

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Gee le gore barutwana ba ditafoleng tša bona kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tsona.

Ge o šupetša barutwana:

1. Botša barutwana gore lehono, ba tla ngwala ka selo se sengwe sa go kgahliša seo se ba diragaletšego.
2. Hlalosa gore ba tla ngwala ka bona, ka lebaka la gore BANGWADI BA NGWALA KA SEO BA SE TSEBAGO.
3. Hlalosa gore o tla nagana ka selo se se diragetšego ka lebaka la gore BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
4. E re: Ke a tseba, Ke tla ngwala ka letšatši la ka la matswalo.
5. Hlalosa gore o tla kgetha selonyana se se tee se se diragetšego, ka gobane BANGWADI BA GODIŠA MOTSOTSWANA O TEE.
6. E re: Ke a tseba! Ka letšatši la ka la matswalo, bomma ba nreketše khekhe. Ge a e ntšha ka gae kamoka ba ile ba nkepelela.

7. Šomiša TŠHUPETŠO go thala maitemogelo a gago.
8. Hlalosa gore, lehono, bangwadi bat la tlaleletša lefoko go seo ba se thadilego, ka gobane BANGWADI KA MEHLA BA TLALELETŠA MANTŠU.
9. E re: Lehono o tla šomiša tlhakamodumo go leka go ngwala mantšu ao o a tsebago.
10. Hlalosa gore lehono, re tla leka se sengwe se se swa. Lehono re tla BITŠA LENTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ra ngwala medumo kamoka ye re e kwago.
11. E re: Ke nyaka go ngwala mantšu a: Ba lelapa ba nkepeletše.
12. THALA MOTHALADI GO EMELA LENTŠU LE LENGWE LE LENGWE.
13. Šomiša TŠHUPETŠO go laetša bangwadi gore o dira bjang ge o BOLELA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme o gwala medumo ye o ekwago.

Ditaelo tša Bomolomo:

1. E re: Bjalo ke nako ya lena ya go ba bangwadi.
2. Lehono o tla NAGANA PELE O NGWALA.
3. Nagana ka selo se sennyna seo se diregaletšego mogwera wa gago, ka gobane BANGWADI BA GODIŠA MOTSWOTSWANA O TEE.
4. Gopola , o tla ngwala ka wena ka lebaka la gore BANGWADI BA NGWALA SEO BA SE TSEBAGO.
5. Kgopela barutwana go tswalela mahlo a bona ba nagane.
6. Kgopela barutwana ba 2-3 go abelana ka dikakanyo tša bona le phaphoši.
7. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
8. Hlalosetša bangwadi gore ba humane letlakala la mathomo la go se ngwalele selo ka gare ga puku tša bona.

Go ngwala:

1. Sepela sepela ka phaphošing o lekola gore barutwana ba butše letlakala le le nepagetšego.
2. Botša barutwana go thoma go thala diswantšho tša bona.
3. Gopotša barutwana go tlaleletša go sethalwa sa bona ba šomiša medumo ye ba e tsebago ka gobane BANGWADI KA MEHLA BA TLALELETŠA MANTŠU.
4. Gopotša barutwana go BITSA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale modumo o ba o kwago.
5. Sepela ka phaphošing o feleletše KHONFERENSE E NNYANE
6. Ka nako ya khonferense e nnyane, thuša barutwana GO BOLELA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo kamoka ye ba e kwago.
7. Ka nako ya khonferense e nnyane kgopela barutwana go go BALELA SEO BA SE NGWADILEGO.
8. Ge o dutše o sepela sepela, HLOHLOLETŠA BARUTWANA. Karolo engwe ya bohlokwa ya go ngwala ke go aga/ bjala boitshepo mo barutwaneng. Ba swanetše go kwa ba lokologile go ngwala
9. Ge barutwana ba ba thadile metsotso ye e ka ba go e20, ba laele gore ba eme. Ge thuto e fela, tšea dipuku tša barutwana.

Go swaya:

1. Ngwala seo o se lemogilego ka mogwa wa go hlohloletša barutwana. Se e kaba naledi, sefahlego sa go bontšha lethabo go ba mantšu bjalo ka : O šomile gabotse
2. Šomiša mothalo tlhathli go ela seo morutwana o mongwe le o mongwe a se tsebago.
3. Gatiša meputso le dipoelo pukung ya Kelo.
4. Gape, o ngwale dintlha le dilo tšeo di sa go fetišigo gabotse ka bokgoni bja morutwana ba go ngwala.

Seo se tlogo go elwa	Ga se a tšhwe a kgona	O a kgona/O tšweletše	O kgonne ka ditlhora
Tšhomišo ya sebaka/ sekgoba	Morutwana o palelwa ke go šomiša sekgoba ka tsela ya maleba. Seswantšho ke se sennyane goba ga se mo magareng ga letlakala. Goba sehlogo ga se se ngwadiwe lefelong la maleba mo letlakaleng.	0	1
Mošomo: Seswantšho	Seswantšho ga se se felele goba se hloka dintlha	1	2
Mošomo: O ngwala mantšu a šomiša tlhaka ya modumo o a ithutilego ka ona	Morutwana a se a iteke go tlaleletša mantšu mo letlakaleng la gagwe.	1	2
Mošomo: bokgoni bja go hlola mabotse.	Morutwana o kopolotše letlapeng goba morutwaneng wo mongwe.	1	2

EXAMPLE





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4
15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Bo ipabalelo ka gae?
MATLAKALA: 16



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound o
15 min

Phonic Words

ota bona ora loma roma



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5
15 min



Handwriting

Form new letter

Letter o
30 min

Handwriting Words

moloi molora

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6
15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE

SEHLOGO: Bo ipabalelo ka gae?

MATLAKALA: 16

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Ke ka lebaka la eng go le kotsi go rwala dibjana tše dintši ka nako e tee?

Mabotlelo a go thubega mo fase a ka hlola kotsi efe?

Ke ka lebaka la eng re sa swanela go lokela menwana goba dipene ka gare ga polaka ya mohlagase?

Na go lokile go obelela meets a go bela setofong? Efa lebaka?

Na kotsi yenngwe yeo o e bonago mo seswantšhong ke efe?

DIKARABO

Di tla thubega.

A tka tlhaba motho/ngwana.

Ka gobane o ka šoukega goba wa swa.

Aowa, o tla swa.

Karabo ya morutwana ya maleba.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound o

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Bolela ka seswantšho go fetiša molaetša
- Bala mantšu a thutomodumo ao ba a ngwadilego

Dilo tše di nyakegago:

Dipuku tša barutwana tsa go ba le sethalwa sa ka Labobedi
Sethalwa sa ka Labobedi, se thadilwe mo letlapeng

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge ele gore barutwana ba ditafoleng tša bona kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Ge o šupetša barutwana:

1. Lehono re tla abelana seo re se ngwadilego le phaphoši ka gobane BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWADILEGO.
2. Lehono re tla lebelela sethalwa sa rena gomme ra anegela phaphoši ka seo re se thadilego.
3. Šupetša barutwana seswantšho se o se thadilego, o balele barutwana mantšu a gago a modumo.

Ditaelo tša Bomolomo:

1. Botša barutwana gore ka se sebaka, ba tla balela phaphoši ka gobane BANGWADI BA BALA SE BA SE NGWADILEGO.
2. EFA BARUTWANA DIPUKU.
3. Kgopela barutwana go bula sethalwa sa ka Labobedi.
4. Kgopela barutwana ba 2-3 go ithaopa go bala seo ba se ngwadilego.

5. Efa morutwana o mongwe le o mongwe sebaka sa go hlalosa sethalwa sa gagwe.
6. Kgopela barutwana go balele godimo mantšu a thutomodumo ao ba a ngwadilego.
7. Ka morago ga moithaopi o mongwe le o mongwe a feditše, kgopela phaphoši gore ba mmethetele matsogo. Se se aga/bjala boitshepo.
8. Bitša barutwana ba mmalwa go abelana ka dinagelo tša bona, ba šomiše nako ye e šetšego.
9. Kgopela barutwana gore ba bethe matsogo ge ngwana o mongwe le o mongwe a fetša go bolela.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KA GARE GA

PHAPHOŠI

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Poledišano (Dipotšišo le Dikarabo)

1. Naa barutwana ba ithuta modumo o mo fe? (a)
2. O tseba se bjang? (Go na le mmapahlogo mo letlapeng o na le mantšu a 'a'.)
3. Lebelela roboto mo phoustara ya boiphemelo mebileng. Naa mebala ya go fapafapana e emetšeng?(khwibidu – ema; serolwana – hlokomela; talamorogo – o ka tshela/sepela.)
4. O nagana gore phaphoši e ditshila goba e hlwekile? O reng o nagana bjalo? (Karabo engwe le engwe ya maleba.)
5. Naa ke mošongwana o fe o nyakago go o dira? Ke ka lebaka la eng? (Karabo engwe le engwe ya maleba.)

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgweedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound o

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 33



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min


Assessment activity

10 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 8



From your parents you learn love and laughter
and how to put one foot in front of the other.
But when books are opened you discover you
have wings. **Helen Hayes**



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound p
15 min

Phonic Words

pula pere ripa pipa pala



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting

Form new letter

Letter p
30 min

Handwriting Words

puno putsa

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 40



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

pere kwana tonki pešana nku
kolobe putšana kolobjana



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 38, 39

Sound p

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Go ngwala lefoko ka tlhaka ya modumo o ba ithutilego ona.

Dilo tše dinyakegago:

Letlapa le tšhoko

Dipuku tša barutwana le dikryone

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Gee le gore barutwana ba ditafoleng tša bona kgonthišiša gore ga gona selo godimo ga tšona.

Ge o šupetša barutwana:

1. Botša barutwana gore lehono re tla itlwaetša gore re BITŠA BJANG LENTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme re ngwale medumo kamoka ye re e kwago.
2. Botša barutwana gore lehono, bat la ngwala ka selo se se diragetšego a na le mogwera wa gagwe.
3. Ba hlalose tše gore ba tla ngwala ka bona, ka gobane BANGWADI BA NGWALA SEO BA SE TSEBAGO.
4. Hlaloa gore o nagana pele ka se se diragetšego pele o ngwala, ka gobane BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
5. E re: Ke a tseba! Ke tla ngwala ka mogwera wa ka Palesa.
6. Hlaloa gore o tla kgetha selo se se nnyana sa maatlakgogedi seo se diragetšego ka mogwera ka ka gobane BANGWADI BA GODIŠA MOTSOTSWANA O TEE.
7. E re: Ke a tseba! Ke tla ngwala ka Palesa ge re humana segwagwa ka ka moragao ga ntlo ya gabo.

8. Šomiša TŠHUPETŠO go thala maitemogelo a gago.
9. Hlalosa gore lehono, bangwadi ba tla tlaleletša lentšu go seo ba se thadilego, ka gobane BANGWADI BA TLALELETŠA MANTŠU KA MEHLA.
10. E re: Lehono o tla šomiša ditlhaka tša medumo go leka go ngwala mantšu ao o a tsebago.
11. Lehono re tla BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme re ngwale medumo kamoka eo re a kwago.
12. E re: Ke nyaka go ngwala mantšu a: Re humane segwagwa.
13. THALA MOTHALADI GO EMELA LENTŠU LE LENGWE LE LENGWE.
14. Šomiša TŠHUPETŠO go laetša bangwadi gore o dira bjang ge o BOLELA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme o gwala medumo ye o ekwago.

Ditaelo tša Bomolomo:

1. E re: Bjalo ke nako ya lena ya go ba bangwadi.
2. Lehono o tla NAGANA PELE O NGWALA.
3. Nagana ka selo se sennyna seo se diregaletšego mogwera wa gago, ka gobane BANGWADI BA GODIŠA MOTSWOTSWANA O TEE.
4. Gopola , o tla ngwala ka wena ka lebaka la gore BANGWADI BA NGWALA SEO BA SE TSEBAGO.
5. Kgopela barutwana go tswalela mahlo a bona ba nagane.
6. Kgopela barutwana ba 2-3 go abelana ka dikakanyo tša bona le phaphoši.
7. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
8. Hlalosetša bangwadi gore ba humane letlakala la mathomo la go se ngwalele selo ka gare ga puku tša bona.

Go ngwala:


1. Sepela sepela ka phaphošing o lekola gore barutwana ba butše letlakala le le nepagetšego.
2. Botša barutwana go thoma go thala diswantšho tša bona.
3. Gopotša barutwana go tlaleletša go sethalwa sa bona ba šomiša medumo ye ba e tsebago ka gobane BANGWADI KA MEHLA BA TLALELETSA MANTŠU.
4. Gopotša barutwana go BITŠA MANTSU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale modumo o ba o kwago.
5. Sepela ka phaphošing o feleletše KHONFERENSE E NNYANE
6. Ka nako ya khonferense e nnyane, thuša barutwana GO BOLELA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo kamoka ye ba e kwago.
7. Ka nako ya khonferense e nnyane kgopela barutwana go go BALELA SEO BA SE NGWADILEGO.
8. Ge o dutše o sepela sepela, HLOHLOLETSA BARUTWANA. Karolo engwe ya bohlokwa ya go ngwala ke go aga/ bjala boitshepo mo barutwaneng. Ba swanetše go kwa ba lokologile go ngwala
9. Ge barutwana ba ba thadile metsotso ye e ka ba go e 20, ba laele gore ba eme. Ge thuto e fela, tšea dipuku tša barutwana

Go swaya:

1. Ngwala seo o se lemogilego ka mokgwa wa go hlohloletša barutwana. Se e kaba naledi, sefahlego sa go bontšha lethabo go ba mantšu bjalo ka : O šomile gabotse
2. Šomiša mothalo tlhathli go ela seo morutwana o mongwe le o mongwe a se tsebago.
3. Gatiša meputso le dipelo pukung ya Kelo.
4. Gape, o ngwale dintlha le dilo tšeo di sa go fetišigo gabotse ka bokgoni bja morutwana ba go ngwala.

Seo se tlogo go elwa	Ga se a tšhwe a kgona	O a kgona/O tšweletše	O kgonne ka ditlhora
Tshomišo ya sebaka/ sekgoba	Morutwana o palelwa ke go šomiša sekgoba ka tsela ya maleba. Seswntšho ke se sennyane goba ga se mo magareng ga letlakala. Goba sehlogo ga se se ngwadiwe lefelong la maleba mo letlakaleng.	0	1
Mošomo: Seswantšho	Seswantšho ga se se felele goba se hloka dintlha	1	2
Mošomo: O ngwala mantšu a šomiša tlhaka ya modumo o a ithutilego ka ona	Morutwana a se a iteke go tlaletša mantšu mo letlakaleng la gagwe	1	2
Mošomo: bokgoni bja go hlola mabotse.	Morutwana o kopilotše letlapeng goba morutwaneng wo mongwe.	1	2

EXAMPLE



Re hwtš segwdgwd.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Go nyalanya
MATLAKALA: 18



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound p
15 min

Phonic Words

pela pene pudi pane palo



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter p
30 min

Handwriting Words

pana palela

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6
15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Go nyalanya
MATLAKALA: 18

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Na ngwana wa pere o bitšwa eng?

Na Kwana ke ngwana wa eng?

Na ngwana wa kolobe o bitšwa eng?

Na mmala wa serurubele ke wo mo bjang?

Na diphoofolo tšeo di lego mo letlakaleng la 18 le 18 di dula kae?

DIKARABO

Pešana.

Nku.

Kolobjana.

Phepholo.

Polaseng.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound p

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Bolela ka diswantšho tša bona go fetiša molaetša
- Bala mantšu a modumo ao ba a ngwadilego

Dilo tše di nyakegago:

Dipuku tša barutwana tša sethalwa sa ka Labobedi

Sethalwa sa gago sa ka Labobedi, se thadilwe mo letlapeng

Go itokišetša:

1. Tanya šedi ya barutwana.
2. Ge e le gore barutwana ba ditafoleng tša bona kgonthišiša gore ga go na selo godimo ga tšona.

Go šupetša barutwana:

1. Ka Labobedi, re ithutile gore re ka tlaleletša re šomiša mantšu ao re ithutilego ona – RE KA BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme re ngwale modumo o re o kwago.
2. Re a tseba gore BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWADILEGO.
3. Lehono re tla balela mogwera wa ka se ke se ngwadilego. Lehono o ka hlalosa seswantšho sa gago gomme o bale mantšu ao o a ngwadilego.
4. Re tla dira se re šomiša mokgwa wa go SOKOLOGA O BOLELE.
5. Kgopela morutwana o tee gore a tle ka pele ga phaphoši le puku ya gagwe.
6. Hlalosa gore morutwana o mongwe le o mongwe o tla humana sebaka sa go anega ka seo a se ngwadilego.

7. Hlalosetša sengwalwa sa gago morutwana o a tlilego ka pele ga phaphoši. Bala mantšu ao o a ngwadilego.
8. Kgopela morutwana go bala sengwalwa sa gagwe.
9. Ge o fetša efa morutwana sebaka sa go hlalosa sethwala sa gagwe.
10. Kgopela barutwana go bala mantšu ao ba a ngwadilego.

Ditaelo tša Bomolomo:

1. EFA BARUTWANA DIPUKU.
2. Kgopela barutwana go bula sethalwa sa bona sa ka Labobedi.
3. Botša barutwana gore ka se sebaka, bat la balela mogwera wa bona seo ba se ngwadilego ka gobane BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWADILEGO.
4. Hlalosa gore barutwana ba swanetše go RETOLOGA BA BOLELE le motho yo a le go kgauswi le bona, bjalo ka ge o dirile.
5. Ge barutwana ba RETOLOGA BA BOLELA, sepela ka phaphošing . Theeletša seo barutwana ba se bolelago gomme o ba botšiše dipotšišo.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KWA GAE

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Vocabulary

1. Tlotlontšu (Lenaneo la tlotlontšu e mpsha)
2. dikhapoto
3. go loga
4. ketlele ya tee
5. marontho
6. digaratene

Dilo tšeo swanetsego go ba le tsona:

- 1 x lephephe le le kopollotšwego le lekgomareditšwego la morutwana o mongwe le o mongwe.

Bomolomo:

1. E re barutwana ba ye madulong a bona ka dipuku tša bona le dikryone.
2. Bala goba o ba anegele kanegelo ye e latelago:

Lehono morutisi wa rena o thomile go re botša ka melawana ya ka phaphošing. O rile re swanetše go thušana le go loka. O rile ga re a swanela go raloka ka phaphošing. Mohumagadi Nkosi o tlile a ema lebating a bolela le morutiši wa rena. Ba boletše nako e telele. Kamoka ga rena re be re ekwa bodutu. Karabo, Lerato and Lesedi ba thomile ba raloka ba kitimišana ka phaphošing. Morutiši o ile a befelwa. O ile a re Karabo, Lerato and Lesedi ba šale ka phaphošing ka nako ya go bapala, ba beye dihlogo tša bona mo tafoleng.

3. Efa morutwana o mongwe le o mongwe lephephe la mošomo le le kopolotšwego.
4. Efa barutwana ditaelo tše di latelago:
 - a. Ngwala letšatšikgwedi ka gare ga puku tša lena.
 - b. Ngwala dinomoro ka tatelano ye e nepagetšego o šomiša dinomoro tše 1, 2 le 3.
 - c. Ripa diswantšho.
 - d. Kgomaretša diswantšho ka fase ga se sengwe le se sengwe ka tatelano ye e nepagetšego.
 - e. Efa seswantšho mmala ka kryone.
5. Sa go latela hlalose tša barutwana ge ba dutše ba šoma ka setu, o tla ba bitša gore ba tle tafoleng ya gago ka diphere go go anegela kanegelo.
6. Ge ba dutše ba etla ka diphere tafoleng ya gago, ba swanetše go tla le dipuku tša bona gore o di lekole e bile o di swaye.
7. Ge phere engwe le engwe e tla tafoleng, ba kgopele gore ba go botše tatelano ya diswantšho le gore ba go anegele kanegelo.
8. Ba fe sebaka sa go bolela – kgopela morutwana o mongwe gore a thome, mo emiše gomme o kgopele o mongwe a tšwele pele. Lekola ge eba seo ba se bolelago se a sepedišana.
9. Gopotša barutwana go theeletša wa mmphato gabotse.

Go swaya:

1. Šomiša mothalo thatlhi wa ka mo fase go ela morutwana o mongwe le o mongwe.
2. Gatiša meputso ka gare ga puku ya Kelo.
3. Gape, tšea dintlha tšeo di sa go fetišigo gabotse tšeo o nago le tšona ka bokgoni bja morutwana go theeletša le go bolela.

Seo se tlogo go elwa	Ga se a tšhwe a kgona		O a kgona/O tšweletše		O kgonne ka ditlhora	
Bokgoni ka kakaretšo ba go bolela	Go bothata go kwa morutwana ka ge a eya kwa le kwa kudu a sa dudišege	1	Morutwana o a kwagala mo nakong e ntsi o eme thwii ga aye kwa le kwa	2	Morutwana obolela gabotse, o a kwa-gala o bolela ka go bontšha maikutlo. Morutwana o eme thwii ga a ye kwa le kwa.	3
Mosongwana Dilo tše di nyakegegago: o anega karolo ya kanegelo ka tatelano ye e nepagetšego.	Morutwana o lemoga tatelano ya kanegelo ka go šupa diswantšho. Morutwana o palelwa ke go anega karolo ya kanegelo.	1-2	Morutwana o tseba tatelano ya kanegelo. Morutwana o anega karolo ya kanegelo eupša a sa bolele dintlha ka botlalo.	3-4	Morutwana o tseba tatelano ya kanegelo ya kanegelo gomme a e anega gabotse a laetša dintlha kamoka ka botlalo le ka tsela ya maleba.	5-6
Bokgoni bja go theeletša	Morutwana o hlola lešata gantši goba o šitiša wa mphato ge a bolela.	0	Morutwana o na le nako ye a rasa go ka yona goba a šitiša wa mphato ge a bolela	0	Morutwana o ho-motše nako e ntši, o hlwaile tsebe o dutše ka setu ge wa mphato a bolela	1

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound p

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 41



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

W

E

E

K

Educating
yourself
does not mean
that you were
stupid in the first
place; it means that you
are intelligent enough to
know that there is plenty left
to learn. **Melanie Joy**

9



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound n

15 min

Phonic Words

nona nama pona pana nela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter n

30 min

Handwriting Words

noga nare

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 116



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

Mokotlana sangwetše bolo kgati
letena apola dipuku seyalemoya



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 114, 115

Sound n

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana bat la kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Ngwala lefoko ba šomiša medumo ya mantšu yeo ba ithutilego yona.

Didirišwa tšeo di nyakegago.:

Letlapa le tšhoko

Dipuku tša barutwana tša dinoutsu le dikhrayone.

Go itokiša:

1. Dudiša barutwana gabotse gomme o tanye šedi ya bona.
2. Ge barutwana ba dutše ditafoleng tša bona, netefatša gore di hlwekile.

Tšhupetšo:

1. Botša barutwana gore lehono, re tla ithuta go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ra ngwala medumo ka moka yeo re e kwago.
2. Botša barutwana gore lehono re tla ngwala ka selo seo ba se dirago ka gae go thuša.
3. Hlalosa gore ba tla ngwala ka bo bona, ka gobane BANGWADI BA NGWALA KA SEO BA SE TSEBAGO.
4. Hlalosa gore o tla nagana ka ka se sengwe seo se go diragaletšego ka gobane BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
5. Ere: Ke a tseba! Ke tla ngwala ka go thusa koko go apea bogobe!
6. Hlalosa gore o tla kgetha selo se tee seo o se dirago go thuša ka gore BANGWADI BA TSENA MOTSOOTSWANENG WO MONYENYANE.

7. Ere: KE a tseba! Ke tla ngwala ka moo koko a mphilego lehwana la kota gore ke hudue bogobe.
8. Šomiša TŠHUPETŠO go thala maitemogelo a gago.
9. Hlalosa gore lehono bangwadi bat la oketaša lentšu sethalweng sa bona ka gobane BANGWADI BA OKETŠA MANTŠU KA MEHLA.
10. Ere: Lehono le tla šomiša medumo ya maletere go leka go ngwala mantšu ao le a tsebago.
11. Lehono re tla BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ra ngwala medumo ka moka yeo re e kwago.
12. Ere: Ke nyaka go ngwala mantšu a: Ke hudua bogobe.
13. THALA MOTHALADI WA LENTŠU LE LENGWE LE LE LENGWE.
14. Šomiša TŠHUPETŠO go laetša barutwana go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo ka moka yeo ba e kwago

Ditaelo tša molomo:

1. Ere: Bjale ke sebaka sa lena sa go ba bangwadi.
2. Lehono le tla NAGANA PELE LE NGWALA.
3. Nagana ka selo se tee se sennyane seo se dirago gore o ikwe o le bohlokwa lapeng la geno ka gobane BANGWADI BA TSENA MOTSOTSWANENG WO MONNYANE.
4. Gopola , o swanetše go ngwala ka wena ka gobane BANGWADI BA NGWALA KA SEO BA SE TSEBAGO.
5. Nagana ka selo se senyenyane seo o se dirago go thuša ka gae.
6. Kgopela barutwana gore ba tswalele mahlo ba nagane.
7. Kgopela barutwana ba 2-3 gore ba abelane dikgopolo tša bona le bamphato wa bona ka phapošing.
8. Thuša barutwana go TSENA MOTSOTSWANENG O TEE WO MONNYANE.


Go ngwala:

1. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
2. Hlalosa gore mongwadi o swanetše go hwetša letlakala la pele leo le hlwekilego ka pukung ya gagwe.
3. Sepela sepela o netefatše gore barutwana ba letlakaleng la maleba.
4. Laela barutwana go thoma go thala diswantšho tša bona.
5. Gopotša barutwana go oketa mantšu dithalweng tša bona ka gobane BANGWADI BA OKETŠA MANTŠU KA MEHLA.
6. Gopotša barutwana go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo ye ba e kwago ka moka.
7. Sepela sepela ka phapošing o sware DIKHONFERENSE TŠE DINNYANE:
 - a. Thuša barutwana go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo ye ba e kwago ka moka.
 - b. Kgopela barutwana gore ba GO BALELE SENGWALWA SA BONA.
8. Ge o dutše o sepela sepela ka phapošing, leka go HLOHLOLETŠA BARUTWANA.
9. Ge nako e fedile, tšea dipuku tša barutwana.

Go swaya:

1. Efa barutwana dipoeke tše di thabišago ka dipukung tša bona. E kaba naletšana, sefahlegwana sa go myemyela goba mantšu ao a rego: Gabotse!
2. Šomiša mothaloahlali wo o latelago go leka barutwana.
3. Ngwala dipoele ka gare ga puku ya gago ya go ngwala dipoele tša diteko.
4. Ngwala le dipelaelo tše o ka bago o nale tšona ka bokgoni bja morutwana bja go ngwala.

LEFELO LA TEKO	GA A KGONE	O A KGONA	O KGONA LE GO FETA
Go šomiša sekgoba	MORUTWA O Šitwa go šomiša sekgoba gabotse. Seswantšho ke se sennyane goba ga se mo gare ga letlakala. Sohlogo ga se sa bewa gabotse mo letlakaleng	0	1
Mošomo: Seswantšho	Seswantsho ga se sa felela goba se hloka dintlha.	1	2
Mošomo: O ngwala mantšu a šomiša medumo ya maletere yeo a ithutilego yona.	Morutwana ga se aleka go ngwala mantšu letlakaleng la gagwe.	1	2
Mošomo: bokgoni bja go hlola mabotse.	Morutwana o kopolotše letlapeng goba morutwaneng wo mongwe.	1	2





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Phapoši ya ka
MATLAKALA: 20



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound n

15 min

Phonic Words

naba naga noka nako noko



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter n

1:305 min

Handwriting Words

nalete nanya

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Phapoši ya ka
MATLAKALA: 20

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Na morutiši o swere eng?

Na mmala wa apola ke wo mo bjang?

Na ke phoustara ya eng yeo e fegilwego ka phapošing?

Na bana ba dula ba le ba bakae tafoleng ye tee?

Na o rata phoofolo efe yeo e hloletšego monyakong wa phapoši? E?fa lebaka

DIKARABO

Dipuku.

Khwibidu.

Ya di alfabete.

Ba babedi.

Karabo ya morutwana yeo e kwagalago.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound n

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša.
- Bolela ka seswantšho sa bona go fetiša molaetša.
- Bala lentšu la thutamedumo leo ba le ngwadilego

Didirišwa:

Dipuku tša barutwana le dithalwa tša bona tša ka Labobedi.

Sethalwa sa gago sa ka Labobedi , se thadilwe letlapeng.

Go itokiša:

1. Dudiša barutwana gomme o tanye šedi ya bona.
2. Ge barutwana ba le ditafoleng tša bona, netefatša gore ga dina selo.

Tšhupetšo:

1. Ka Labobedi re ithule go oketša mantšu re šomiša mantšu a maletere ao re ithutilego wona.– re ka BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU ke moka ra ngwala medumo ka moka yeo re e kwago.
2. Re a tseba gore BANGWADI BA BALA DINGWALWA TŠA BONA.
3. Lehono re tla balela mogwera sengwalwa sa rena.Lehono o tla hlalosa seswantšho gomme o bale le mantšu ao o a ngwadilego.
4. Re tla dira se re šomiša mokgwa wa SOKOLOGA O BOLELE.
5. Kgopela morutwana o tee go tla pele ga phapoši le puku ya gagwe.
6. Hlalosa gore molekane o tee o tla hwetša sebaka sa go bolela ka sengwalwa sa gagwe.

7. Hlalosetša morutwana yo a tlilego ka pele ga phapoši sengwalwa sa gago. Bala mantšu ao o a ngwadilego.
8. Kgopela morutwana go bala sengwalwa sa gagwe.
9. Ke moka efa morutwana sebaka sa go go hlalosetša sethalwa sa gagwe.
10. Kgopela barutwana go bala mantšu ao ba a ngwadilego.

Ditaelo ka molomo:

1. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
2. Kgopela barutwana go bula dingwalwa tša bona tša ka Labobedi.
3. Botša barutwana gore bjale, o tla balela mogwera sengwalwa sa gago ka gobane BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWALAGO.
4. Hlalosetša barutwana gore ba sokologe ba bolele le motho yoo alego kgauswi le bona, go swana le ge o dirile.
5. Ge barutwana ba le gare ba SOKOLOGA BA BOLELA sepela sepela mo magareng ga bona o theeletše gomme o botšiše dipotšišo.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KWA GAE

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Go ahlaahla(Dipotšišo le Dikarabo tšeo di kgonegago)

1. Na go nale batho ba bakae ba banna ka mo lapeng? (5 ge eba ka ngwana ke mošemane , gona ke ba 6)
2. Na o nagana gore basetsana ba babedi bao ba lego tafoleng ba dira eng? (mošomo wa gae goba go bala)
3. Na o bona mebala efe mo mmeteng/khapheteng? (talalerata, tala morogo, hubedu, pinki la wa mmala wa namune)
4. Na balapa ba nale diruiwaratwa dife? (mpša e tee le katse e tee)
5. Na o nagana gore ke nako efe ya letšatši? Ke ka lebaka la eng o realo? (Mathapama – leswiswi le a swara, ba lapa ka moka ba ka gae)

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound n

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 117



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 10

10 WEEK

Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. **Confucius**



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound u
15 min

Phonic Words

bula bua uta kutu utulla



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter u
30 min

Handwriting Words

ubula ukamela

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 60



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

meetse mpša sekhafo jase rutha
lepidibidi jesi pula



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 58, 59

Sound u

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana bat la kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša.
- Ngwala bonnyane mafoko a mararo ka ditaba tša bona.
- Ngwala mantšu ba šomiša medumo ya maletere yeo ba ithutilego yona.
- Aga pukuntšu ya bona.

Didirišwa tšeo di nyakegago:

- Letlapa le tšhoko
- Dipuku tša barutwana tša dinoutsu le dikhrayone.

Go itokiša:

1. Dudiša barutwana gabotse gomme o tanye šedi ya bona.
2. Ge barutwana ba dutše ditafoleng tša bona, netefatša gore di hlwekile.
3. Ngwala letlapeng:

Selo seo se sa tlwaelegago: Go dira selo sa go kgahliša, sa go makatša goba seo se sa tlwaelegago.

Tšhupetšo:

1. Botša barutwana gore lehono ba tla ngwala ka mokgwa wa go laetša BOKGONI.
2. Botšiša barutwana: Na le a gopola gore lentšu le "bokgoni" le ra go reng?
3. Ere barutwana bat le le dikakanyo tša bona.
4. Gopotša barutwana gore Bokgoni bo ra gore o kgona go šomiša mogopolo wa gago le dikakanyo tšeo o itletšego ka tšona ka bo wena.
5. Hlalosa gore lehono, barutwana ba tla nagana ka SELO SA GO se tlwaelegeseo ba ratago go se dira.

6. Hlalosa gore selo sa go se TLWAELEGE ke ge o dira dilo tša go makatša tšeo a sa kego o di dira.
7. Hlalosa gore barutwana ba swanetše go laetša bokgoni ba šomiše megopolo ya bona – ba ka dira se sengwe le se sengwe seo ba se ratago!
8. Hlalosa gore morutwana o tla nagana ka selo seo se sa tlwaelegago pele a ngwala, ka gobane BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
9. Ere: Gen ka ya go dira selo sa go se tlwaelege, nka namela palune ya moya wa go fiša go tloga gae go fila Australia.
10. Ere: Ga se nke ke namele palune ya moya wa go fiša ka moo ke swanetše go šomiša mogopolo wa ka go nagana gore go ka ba bjang.
11. Šomiša TŠHUPETŠO go laetša go ba le bokgoni le go šomiša mogopolo.
12. Hlalosa gore lehono bangwadi ba tla oketša mantšu go dithalwa tša bona ka gobane BANGWADI BA OKETŠA MANTŠU KA MEHLA.
13. Lehono re tla ngwala mafoko a mararo ka moo re nyakago go ya gona le gore ke ka lebaka la eng re nyaka go ya fao.
14. Hlalosa gore o tla ngwala: Ge nka ya go dira selo sa go se tlwaelege, nka namela palune ya moya wa go fiša. Ke tla be ke le kua godimo lefaufaung ka palune yaka ya moya wa go fiša. Ke tla ya Australia ka palune yaka ya moya wa go fiša.
15. Hlalosa gore barutwana bat la šomiša DIKGOPOLO tša bona go ngwala mantšu ao ba a tsebago.
16. Hlalosa gore barutwana ba ka šomiša DITHUTATHUTO, go swana le dipukuntšu tša bona.
17. Barutwana ba tla BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU GOMME ba ngwale medumo ka moka yeo ba e kwago.
18. THALA MOTHALADO WA LENTŠU LE LENGWE LE LE LENGWE.
19. ŠOMIŠA TŠHUPETŠO go laetša bangwadi go šomiša DIKGOPOLO, DITHUŠATHUTO LE GO BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU GOMME BA NGWALE MEDUMO KA MOKA YEO BA E KWAGO.

Ditaelo ka molomo:

1. Ere: Bjale ke sebaka sa lena sa go ba bangwadi.
2. Lehono le tla šomiša bokgoni. O tla ngwala gore ke selo sa mohuta mang sa go se tlwaelege seo o ratago go se dira.
3. Lehono o tla NAGANA PELE O NGWALA.
4. Gopola go šomiša bokgoni le kgopolo ya gago. O ka nagana ka se sengwe le se sengwe seo o ka ratago go se dira!
5. Kgopela barutwana go tswalela mahlo ba nagane.
6. Kgopela barutwana ba 2-3 go abelana dikgopolo tša bona le barutwana ba bangwe ka phapošing.
7. Thuša barutwana go nagana ka selo sa go se tlwaelege seo ba ratago go se dira. Botšiša barutwana gore KE KA LEBAKA LA ENG ba dirile kgetho yeo.
8. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
9. Botša barutwana go go OKETŠA lentšu le “Go se tlwaelege” KA PUKUNTŠUNG YA BONA.

Go ngwala:

1. Laela barutwana go bula dipuku tša bona ka letlakaleng la pele leo le hlwekilego..
2. Sepela sepela o netefatše gore barutwana ba letlakaleng la maleba.
3. Laela barutwana go thoma go thala diswantšho tša bona.

4. Gopotša barutwana go nwala ka selo seo se sa tlwaeleegago seo ba ratago go se dira.
5. Laela barutwana go oketa mafoko a mararo dithalweng tša bona ka gobane BANGWADI BA OKETŠA MANTŠU KA MEHLA.
6. Gopotša barutwana go šomiša KGoPOLO, DITHUŠATHUTO LE BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo ye ba e kwago ka moka.
7. Sepela sepela ka phapošing o sware DIKHONFERENSE TŠE DINNYANE:
 - a. Thuša barutwana go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo ye ba e kwago ka moka.
 - b. Kgopela barutwana gore ba GO BALELE SENGWALWA SA BONA.
8. Ge o dutše o sepela sepela ka phapošing, leka go HLOHLOLETŠA BARUTWANA.
9. Ge BARUTWANA BA THADILE METSOTSO YE E KA BAGO YE 20,ba kgopele gore ba emiše. Ge nako e fedile, tšea dipuku tša barutwana.

Go swaya:

1. Efa barutwana dipoeko tše di thabišago ka dipukung tša bona. E kaba naletšana, sefahlegwana sa go myemyela goba mantšu ao a rego: Gabotse!
2. Šomiša mothalohlali wo o latelago go leka barutwana.
3. Ngwala dipelo ka gare ga puku ya gago ya go ngwala dipelo tša diteko.
4. Ngwala le dipelaelo tše o ka bago o nale tšona ka bokgoni bja morutwana bja go ngwala.

Lefelo la kelo	Ga a kgone		O a kgona		O kgona le go feta	
O oketša mantšu ka gare ga pukuntšu ya gagwe.	Morutwana ga se a oketša mantšu ka puku goba oloketše lentšu lefelong leo a sego la maleba.	0	Morutwana o okeditše lentšu lifelong la maleba ka pukuntšung ya gagwe.	1		
O ngwala mafoko a 3	Morutwana gas se a ngwala mafoko a 2 goba mafoko ga se a felela.	1	Morutwana o ngwadile bonnyane mantšu a mabedi a go felela.	2	Morutwana o ngwadile bonnyane mafoko a mararo a go felelela.	3
Mongwadi o šomiša bokgoni le kgopolo.	Morutwana o kopišitše letlapeng gona morutwaneng yo mongwe.	1	Morutwana o šomišitše kgopolo go nagana gore a ka ya kae. Sengwalwa sa morutwana ga se kgahliše goba ga se na dikgopolo tšeo yena a itletšego ka tšona.	2	Morutwana o šomišitše kgopolo go nagana gore a ka ya kae. Sengwalwa sa morutwana se nale dikakanyo tšeo a ikgopoletšego tšona le tšeo di kgahlišago..	3
O ngwala mantšu a šomiša medumo ya maletere yeo a ithutilego yona.	Morutwana ga se aleka go ngwala mantšu sethalweng sa gagwe.	1	Morutwana o lekile go ngwala maletere letlakaleng la gagwe. Maletere a ka no ba a sa sepelelane le medumo ya maletere ao.	2	Morutwana o biditše mantšu a šomiša medumo ya maletere hyeo a ithutilego yona. Mantšu mo letlakaleng a laetša gore morutwana o biditše mantšu ka go nanya gomme a ngwala medumo ka moka yeo a ekwago.	3

EXAMPLE



Ke ja kgogo ka
Keresemose.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4
15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Selemo le Marega
MATLAKALA: 22



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwe, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound u

15 min

Phonic Words

ruta upa kubu pula kudu



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter

Letter u

30 min

Handwriting Words

Utama Bulela

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Selemo le Marega
MATLAKALA: 22

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Na bana baoba lego mo seswantšhong ba ipshina ka go dira eng ka metseng?

Na batho ge ba rutha ba apara eng?

Na batho ba rata go rutha Selemo goba Marega? Efa lebaka?

Na ge go tonya batho ba apara eng?

Na ke sehla sefe sa go tonya kudu?

DIKARABO

Ka go rutha.

Diaparo tša go rutha.

Selemo.ka gore go a fiša.

Diaparo tša borutho.(jase, jesi, sekhafo, diputsu bj,bj,)

Marega.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound u

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana bat la kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša.
- Bolela ka diswantšho go fetiša molaetša.
- Bala mantšu a thutamedumo ao ba a ngwadilego.

Didirišwa:

Puku ya phapoši: dijo tšeo re di jago ka gae!

Go itokiša:

1. Dudiša barutwana gomme o tanye šedi ya bona.
2. Ge barutwana ba le ditafoleng tša bona, netefatša gore ga dina selo.

Tšhupetšo:

1. Ka Labobedi, re ithutile ka mokgwa wo re ka oketšago mantšu re šomiša medumo ya maletere yeo re ithutilego yona – Re ka BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU re ngwale medumo ka moka yeo re e kwago.
2. Re a tseba gore BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWALAGO.
3. Lehono re nale PUKU YA BOHLOKWA YA PHAPHOŠI yeo e nago le dingwalwa tša rena.
4. Humana letlakala leo le nago le SENGWALWA SA GAGO.
5. Šomiša tšhupetšo go hlalosa sethalwa sa gago le go balela bamphato lefoko la gago ka phapošing.
6. Kgopela morutwana o tee go tla pele ga phapoši gomme a bale sengwalwa sa gagwe go tšwa ka pukung ya phapoši.
7. Ke moka efa morutwana sebaka sa go go hlalose tša gammogo le barutwana ba bangwe ka phapošing sethalwa sa gagwe.

8. Kgopela morutwana go bala mantšu ao a a ngwadilego.
9. Bitša barutwana ba bantši ka mo go kgonegago gore ba tle ba bale dingwalwa tša bona go tšwa PUKUNG YA PHAPOŠI.
10. Leboga barutwana o be o ba RETE ge ba kgonne go tla go bala.

Ditaetšo ka molomo:

1. Bitša barutwana ba bantši ka mo go kgonegago gore ba tle ba bale dingwalwa tša bona go tšwa PUKUNG YA PHAPOŠI.
2. Thuša barutwana go humana matlakala a bona ka pukung ya phapoši.
3. Efa morutwana sebaka sa go go hlalosešša gammogo le barutwana ba bangwe ka phapošing sethalwa sa gagwe.
4. Kgopela morutwana go bala mantšu ao a a ngwadilego.
5. Leboga barutwana o be o ba RETE ge ba kgonne go tla go bala.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KWA GAE

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Vocabulary

Tlotlontšu (Lenaneo la tlotlontšu e mpsha)

1. sinki
2. setšidifatši
3. mošomo wa gae
4. ponagalo
5. laene ya go anega diaparo

O tšea karolo polelong ebile o bolela ka diswantšho.

Ditšweletšwa:

Mafelelong a thuto ye, barutwana ba tla be ba:

- Lebeletše phoustara ka kelohloko: Ka gae.
- Šomile le mogwera go kgetha baanegwa ba babedi bao ba ka bolelago ka bona.
- Šielane le molekane go bolela ka baanegwa ba babedi ba mo phoustareng.
- Thadile seswantšho sa baanengwa bao ba boletšego ka bona.

O tla hloka:

- Phoustara ya 'Ka gae' yeo e fegilwego moo barutwana ba e bonago ka moka.
- Dipuku tša barutwana le dikhrayone.

Hlaloso ya thuto:

1. Fega phoustara ya 'Ka gae' moo barutwana kamoka ba e bonago.
2. Botša barutwana gore moanegwa ke motho yo mongwe mo seswantšhong goba kanegelong.
3. Botša barutwana gore lehono ba tla šoma le molekane.
4. Molekane yo mongwe le yo mongwe o swanetše go dira tše di latelago:
5. Kgetha moanegwa phoustareng gore a tle a mo ahlaahle.
6. Šielana le molekane go bolela ka moanegwa.
7. Ge le ahlaahla le swanetše go bolela ka:
8. Gore moanegwa o lebelelega bjang
9. Gore moanegwa o apere bjang
10. Gore o nagan gore moanegwa o dira eng
11. Gore o nagana gore moanegwa ke motho wa mohuta mang
12. Efa barutwana ditaelo tše di latelago:
13. Lebelela phoustara gabotse gomme o kgethe moanegwa ka bo wena.
14. Botša molekane wa gago gore o kgethile moanegwa ofe.
15. Šielana le molekane wa gago go ahlaahla moanegwa.
16. Ge le ahlaahla le swanetše go bolela ka:
17. Gore moanegwa o lebelelega bjang
18. Gore moanegwa o apere eng
19. Gore o nagana gore moanegwa o dira eng
20. Gore o nagana gore moanegwa ke motho wa mohuta mang
21. Ge barutwana ba feditše go ahlaahla baanegwa ba bona, ba swanetše go thala seswantšho sa moanegwa ba be ba ngwale mantšu ka thoko ga sethalwa sa moanegwa ka dipukung tša bona.
22. Gopotša barutwana go šielana go bolela ka baanegwa ba bona, le go theeletša gabotse ge balekane ba bona ba bolela.

Tsebišo: Mošongwana wo ga se wa meputso, o ka ngwala dintlha ka morutwana ele teko yeo e sego ya molao.

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound u

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 61



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

25 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 4 go tše 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 11

11 WEEK

It does not matter how slow you
go. As long as you do not stop.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound j
15 min

Phonic Words

jele jase joko jela ješa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter j
30 min

Handwriting Words

jelela jeke

Handwriting Pattern:



PUKUTŠHOMO YA 2 DBE 120



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

hlapa toulo watšhe Poraše ya meno
kama meetse lepola



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

DBE workbook

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA:118, 119

Sound j

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo.

Barutwanaa ba tla:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša
- Ngwala lefoko o šomiša medumo ya mantšu yeo o ithutilego yona

Didirišwa tšeo di nyakegago:

Letlapa le tšhoko.

Dipuku tša barutwanatša dinoutsu le dikhrayone

Go itokiša:

1. Dudiša barutwana gomme o tanye šedi ya bona.
2. Ge barutwana ba le ditafoleng tša bona, netefatša gore ga dina selo.

Tšhupetšo:

1. Botša barutwana gore lehono, re tla ithuta go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ra ngwala medumo ka moka yeo re e kwago.
2. Botša barutwana gore lehono re tla ngwala ka selo sa bohlokwa seo se diragaletšego malapa a bona.
3. Hlalosa gore bat la ngwala ka bo bona, ka gobane BANGWADI BA NGWALA KA SEO BA SE TSEBAGO.
4. Hlalosa gore o tla nagana ka ka se sengwe seo se go diragaletšego ka gobane BANGWADI BA NAGANA PELE BA NGWALA.
5. Ere: Ke a tseba! Ke tla ngwala ka go bala dipuku le tate wa ka.
6. Hlalosa gore o tla kgetha selo se tee seo o se dirago go thuša ka gore BANGWADI BA TSENA MOTSWOTSWANENG WO MONYENYANE.
7. Ere: KE a tseba! Ke tla ngwalaa ka mohla wola ke hweditšego

puku ye ntshwa ka letšatši la ka la matswalo. Ke be ke thabile kudu ge tate a mpalela puku yela la mathomo.

8. Šomiša TŠHUPETŠO go thala maiemogelo a gago.
9. Hlalosa gore lehono bangwadi bat la oketaša lentšu sethalweng sa bona ka gobane BANGWADI BA OKETŠA MANTŠU KA MEHLA.
10. Ere: Lehono le tla šomiša medumo ya maletere go leka go ngwala mantšu ao le a tsebago.
11. Lehono re tla BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ra ngwala medumo ka moka yeo re e kwago.
12. Ere: Ke nyaka go ngwala mantšu a: TATE o mpaletše puku yaka ye mpsha.
13. THALA MOTHALADI WA LENTŠU LE LENGWE LE LE LENGWE.
14. Šomiša TŠHUPETŠO go laetša barutwana go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo ka moka yeo ba e kwago.

Ditaelo tša molomo:

1. Ere: Bjale ke sebaka sa lena sa go ba bangwadi.
2. Lehono le tla NAGANA PELE LE NGWALA.
3. Nagana ka selo se tee se sennyane seo se dirago gore o ikwe o le bohlokwa lapeng la geno ka gobane BANGWADI BA TSENA MOTSOTSWANENG WO MONNYANE.
4. Gopala, o swanetše go ngwala ka wena ka gobane BANGWADI BA NGWALA KA SEO BA SE TSEBAGO.
5. Kgopela barutwana go tswalela mahlo a bona gomme ba nagane.
6. Kgopela barutwana ba 2-3 gore ba abelane digopolo tša bona le bamphato wa bona ka phapošing.
7. Thuša barutwana go TSENA MOTSOTSWANENG O TEE WO MONNYANE.

Go ngwala:


1. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
2. Hlalosa gore mongwadi o swanetše go hwetša letlakala la pele leo le hlwekilego ka pukung ya gagwe.
3. Sepela sepela o netefatše gore barutwana ba letlakaleng la maleba.
4. Laela barutwana go thoma go thala diswantšho tša bona.
5. Gopotša barutwana go oketa mantšu dithalweng tša bona ka gobane BANGWADI BA OKETŠA MANTŠU KA MEHLA.
6. Gopotša barutwana go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo ye ba e kwago ka moka.
7. Sepela sepela ka phapošing o sware DIKHONFERENSE TŠE DINNYANE:
 - a. Thuša barutwana go BITŠA MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ba ngwale medumo ye ba e kwago ka moka.
 - b. Kgopela barutwana gore ba GO BALELE SENGWALWA SA BONA.
8. Ge o dutše o sepela sepela ka phapošing, leka go HLOHLOLETŠA BARUTWANA.
9. Ge nako e fedile, tšea dipuku tša barutwana.

Go swaya:

1. Efa barutwana dipoeko tše di thabišago ka dipukung tša bona. E kaba naletšana, sefahlegwana sa go myemyela goba mantšu ao a rego: Gabotse!
2. Šomiša mothahlahli wo o latelago go leka barutwana.
3. Ngwala dipoelo ka gare ga puku ya gago ya go ngwala dipoelo tša diteko.
4. Ngwala le dipelaelo tše o ka bago o nale tšona ka bokgoni bja morutwana bja go ngwala.

LEFELO LA TEKO	GA A KGONE		O A KGONA		O KGONA LE GO FETA	
Go šomiša sek- goba	MORUTWA O Šitwa go šomiša sekgoba gabotse. Seswantšho ke se sennyane goba ga se mo gare ga letlakala.Sohlogo ga se sa bewa gabotse mo letlakaleng	0	Morutwana o kwešiša go šomiša sekgoba. Ses- wantšho ga se se sennyane ebile se magareng ga let- lakala. Sehlogo se beilwe gabotse ka fase goba kgauswi le sesswantšho.	1		
Mošomo: Ses- wantšho	Seswantsho ga se sa felela goba se hloka dintlha.	1	Seswantšho se feletše ebile se laetša dintlha tše di itšego.	2	Seswantšho se fedile ebile se laetša dintl- hale tiro.	3
Mošomo: O ngwala man- tšu a šomiša medumo ya maletere yeo a ithutilego yona.	Morutwana ga se ale- ka go ngwala mantšu letlakaleng la gagwe.	1	Morutwana o lekile go ngwala ma- letere letlakaleng la gagwe. Maletere a ka no ba a sa sepelelane le me- dumo ya maletere ao.	2	Morutwana o biditye mantšu a šomiša medumo ya maletere hyeo a ithutilego yona. Mantšu mo letlakaleng a laetša gore morut- wana o biditye mantšu ka go nanya gomme a ngwala medumo ka moka yeo a ekwago.	3
Mošomo: bokgoni bja go hlola mabotse	Morutwana o kopo- lotše letlapeng goba morutwaneng wo mongwe.	1	Morutwana o nale kgopolo ya gag- we. Morutwana o laetša bokgoni ge a thala le ge a ngwala.	2	Morutwana o nale kgopolo ya gagwe ebile o nale bokgoni bja maleba ge a thala le ge ngwala lefoko.	3

EXAMPLE



Tate o mpaletše

puku ye mpsha.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
SEHLOGO: Bothakga
MATLAKALA:24



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwedi, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound j
15 min

Phonic Words

eja dijo sejo sejato bojato



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5
15 min



Handwriting

Form new letter

Letter j
30 min

Handwriting Words

seješo ejang

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6
15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE

SEHLOGO: Bothakga

MATLAKALA: 24

TEKATLHALOGANYO:

DIPOTŠIŠO

Na o swanetše go hlapa mmele ka eng?

Na meno re a hlapa ka eng?

Na sekamo ke sa go dira eng?

Na o ka šomiša toulo go dira eng?

Na motho o hlapa a apere diaparo? Efa lebaka?

DIKARABO

Meetse, lešela la go hlapa le sesepa.

Poraše ya meno le sesepa sa meno.

Ke sa go kama meriri.

Go iphumula ge o fetša go hlapa.

Karabo ya morutwana yeo e kwagalago.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Own Choice

Sound j

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Maikemišetšo

Barutwana ba tla kgona go:

- Thala seswantšho go fetiša molaetša.
- Bolela ka diswantšho go fetiša molaetša.
- Bala mantšu a thutamedumo ao ba a ngwadilego.

Didirišwa:

Dipuku tša barutwana le sethalwa sa ka Labobedi.

Sethalwa sag ago sa ka Labobedi.

Go itokiša:

1. Dudiša barutwana gabotse gomme o tanye šedi ya bona.
2. Ge barutwana ba dutše ditafoleng tša bona, netefatša gore di hlwekile.

Tšhupetšo:

1. Ka Labobedi re ithutile gore re ka oketša bjang mantšu re šomiša medumo ya maletere yeo re ithutilego yona – re ka bitša MANTŠU KA GO NANYA BJALO KA KHUDU gomme ra ngwala medumo ka moka yeo re e kwago.
2. Re a tseba gore BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWALAGO.
3. Lehono re tla bala sengwalwa sa rena!
4. Kgopela morutwana o tee go tla ka pele ga phapoši le sengwalwa sa gagwe sa ka Labobedi.
5. Hlalosa gore molekane wo mongwe le wo mongwe o tla hwetša sebaka sa go bolela ka sengwalwa sa gagwe.
6. Kgopela morutwana go bala sengwalwa sa gagwe.
7. Ke moka efa morutwana sebaka sa go hlalosešša bamphato le wena seswantšho sa gagwe.
8. Kgopela morutwana go bala mantšu ao a a ngwadilego.

Ditaelo tša molomo.:

1. EFA BARUTWANA DIPUKU TŠA BONA.
2. Hlalosa gore lehono barutwana bat la SOKOLOGA BA BOLELE.
3. Kgopela barutwana go bula dithalwa tša bona tša ka Labobedi.
4. Botša barutwana gore bjale bat la BALELA MOLEKANE DINGWALWA TŠA BONA KA GORE BANGWADI BA BALA SEO BA SE NGWADILEGO.
5. Hlalosa gore barutwana ba swanetše go SOKOLOGA BA BOLELE le motho yo a lego kgauswi go swana le ka mokwa wo morutiši a dirilego le moithuti yo mongwe.
6. Ge barutwana ba SOKOLOGA BA BOLELA, SEPELA SEPELA KA PHAPOšing. Theeletša seo barutwana ba se boelago gomme o botšiše dipotšišo.
7. Ge go nale nako, o ka kgopela barutwana go tla pele ga phapoši gomme ba balele bamphato wa bona.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

KWA GAE

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Go ahlaahla(Dipotšišo le Dikarabo tšeo di kgonegago)

1. Na o bona dikamora dife? (phapoši ya bodulelo, khitšhi, phapoši ya go robala)
2. Na o rata diphapoši dife? Ke ka lebaka la eng o realo? (Karabo yeo e kwagalago)
3. Na o bona eng kante ga lefasetere? (mpša, motho o fegolla diaparo laeneng ya go anega diaparo)
4. Na o nagana gore ke ngwana ofe o mogolo ka lapeng? Ke ka lebaka la eng o realo? (Karabo yeo e kwagalago)
5. Na o ka rata go dula ka ntleng ye? Ke ka lebaka la eng o realo? (Karabo yeo e kwagalago)

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 1 go tše 2.

1

2

Bana ba tšea karolo dikošeng, merumokwanong le dipapading

Ditšweletšwa:

Mafelelong a thuto ye, morutwana o tla be a:

- Opetše dikoša, a boletše merumokwano ebile a bapetše dipapadi.

Hlalošo ya thuto:

- Leka go iša bana kantle moo go bulegilego ge o dira thuto ye.
 - Gopotša barutwana melawana ge ba bapala papadi goba ba opela dikoša.
 - Barutwana ba swanetše go homola ba go theetše ge o bolela.
 - Ba swanetše go bea matsogo a bona ka mathoko goba mo diropeng ge o bolela.
 - Ba swanetše go go lebelela ge o bolela.
 - Ba swanetše go tswalela melomo ya bona ge o bolela.
 - šomiša sebaka se go opela koša yeo e ratago ke barutwana goba go dira morumokwano goba papadi yeo ba e ratago.
 - Ge barutwana ba thakgetše kudu goba ba sa iketle, šomiša 'ditanya šedi' gore ba iketle.
- Ka mohlala:
- 'Tee, pedi, mahlo go wena. Tee, pedi, tharo, mahlo go nna.'
 - 'Ge o nkwa, phaphatha ga tee. Ge o nkwa, phaphatha gararo.' Bj.bj.

Tsebišo: Mošongwana wo ga se wa meputso, eupša o ka ngwala meputso bjalo ka teko yeo e sego ya semolao.



Morning Oral Work

- Ahlaahla tša letšatši le letšatšikgwele, tša boso le tiragalo ye e kgethegilego
- Keteka letšatši le lengwe le lengwe la matswalo



Phonics

Spelling test

Sound j

20 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

PUKUTŠHOMO YA 2 DBE
MATLAKALA: 121



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

25 min

LEMOGA: O nale thuto tše nne go theeletša barutwana kamoka ka phaphošing. E ke thuto ya 2 go tše 2.

1

2